

Dijaspora bošnjačka

www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
bosdijaspora@aol.com

Cijena: USA \$1,50 BiH 1 KM EU 1,50 €

BOSNIAN MEDIA GROUP

15. august 2007. Broj 40 ♦ Godina IV ♦ Bosnian American Independent Newspaper ♦ Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP ♦

U Sarajevu održani Dani bh dijaspore 2007. uz prisustvo Bosanaca i Hercegovaca iz cijeloga svijeta.
Zaključeno da nefunkcionalna država BiH paralizira dijasporu

BEZ BH DRŽAVLJANSTVA OSTAJE 500.000 BOSANACA I HERCEGOVACA



Žene NGO Bosfam iz Tuzle pokrenule su projekat tkanja ćilima sa imenima ubijenih

NA ĆILIMIMA 8.000 IMENA SREBRENIČANA


Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić krajem augusta posjetit će bosanskohercegovačku dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama



Lobistička grupa Klub prijatelja Bosne i Hercegovine u Američkom Kongresu i Senatu sve jača



Eliot Engel



John Olver



Earl Blumenauer

PODRŠKA TRI NOVA KONGRESMENA

UČVRŠĆIVANJE VEZA MATICE I DIJASPORE

World Travel and Tours

5629 Gravois Ave
St. Louis, MO 63116

Phone: 314-351-9355

Fax: 314-353-2966

E-mail: travelstl@yahoo.com



www.worldtravelstl.com

Mi smo jedina putnička agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jer samo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.

Ako želite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama ili odmorima kao što su Mexico, Hawaii, Bahamas...

**PUTUJTE
SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE
SA MANJE PRESJEDANJA
SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA
UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE**

Dozvolite da budemo Vaš glas!

Povrede na poslu

Socijalno

Saobraćajne nesreće

Pogreške doktora

Štetne hemikalije

Sanja Bakalbašić


BROWN & CROUPPEN^{PC.}



NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY
32 Fox Vally Center
Arnold, MO 63010
Kancelarija otvorena
samo za zakazane termine

314-621-6321

www.browncrouppen.com



U Sarajevu održani Dani bh dijaspore 2007. uz prisustvo Bosanaca i Hercegovaca iz cijeloga svijeta. Zaključeno da nefunkcionalna država BiH paralizira dijasporu

BEZ BH DRŽAVLJANSTVA OSTAJE 500.000 BOSANACA I HERCEGOVACA

Nemoć političkih predstavnika koju su prilikom otvaranja sarajevskih susreta iskazali Komšić i Silajdžić, kazavši da će nastojati izmijeniti član 17, ali da se tome usljed postojanja entitetskog glasanja protiv predstavnici Republike Srpske, zapravo je odraz ambijenta u kojem funkcionira BiH kao država, te hazardnosti politike koja ne garantira da će kapitalni ulog Dijaspore u svoju budućnost ostati na dobošu sudbinski vezan za volju onih koji negiraju genocid i čuvaju genocidnu tvorevinu Republiku Srpsku.

U posljednjoj sedmici jula Sarajevo je bilo domaćin velikom broju Bosanaca i Hercegovaca iz cijeloga svijeta koji su svojim dolaskom u glavni grad kako bi prisustvovali manifestaciji Dani bh dijaspore, pokušali konačno uzeti svoju sudbinu u svoje ruke, determinirajući dugoročne odnose između Matice i Dijaspore. Događaju je prethodilo skoro ultimativno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji predstavlja 350.000 ljudi najbolje organizirane zajednice Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine, u kojem je zahtijevano da Država konačno pristupi formiranju Ministarstva za dijasporu i Vijeća iseljenika, kako bi se aktivnosti na promociji i zaštiti interesa Države od strane organizacija i udruženja u Dijaspori sinhronizirale sa djelovanjem državnih organa. Američki Bošnjaci su u posljednjoj godini oformili jaku lobističku grupu koja djeluje kao Klub prijatelja BiH u Američkom Kongresu i Senatu. Isposlovali su Rezoluciju koja potvrđuje da se u Srebrenici desio genocid kao produkt agresije Srbije i Crne Gore na Bosnu i Hercegovinu, ovim dokumentima pokazavši kojim bi zapravo putem trebala da se kreće politika Države. Sa druge strane pak, iz Matice, dolazila je permanentno šutnja. Nije se mogao naći sugovornik niti državna institucija koja bi pratila ove aktivnosti, podržala ih politički, materijalno ili na drugi način.

Ostatak bosanskohercegovačke Dijaspore (prema zvaničnim procjenama u svijetu živi 1,3 miliona Bosanaca i Hercegovaca) godinama je organiziran kroz različite klubove, udruženja, sportske i vjerske organizacije, ali nikada još nije stvorena platforma na kojoj bi njihov rad bio objedinjen u jedinstveno i relevantnu snagu. Naprotiv, ima se već deceniju i pol dojam da su sve ove asocijacije međusobno udaljene interesno i suštinski. Nacionalne podjele, potom regionalne, i na kraju političke, održavale su Dijaspore nemoćnom u svojoj disperznosti, odnosno rasijanosti koja nije imala načina i mogućnosti da postane drugačija. U dugogodišnjem iščekivanju da Država sama riješi pitanje Dijaspore, a u uvjerenju da joj je to višestruki interes, aktivisti širom svijeta iznalazili su rješenja, gubili se u čestoj apsurdnosti svih tih pokušaja, ne iznalazeći ikakvo rješenje. Odluka da se upravo u

Sarajevu počnu održavati godišnji susreti, prema svemu sudeći bila je ključni faktor, jer je to realno jedino mjesto gdje će iz cijeloga svijeta doći predstavnici udruženja bez predrasuda i produbljivanja svađa, kako bi se fizički susreli sa predstavnicima Države i njenih organa, te razmijenili viđenje svoje i budućnosti Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji Susreti bh dijaspore u pripremi su pokazali izgaranje u želji da se tretira čitava paleta problema, na kojima bi zapravo sama Država trebala raditi punu godinu između dva susreta, pa da ih ne stigne uraditi. Pokušalo se elaborirati pitanje mjesta i uloge Dijaspore za značaj Države, potreba formiranja Ministarstva dijaspore i Vijeća iseljenika, ekonomsko povezivanje, lobiranje, kulturna suradnja itd. Tokom nekoliko mjeseci držane su tenzije o važnosti ove manifestacije, da bi se na koncu svega desilo da po završetku manifestacije u medijima osvane tek nekoliko šturih tekstova o onome što se dešavalo i riješilo. Ima se dojam da su predstavnici iz Dijaspore sagorjeli u želji da sva pitanja riješe odjednom, riješivši tek mali broj njih ili pak niti jedno. Ipak, veliki broj pozitivnih refleksa ovu manifestaciju izdigao je na pijedestal najveće i najuspješnije koju organizira bosanskohercegovačka Dijaspore (Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike svedeni su nacionalno na Bošnjake i teritorijalno samo na američki kontinent). Ove godine Susrete u Sarajevu je otvorio Željko Komšić, vjeter u jedra im je dao Haris Silajdžić, budućnost su im najavili prisutni iz svih država svijeta u kojima Bosanci i Hercegovci imaju svoje relevantne asocijacije, posebice nakon što se velikoga značaja dalo formiranju Svjetskog saveza mladih u dijaspori.

Od svih pitanja koja su tokom desetak dana tretirana u glavnom gradu BiH najveću pažnju imao je član 17. Zakona o državljanstvu, koji decidno kaže da svi građani BiH koji imaju državljanstvo države sa kojom BiH nema potpisan sporazum o dvojnomo državljanstvu gube pravo da budu državljani ukoliko imaju državljanstvo neke od tih država. Posljedica ovoga zakona jeste činjenica da bi oko pola miliona, prije svega Bošnjaka, uskoro trebala ostati bez bosanskohercegovačkog državljanstva. Insistiranje na održanju ovoga člana Zakona, kako se može i očekivati dolazi iz Republike Srpske, a u bošnjačkim

političkim, kulturnim i vjerskim krugovima tretira se kao nastavak etničkog čišćenja mirnim sredstvima i nakon rata.

Ukoliko ovaj član Zakona o državljanstvu ostane na snazi i dalje za sva vremena prostor Republike Srpske ostat će samo Srpski, jer je bar tri četvrtine iseljenika upravo iz ovoga entiteta. To je razlog insistiranja Banja Luke da se očuva ovaj član, jer bi zakonito odstranjivanje pola miliona ljudi sa spiskova državljana bio historijski presudan: Bošnjaci i Hrvati u ovom entitetu više neće moći glasati, dakle ni birati svoje predstavnike u vlasti. Kulturna, vjerska i ekonomska budućnost bit će zauvijek uništena jer će se Bošnjaci svesti na nacionalnu manjinu. Tako će jedan Kozarac, koji je skoro stoprocentno bošnjački, biti grad stranaca, jer tek dvadeset posto stanovnika nema strano državljanstvo. Slično će proći Zvornik, Kozluk, Srebrenica, Bratunac...

Nemoć političkih predstavnika koju su prilikom otvaranja sarajevskih susreta iskazali Komšić i Silajdžić, kazavši da će nastojati izmijeniti član 17, ali da se tome usljed postojanja entitetskog glasanja protiv predstavnici Republike Srpske, zapravo je odraz ambijenta u kojem funkcionira BiH kao država, te hazardnosti politike koja ne garantira da će kapitalni ulog Dijaspore u svoju budućnost imati pozitivan rezultat, već naprotiv da će ostati na dobošu, sudbinski vezan za volju onih koji negiraju genocid i čuvaju genocidnu tvorevinu Republiku Srpsku. Magični krug u kojem se različitim putanja kreću država BiH i Dijaspore stoga će do narednoga ljeta biti samo prividno negiran pokušajima rješavanja, ali on će postojati, da bi u ljeto naredne godine ponovno bio markiran kao problem koji ne dopušta partnersko funkcioniranje Matice i Dijaspore. Da je to tako potvrdilo je i nedopustivo ponašanje predsjednika Vlade BiH Nikole Špirića koji je odbio da bude pokrovitelj Dana bh dijaspore cijeneći da to nije njegov interes, a samim tim i Države na čijem je čelu, ma kakva ona da bila.

Tako se nastavlja igra: paralizirana država BiH paralizira bh Dijaspore. I tako do u beskraj naših pokušaja i njihovih onemogućavanja da slobodno normalno i civilizirano živimo, jedni sa drugima ili jedni pored drugih.

Dijaspora bošnjačka

American Independent Newspaper
St. Louis, Missouri

Published by:
Bosnian Media Group

Editors:
Murat Muratović (USA)
Mehmed Pargan (BiH)

Design:
Tarik Ibrahimović

Writers:
Tarik Bilalbegović, Emir Ramić, Bajram Mulić, Murat Alibašić (USA), Hariz Halilović (Australia), Elma Geca, Hazim Karić, Ena Osmanović, Nermina Hamzić, Aldina Jašarević, Mehmed Đedović, Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla Sofić, Amela Isanović, Mirzet Hamzić, Sabina Mirojević, Elvira Jaranović, Azra Heljo, Hajro Smajić, Sulejman Kobajica

Office in U.S.A.
DIJASPORA bošnjačka
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
1-314-494-6512

Office in Bosnia and Herzegovina
DIJASPORA bošnjačka
Pozorišna 4, Ars klub Arlekin 1. sprat
75 000 Tuzla
035-277-692

www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
e-mail: bosdijaspore@aol.com

Redakcija zadržava pravo objavljivanja svih priloga prispljelih na adresu bez nadoknade ako to nije ranije utvrđeno ugovorom. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav Redakcije.

DIJASPORA bošnjačka, list Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi jednom mjesечно.

Cijena: USA \$ 1,5, BiH 1 KM, Europe 1,5 €, Croatia 10 kn. Pretplata se dogovara u direktnom kontaktu sa Redakcijom.

Gdje smo mi, a gdje oni

VOJSKA BIH SPREMNA ZA NATO

Američka vlada donirala je BiH 400.000 dolara za uništavanje opasne municije. Sporazum su potpisali Daglas Meklheni, američki ambasador, i Selmo Cikotić, ministar odbrane BiH.

Ceremonija je upriličena tokom zajedničke, pokazne vježbe američkih i bh. vojnih snaga na poligonu Mahovljani, kojom je demonstrirana volja za zajedničke akcije i spremnost BiH za ulazak u NATO savez.

Kako je saopšteno, novac će biti utrošen za uništavanje 2.600 tona potencijalno opasne municije. Meklheni je ipak upozorio da BiH u NATO može ući samo kao funkcionalna i koherentna država jer, kako je rekao, "niko ne želi slabu kariku u svom lancu".

Kako je najavljeno, Banja Luka i vojni poligon na Manjači će 2009. godine biti domaćini velike vojne vježbe NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, pod nazivom "Zajednički poduhvat". U vježbi će učestvovati na hiljade vojnika NATO-a. To će, kako je rečeno, biti prvi put da jedna članica Partnerstva za mir bude domaćin vježbe tih razmjera.

Vrijedna izdanja

"IMAMI ŠEHIDI" MUHAREMA OMERDIĆA



U izdanju Udruženja ilmijje Islamske zajednice Bosne i Hercegovine 2005. godine izašla je monografija *Imami Šehidi*, autora Muharema ef. Omerdića u kojoj autor navodi imena i biografije imama poginulih tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Ovo vrijedno dokumentarističko štivo, ukoliko do sada niste imali priliku čitati, možete besplatno dobiti u elektronskoj verziji (PDF) ukoliko posjetite www.rijaset.ba, gdje ćete klikom na fotografiju naslovne strane knjige imati mogućnost da snimate ili online čitate svih 123 strane monografije.

Na "Bašaršijskim noćima"
učestvovalo 1.600 umjetnika
iz 22 zemlje

KULTURA NIJE U KRIZI

Najveći ljetni festival kulture u BiH, dvanaeste "Bašaršijske noći", su prema ocjenama publike i učesnika bile veoma uspješne i potvrdile su da kultura i kulturna dešavanja u BiH i Sarajevu nisu u krizi, rečeno je na konferenciji za novinare upriličenoj u povodu završetka Festivala.

Od 1. do 31. jula na više od 20 lokacija održano je 48 kulturno-umjetničkih programa, koncerata, pozorišnih i dječijih predstava, nastupa folklornih ansambala te nekoliko izložbi koji su okupili više od 1.600 umjetnika iz 22 zemlje Evrope, Amerike, Azije, Afrike. Programe je prema podacima organizatora Festivala pratilo oko 120.000 posjetitelja iz BiH i inostranstva.

Festival je organizacijski i sadržajno ocijenjen kao najbolji do sada a raznolikost programa garantirala je užitek za sve generacije.

4

15. august 2007

Dijaspora
bošnjačka

Srbin iz BiH priznao krivicu pred sudom u Americi

STJEPANOVIĆ SUDJELOVAO U GENOCIDU U SREBRENICI!!!

Milenko Stjepanović je priznao da je dao lažne podatke pri traženju boravišne vize, te bi uskoro mogao biti deportovan u Srbiju. Američki mediji javljaju da je pred sudom u Salt Lake Cityju okončan još jedan proces protiv državljanina BiH optuženog za davanje lažnih podataka imigracionim vlastima.

Američke vlasti otkrile su još jednu osobu, bosanskog Srbina Milenka Stjepanovića, zbog davanja netačnih i nepotpunih podataka prilikom ulaska u Sjedinjene Američke Države, nakon čega mu je suđeno. Milenko Stjepanović (56) izjasnio se da se osjeća krivim prema navodima optužnice o davanju lažnih podataka. On je priznao da je imigracionim vlastima u SAD-u rekao da je služio Jugoslovensku narodnu armiju (JNA) od 1969. do 1970, ali je prešutio da je bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) u toku rata u BiH, te da je sudjelovao u napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine. Stjepanović je jedan od petorice bosanskih Srba koji žive na teritoriji Salt Lake Cityja i koji su 2006. godine uhapšeni i optuženi za davanje lažnih podataka imigracionim vlastima. Svi su se prijavili za izbjeglički status, ali nisu prijavili da su bili pripadnici VRS-a. Federalni tužilac je tamošnjim medijima rekao da je pod istragom bila i Stjepanovićevo supruga, ali je utvrđeno da je ona pri VRS-u radila kao kuharica, te su optužbe odbačene.

Mediji u Salt Lake Cityju pišu da je izvjesni Branko Ristić, također optužen za davanje lažnih podataka, pristao svjedočiti pred Tribunalom u Haagu o onome što zna u vezi sa Srebrenicom, te će mu, kao protuusluga, biti omogućeno da se ponovo prijavi za američku boravišnu vizu.

Zbog priznanja krivice, tužilaštvo u Salt Lake Cityju je pristalo dati preporuku za Stjepanovića da ne služi zatvorsku kaznu, nego da bude deportovan u Srbiju. U toku 2005. i 2006. godine, u nekoliko akcija širom SAD-a uhapšeno je više od 50 osoba porijeklom iz BiH pod sumnjom da su dale lažne podatke tamošnjim imigracionim vlastima.

Od decembra 2004. godine u SAD-u je na snazi Anti-Atrocity Alien Deportation Act koji omogućava istragu i hapšenje naturalizovanih građana Amerike osumnjičenih za zločine koje su počinili prije dolaska u ovu zemlju. Prije hapšenja osoba osumnjičenih za zločine u BiH, američke vlasti su slično postupale samo u slučajevima osoba osumnjičenih za zločine počinjene za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Hadždž 2007/1428. h.g.

ODVOJENI LETOVI IZ NEW YORKA I TORONTA

Iz IABNA-e naglašavaju da hadžije iz Kanade, umjesto iz New Yorka, lete iz Toronta, s tim što će zajedno boraviti na Hadždžu. U ovaj aranžman uračunati su svi troškovi Hadždža, kao i Hadždž taksa (\$300.00) i kurban (\$100.00). Cijena kompletnog aranžmana je \$5190.00, a u cijenu nisu uračunati troškovi od mjesta gdje hadžije žive do New Yorka i nazad.



Ured za hadždž Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike objavio je u drugoj polovici prošloga mjeseca informaciju da će i ove godine organizirati odlazak na Hadždž svim zainteresiranim vjernicima muslimanima koji žive u Sjevernoj Americi. Planirani polazak iz New Yorka (JFK) je utorak/srijeda, 4/5. decembra 2007. godine u 6:00 sati poslije podne za Kairo, Egipat, zatim za Džeddu, Saudijska Arabija. Potom je planiran boravak u Mekki u hotelu "HILTON TOWER" (5 zvjezdica), 30 jardi od Harema, u periodu od 6 dana, i to po planiranom smještaju 4 osobe po sobi, s tim da postoji opcija za 2 ili 3 osobe po sobi, uz doplatu. U ovom aranžmanu obezbijedena su dva obroka dnevno u hotelskom restoranu (open buffet), a boravak na Mini i Arefatu bit će u šatorima sa rashladnim uređajima uz serviranje voća i napitaka. Boravak u Medini planiran je u hotelu "Aljad" (4 zvjezdice), tokom 4 dana, a također bit će omogućeno korištenje usluga po principu open buffet. Ovdje je planirana i posjeta historijskim mjestima u Mekki i Medini. Unutar Saudijske Arabije, obezbijeđen je prevoz najmodernijim autobusima, a povratak u New York planiran je za 24/25. decembar 2007. godine u 3:30 sati poslije podne.


Iz IABNA-e naglašavaju da hadžije iz Kanade,

umjesto iz New Yorka, lete iz Toronta, s tim što će zajedno boraviti na Hadždžu. U ovaj aranžman uračunati su svi troškovi Hadždža, kao i Hadždž taksa (\$300.00) i kurban (\$100.00). Cijena kompletnog aranžmana je \$5190.00, a u cijenu nisu uračunati troškovi od mjesta gdje hadžije žive do New Yorka i nazad. Svi zainteresirani za ovogodišnje hodočašće Hadždža trebaju na vrijeme obezbijediti potrebnu dokumentaciju za dobijanja vize: kopija pasoša čija je važnost duža od šest mjeseci računajući dan putovanja; ljekarska potvrda o vakcinaciji protiv meningitisa; za starije od 65 godina, potvrda od ljekara da je zdravstveno sposoban za napore Hadždža; za žene mlađe od 45 godina, pismena dozvola njenog supruga tj. mahrema; kopija Green Card (za one koji nemaju američki pasoš); četiri slike pasoškog formata. Također, potrebno je položiti depozit od \$1500.00 naznačen na Al-Alaa Travel, koji treba poslati što prije poštom na adresu: Ismet Zejnelović, 1185 Laurel Cove Dr. Snellville, GA 30078. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 678-614-3999, 770 978-4603 ili 770-978-4947. Krajnji rok za prijavu kao i navedena cijena aranžmana vrijede do početka Ramazana, 13. septembra 2007 / 1428. hidžretske godine. Nakon ovog datuma nema garancije.

Lobistička grupa Klub prijatelja Bosne i Hercegovine u Američkom Kongresu i Senatu sve jača

PODRŠKA OD STRANE TRI NOVA KONGRESMENA

Do potvrde članstva u Klubu prijatelja BiH došlo je nakon aktivnog djelovanja bosanskohercegovačkih građana u Americi, koji su svojim pismima tražili od kongresmena i senatora u svojim distriktima da podrže svojim članstvom djelovanje ovoga



Akcija popunjavanja Kluba prijatelja BiH u Američkom Kongresu polučila je velikog uspjeha nakon što su ovoj lobističkoj asocijaciji BiH pristupili novi kongresmeni i senatori. Svoje članstvo su potvrdila tri nova kongresmena: John Olver (D-MA 1st), Earl Blumenauer (D-OR 3rd) i Eliot Engel (D-NY 17th). Do potvrde članstva u Klubu prijatelja BiH došlo je nakon aktivnog djelovanja bosanskohercegovačkih građana u Americi, koji su svojim pismima tražili od kongresmena i senatora u svojim distriktima da podrže svojim članstvom djelovanje ovoga kluba. Akcija popunjavanja Kluba prijatelja BiH u Američkom Kongresu se nastavlja, pa su aktivisti ove najjače lobističke organizacije pozvali Bosance i Hercegovce da uzme aktivno učešće u ovom izuzetno važnom projektu za BiH u skladu sa instrukcijama koje će u nekoliko brojeva objaviti i Bošnjačka dijaspora.

O značaju novoosnovanog Kluba prijatelja BiH u

Američkom Kongresu najbolje govore njegove trenutne aktivnosti. Tako je povodom obilježavanja 12. godišnjice genocida u Srebrenici, dopredsjedavajući kongresmen Christopher Smith otputovao u Bosnu i Hercegovinu gdje mu je, pored ostalog, uručeno i priznanje "Srebrenica 1995" za njegov doprinos u nastojanju promoviranja istine i pravde i učešću u borbi protiv genocida u Svijetu. Odmah po povratku u SAD, kongresmen Smith je dao Izjavu u Američkom Kongresu, tzv. Floor Statement, povodom 12. godišnjice genocida u Srebrenici. Inače ovakve izjave, kao zvanični dokumenti Američkog Kongresa, su sastavni dio Kongresne arhive.

Istovremeno druga dvojica članova Kluba prijatelja BiH, dopredsjedavajući kongresmen Russ Carnahan, te kongresmen John Olver su također istim povodom dali odvojene Izjave u Američkom Kongresu.

Sarajka Dijana Anđić preživjela nesreću u Mineapolisu

SVE JE TRAJALO TRI DO ČETIRI SEKUNDE

Dijana Anđić iz Sarajeva s lakšim povredama preživjela je pad mosta u rijeku Misisipi u američkom gradu Mineapolisu, država Minesota. Prisjećajući se tog događaja, u ispovijesti "Nezavisnim", kaže da još ne može da vjeruje da je ostala živa. Vraćajući se s posla kući oko 18 sati u koloni automobila shvatila je da most pada, ali nije mogla vjerovati da se to dešava.

"Ponavljala sam da to nije moguće. Ispred mene se rušio most. Sve je trajalo tri do četiri sekunde", navodi dvadesetšestogodišnja Dijana i dodaje da je sljedeće čega se sjeća bilo kad se probudila ispod vode.

"Vjerovatno sam se nakratko onesvijestila. Bio je potpuni mrak. Začepila sam nos. Shvatila sam da se ne mogu pomjeriti jer sam bila blokirana urušenim dijelovima. Pomislila sam to je to, gotovo je", kazala je Dijana, koja već 11 godina živi u SAD. "Desetak sekundi sam bila u šoku. Onda mi je valjda proradio adrenalin i počela sam se koprcati dok se



tijelom nisam oslobodila prepreka koje su me blokirale. Plivala sam prema površini i konačno ugledala svjetlost", navodi Dijana, ne mogavši opisati sreću koju je osjećala kada je shvatila da je preživjela.

Ona je isplivala kod brane i doplivala do jednog cementnog nosača, gdje je držeći se za užu oko 20 minuta čekala pomoć.

"Bila sam u Sarajevu sve četiri godine rata i uvijek smo za vrijeme granatiranja govorili zamalo, ali ovaj put sam zaista mislila da je kraj", kaže Dijana. Od pada je zadobila brojne modrice i ogrebotine, a zahvaljujući razumijevanju pretpostavljenih još nije počela raditi.

Kanadska javnost zbunjena nakon odgađanja emitiranja nove humorističke serije o muslimanima

MALA DŽAMIJA U PRERIJI

"Mala džamija u preriji", humoristička serija o muslimanima koji pokušavaju uspostaviti komunikaciju sa svojim susjedima u fiktivnom kanadskom provincijskom gradiću nazvanom Mercy izazvala je takve kontraverze da je CBC odlučio da je počne prikazivati u novoj godini, umjesto od jeseni kako je bilo planirano. Naslov je parodija na staru porodičnu seriju "Mala kuća u preriji" baziranu na knjigama Laure Ingalls Wilder. Ali ovdje je "prerija" fiktivni gradić u kanadskoj provinciji Saskatchewan. Publicitet koji je dobila, čak i prije emitiranja, serija duguje svojoj rediteljici Zarqi Nawaz, kanadskoj muslimanki koja nosi tradicionalni hidžab.

"Klasične serije 'All in the Family' i 'The Jeffersons' prvi put su na američkoj televiziji tretirale problem netolerancije i rasizma, a njihov uspjeh temeljio se na komičnom prikazivanju tih pitanja, a ne na pridikovanju gledaocima", rekla je Nawaz. "Odrasla sam u džamiji, udala sam se u džamiji, mnogo sam vremena provodila u njoj, džamija je zaista važan dio mog života", rekla je ona. Veliki broj predstavnika medija iz cijelog svijeta okupio se posljednjih sedmica u Torontu kako bi izvještavali o novoj CBC-ovoj komediji. "Da budem iskrena, mnogi koji pišu o tome još nisu ni vidjeli seriju", izjavila je Nawaz, koja je srce i duša "Male džamije", grickajući jedan od više stotina besplatnih pilećih sendviča koji su dijeljeni na Dundas Squareu kao dio promotivne kampanje. "Mislim da ljudi nagađaju na osnovu naslova i teme da će to biti zaista kontraverzno i politički obojeno. Ali to je samo humoristička serija u kojoj igrom slučaja učestvuju muslimani i cilj joj je da nasmije ljude. Riječ je o odnosima među ljudima i životu u ruralnoj sredini. Ali to je prva komedija takve vrste u Sjevernoj Americi i zato je tako intrigantna."

Između ostalih brojnih svjetskih medija, o ovome su izvještavali CNN i BBC Radio. Paula Zahn je u svojoj emisiji prikazala insert iz serije. Diskusiji o "Maloj džamiji" pridružili su se i New York Times, Associated Press, Houston Chronicle, kao i hiljade američkih blogova.

Usprkos kontroverzama koje je izazvala, djelimično zbog naslova i međunarodnog publiciteta koji je prati, serija posjeduje blagi humor i nudi dobru zabavu, a ne samo direktno suočavanje s predrasudama o muslimanima. "Mala džamija u preriji je humoristička serija, a ne politička satira", rekla je Nawaz. "Želim da ljudi budu zadovoljni serijom i da prepoznaju slične probleme koji se pojavljuju u životima svih nas. Jednostavno, želim da se ljudi smiju s muslimanima kao što bi to radili s bilo kim drugim i da se osjećaju ugodno radeći to."



Bolero Café

Uma Alckovic
Owner

Hours: Mon.-Sun.
7:00 a.m. to 9:00 p.m.
Closed on Tuesdays

4718 Gravois Ave.
St. Louis, MO 63116
314-353-3620

Burek • Sirmica • Kebab
Gulaš • Razni Kolači

Basic's Bakery & Deli

Open 6 a.m. to 8 p.m. • 7 Days a Week



ADELA BASIC
Owner
Home (314) 845-0715
Cell (314) 402-2757

5506 South Kingshighway
St. Louis, MO 63109

EUROPA
FINE FOOD FROM CENTRAL AND
MEDITERRAN EUROPE
MARKET
St. Louis

SOUTH CITY
5005 GRAVOIS
ST. LOUIS, MO, 63116
TEL: 314. 481 - 9880
FAX: 314. 481 - 3885

RETAIL AND WHOLESALE



Radio Muslimanski Glas

Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku

svake srijede navečer od 9:00-9:30,
na talasima

nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM

Radio Muslimanski Glas
91.5 FM WNYE



Darko and Jasna
Mruckovski Team
REALTOR®
Multi-Million Dollar Producer

Better House
REALTY
Realtor You Can Trust

Bus: (636) 391-4800
Direct: (314) 680-4647
Voicemail: (314) 509-3418
Home: (314) 845-7585
Fax: (636) 391-3128
Toll Free: (866) 552-5865

E-Mail: djmruck@aol.com
Website: www.betterhouserealty.com
55 Nationalway Shopping Center
St. Louis, MO 63011

Made in Nature **KONJUH**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I PROMET NAMJEŠTAJAPrva ulica 57, 75 270 Živinice, B&H
Tel/Fax ++ 387 35 77 41 144**Sigurnost na prvom mjestu!**

U fabrikama Konjuha svaki dan više od 1000 ljudi vrijedno radi na proizvodnji i razvoju namještaja za vas.

Naša dužnost je da osiguramo proizvod siguran za vaše zdravlje i za okolinu oko vas, bez primjene štetnih supstanci i drugih nepovoljnih elemenata.

Zbog toga mi razvijamo ideje koje će vaš životni prostor učiniti što bezbjednijim a što više prirodnim.

www.konjuh.ba**KONJUH****ONLY !
\$10900****2000 PONTIAC
FIREBIRD****McMAHON
PONTIAC-GMC****\$18900**

2004 DODGE RAM 4X4

**\$16900**

2004 MAZDA TRIBUTE

**\$18757**

2006 JEEP GRAND CHEROKEE

**\$9995**

2003 CHEV MALIBU

**\$14718**

2004 HONDA CIVIC

**\$21971**

2007 CHEV EQUINOX

**LATIF KALIĆ**

Sales Representative

314-659-6543**\$16995**

2005 FORD MUSTANG

3295 S Kingshighway
St. Louis, MO 63139

FINANSIRAMO VAŠU KUPOVINU

2 GODINE ILI 100000 MILJA
POWERTRAIN WARRANTY**\$12900**

2003 MITSUBISHI MONT SPORT

**\$8757**

2004 CHEV CAVALIER

**\$15982**

2006 BUICK LACROS



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić krajem augusta posjetit će bosanskohercegovačku dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama

UČVRŠĆIVANJE VEZA MATICE I DIJASPORE

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić boravit će od 30. augusta do 2. septembra u Saint Louisu i susrest će s predstavnicima bh. građana koji žive i rade u SAD-u.

Bosanskohercegovačka zajednica u Saint Louisu ima oko 50.000 članova i najbrojnija je zajednica u državi Missouri od svih zajednica s prostora bivše Jugoslavije. Dobro

organizovana u okviru svojih udruženja bh. zajednica predstavlja najznačajniju asocijaciju koja okuplja pripadnike svih naroda BiH i koja održava dobre odnose sa BiH.

Tokom boravka u Saint Louisu, predsjedavajući Komšić prisustvovat će brojnim aktivnostima u okviru kojih i privrednom predstavljanju BiH, čiji su organizatori Svjetski trgovački centar u Saint

U Saint Louisu otvorit će i veliku manifestaciju "Bosanskohercegovački festival" koja će, prema očekivanjima, okupiti oko 10.000 Bosanaca i Hercegovaca. U okviru ovog festivala najavljeno je i održavanje fudbalskog turnira koji će okupiti oko 20 ekipa iz Sjeverne Amerike.

Louisu i Ambasada BiH u Washingtonu. Predsjedavajući Komšić će prisustvovati i obilježavanju desete godišnjice lista "Sabah", najtiražnijih sedmičnih novina bh. dijaspore koje se izdaju u Sjevernoj Americi.

U Saint Louisu otvorit će i veliku manifestaciju "Bosanskohercegovački festival" koja će, prema očekivanjima, okupiti oko 10.000 Bosanaca i Hercegovaca. U okviru ovog festivala najavljeno je i

održavanje fudbalskog turnira koji će okupiti oko 20 ekipa iz Sjeverne Amerike. Predsjedavajući Komšić posjetit će i Župu sv. Josipa, podružnicu HKD "Napredak" i Islamski centar u Saint Louisu. Susrest će se s gradonačelnikom Saint Louisa, kongresmenima, te mnogim lokalnim dužnosnicima i zvaničnicima te predstavnicima medija, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.



DELMAR FINANCIAL COMPANY MORTGAGE BANKERS
1030 WOODCREST TERRACE • SAINT LOUIS, MO 63141-5003 • 314-434-7000
TOLL FREE 1-800-289-3326



VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DEVET GODINA ISKUSTVA

BRUNO MRUCKOVSKI

314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.

8707 Gravois Rd.

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

*Equal Housing Lender



Agencija Hayat USA

RAMAZANSKA PROMOCIJA



Poštovani Bošnjaci,

Zahvaljujući aktivnosti koju je pokrenula Agencija Hayat USA, a u povodu mjeseca Ramazana, obavještavamo Vas da će NTV Hayat emitovati poseban ramazanski program uoči i za vrijeme mjeseca Ramazana, od 12. septembra do 12. oktobra 2007. godine, na 510 kanalu WorldTV (Globecast) satelitskog programa.

Ramazanska promocija od 1. augusta do 31. septembra 2007.

Za nove mušterije, povodom Ramazana, smanjene su cijene opreme koju čine antena, risiver i kartica. Cijena opreme je \$150+poštarina (\$27) + taksa (samo za UT 6.6%, NY 8.63%, FL 7%, CA 8.2%, DC 5.75%) za opremu kupljenu u periodu od 1. augusta do 31. septembra 2007.

Sve nove mušterije u periodu Ramazanske promocije, imat će besplatan satelitski program za vrijeme Ramazana.

Za sve mušterije nudimo popust za godišnju pretplatu. Ako uplatite pretplatu za godinu dana, imate 13. i 14. mjesec besplatno.

Za više informacija i prijave pozovite 1-206-244-6888.

Agencija HayatUSA
Satelitski program
206-244-6888

Prijedor: Lives from the Bosnian Genocide

A MULTI-MEDIA EXHIBIT AT THE
HOLOCAUST MUSEUM & LEARNING CENTER
A Department of the Jewish Federation
12 Millstone Campus Drive • St Louis, MO 63146 • (314) 432-0020

Opening Program
Sunday, November 25, 2007 – 2:00 pm

Keynote address by Ed Vulliamy,
author of *Seasons in Hell: Understanding Bosnia's War*.

In 1992, the Bosnian city of Prijedor in the former Yugoslavia became the epicenter of genocidal violence. Through documentary artifacts, photographs, and first-person survivor accounts, *Prijedor: Lives from the Bosnian Genocide*, presents a compelling chronicle of human tragedy and deliverance that has important implications for our region and our world.

SPONSORS



FonHonne
UNIVERSITY

Ken & Nancy Kranzberg

Karen & Mont Levy

Claire Roach


Hannah & Larry Langsam

I want to participate as a: Sponsor* Exhibit Volunteer
Please add me to your e-mail notification list (e-mail addresses will remain private)
Name / Organization
Address
City
State
Zip
e-Mail
Phone

* Individual and organizational sponsors will be listed in the opening exhibit program.
Tax deductible donations may be made payable and sent to: Holocaust Museum and Learning Center, 12 Millstone Campus Drive, St. Louis, MO 63146.



Marty's Cemetery - Koznac



Razgovor: Iain Guest, izvršni direktor The Advocacy Project, organizacije koja pomaže bosanskohercegovačkoj dijaspori



FASCINIRA NAS SNAGA I VOLJA BOSANSKIH ŽENA U ORGANIZACIJI BOSFAM

Koji su osnovni ciljevi djelovanja The Advocacy Project?

The Advocacy Project je organizacija sa sjedištem u Washington DC. Mi pomažemo društvenim grupama u nekoliko različitih država da svoju poruku plasiraju na pravo mjesto i da tu poruku promoviraju, da razviju network informativnu mrežu. Naš cilj je da im pomognemo da budu više efektivni i postignu promjene u društvu. Mi se fokusiramo na određene grupacije u društvu koje imaju jaku motivaciju za ono što rade, puno volontera, ali imaju problem da prezentiraju informaciju, menadžiraju web stranicu, i mi tu pokušavamo pomoći. Radimo sa 25 različitih organizacija širom svijeta, šaljemmo studente iz USA na dobrovoljan rad u mnoge zemlje, za primjer imamo studenta koji radi u Tuzli u organizaciji Bosfam. Inače, teško dolazimo do novca da finansiramo sve ove projekte. Ove godine ljudi su počeli nuditi pomoć individualno.

Kako ste došli u vezu sa Bosnom?

Ja sam bio u Bosni nekoliko puta za vrijeme rata, zatim poslije rata, gdje sam došao da vidim da li mogu pronaći društvene grupacije koje se bore za socijalnu pravdu i priznajem da sam fasciniran koliko grupacija postoji u Bosni. Interesantno, sve su različite. U Vitezu sam pronašao grupu lovaca, Bošnjaci i Hrvati zajedno, u Mostaru npr. mala grupa ljudi ima radio-stanicu u podrumu itd. Ogroman broj organizacija, da ne povjeruješ da je ovo bila komunistička zemlja, koja je prošla kroz strašan rat. Očekuješ da su vrijednosti civilnog društva u potpunosti porušene - ali se potpuno suprotno desilo. Ogroman broj raznih grupa poniklih iz društva. To me zainteresovalo jako puno. Jedan od prvih projekata u Bosni je bio da smo poslali volontera u Sanski Most i Kozarac da prati prve povratničke grupe. Također smo pratili povratničke grupe u Srebrenicu i došli u dodir sa grupom žena iz Bosfam-a u Tuzli. Radi se o grupi žena iz Srebrenice koja je rekonstruisala svoje živote ovim projektom. Slali smo 6 studenata da rade sa njima svakog ljeta i oni su pomogli da postavite web stranicu, da napravite biznis plan, da napravite čilim projekat. Taj čilim sa kockama u kojima su imena stradalih u Srebrenici prikazan je u St. Louisu za vrijeme obilježavanja 12 godina srebreničkog genocida.

Radite li sa američkim društvenim grupama?

Naša misija nije da radimo sa američkim grupama. Ali smo pronašli da je svaka dijaspora povezana sa domovinama i to može biti na dobar i na loš način. Imamo grupu u New York iz dijaspore Nigerije koji pokušavaju da zaustave dotok Nigerijaca u USA, onih koji dolaze pa budu iskorišteni ovdje od strane onih koji ih dovode, tako npr. jedna žena iz Nigerije je došla tu i radila godinama, a da nije bila plaćena. Dakle Dijaspora može biti izvor negativnih stvari. Ali imamo i pozitivan rad dijaspore, gdje dijaspora postaje način kako lobirati za domovinu. Mi postajemo sve više zainteresovani za dijasporu. Imamo primjer aktivne dijaspore u St. Louisu.



Dijaspora više ne može biti ignorisana čak ni po pitanju Srebrenice. Mi ćemo pomoći u organizovanju Dijaspore u smislu da pomogne grupacijama u Bosni kako bi postigli svoja prava. U Udruženju Srebreničana su mi rekli da su uradili puno, ali kad sam pitao za bilo kakvu evidenciju nisu imali ništa za pokazati. Ne možete tako privući pažnju donatora ili onih koji žele pomoći. Morate znati proizvesti poruku i plasirati je na pravo mjesto. Bosfam bi trebao npr. imati svoje novine, ali imaju velike troškove i nisu u mogućnosti ili misle da nemaju novac za to. Donatori su otišli iz Bosne. Lokalna ekonomija je loša, Bosfam kao i druge organizacije, živi dan za dan. Pomogli smo im oko web stranice. Pomažemo da dođu u dodir sa javnošću, da informacija o njima dođe do javnosti, i evo na neki način npr. da dođe u St. Louis zajednicu. Ja se nadam da smo to postigli, ovdje sam donio čilim sa imenima poginulih Srebreničana. Mi možemo pomoći slične stvari u drugim zajednicama, možemo dodavati imena nestalih u čilim, možemo omogućiti transfer novca u Bosnu itd. ali je do zajednice hoće li podržati to ili ne.

Ovo je historijski momenat kada možemo reći da je Amerika napravila dosta grešaka: Irak, Srednji Istok, dosta, dosta drugih grešaka, imamo dakle dosta ljudi koji mrze Ameriku u ovom momentu. Kroz naše programe, pronašli smo mnogo Amerikanaca koji bi rado radili dobrovoljno u raznim zemljama pomažući raznim grupama da postignu cilj u demokratskim procesima i raznim sociološkim i društvenim promjenama.

Kako vidite bosansku dijasporu u St. Louisu?

Veoma pozitivno. Šta je interesantno je, da ste svi izbjeglice koje su došle jer su morale, imate osjećaj šta znači biti maltretiran, ponižen, mnogi drugi nemaju taj osjećaj, imate zato jaku motivaciju, zato 12 godina kasnije ljudi plaću na ovom obilježavanju srebreničkog genocida...Veoma interesantno, ali problem je da ne koristite sve svoje mogućnosti ponekad i da ste na žalost podijeljeni u grupe na mjestima gdje bi trebali imati isti interes, npr genocid. Nekad sebi postavljate prevelike ciljeve, npr. mislim da ne možete promijeniti Dayton, ali možete mijenjati dijelove tog dogovora, to je moguće, ali morate vršiti pritisak na mjesta koja su tanka. Morate imati jasnu poruku, realne zahtjeve, postaviti jasne ciljeve i sve je moguće. Važnost informacije je ogromna.

4650 14 Mile Rd., N.E. (M-57)
Rockford, MI 49341

Darko Jovanovic
Sales Consultant

616.866.9511
Fax 616.866.1842

djovanovic@johndeckerchevy.com

John Decker
CHEVROLET

Žene NGO Bosfam iz Tuzle pokrenule su projekat tkanja ćilima sa imenima ubijenih Srebreničana

8.000 IMENA NA ĆILIMIMA ŠIROM SVIJETA



Okupljajući prije svih žene iz Srebrenice, ali i drugih mjesta u Podrinju, koje su pred ratom i agresijom potražile spas u Tuzli, u ovom gradu je prije trinaest godina osnovana nevladina organizacija BOSFAM Bosanska familija, zamišljena da bude odgovor na situaciju u kojoj su se samohrane majke, žrtve ratnih dešavanja našle. Tada je veliki broj građana BiH, a naročito žena, djece i staraca trebao pomoć. Žene - žrtve rata su dolazile iz različitih sredina, protjerane iz svojih domova i ostale na čelu svojih porodica, sa maloljetnom djecom, starim roditeljima i svim drugim nedaćama koje rat donosi.

Krajem 1993. i početkom 1994. godine OXFAM - NVO iz UK (Oxford) je započeo projekat pletenja po kolektivnim centrima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Projekat je vođen u izbjegličkim kolektivnim centrima gdje su bile smještene žene - prognane iz svojih domova, sa djecom, sa traumama, sa svakodnevnim strahom od granatiranja. Žene su prihvatile projekat kao mogućnost da nešto rade, da nečim zaokupe svoju pažnju dok žive u tim, za ljude nedostojnim, uslovima življenja.

Nakon toga uslijedio je novi projekat - Projekat Centara za druženje žena - žrtava rata. U Centrima se družilo i radilo, razgovaralo, igralo se s djecom... Bile su tu žene, djeca, stari - sve zajedno. Centri su živjeli punim životom iako je okolo bjesnio rat, donoseći stradanja i razaranja. Žene su pokušale u sebi sačuvati osjećaj korisnosti, osjećaj prijateljstva, osjećaj pripadnosti.

-Željele smo živjeti i raditi, željele smo preživjeti i ostati koliko-toliko normalne u nenormalnim uslovima u kojima smo bile, kaže Munira Beba Hadžić, voditeljica ove organizacije, trinaest godina poslije.

I te 1994. godine kada je civilno stanovništvo trpjelo svakodnevne napade i granatiranja, pojedine strane organizacije su povremeno povlačile svoje osoblje u sigurnost drugih zemalja. U radionicama Centrima, se vodio razgovor na temu "Šta ako OXFAM ode?" Svjesne svoje situacije, svoje uloge i svoje odgovornosti žene su rekle: "Mi nastavljamo, mi moramo dalje! Mi ostajemo ovdje!"

I tada nastaje BOSFAM - BOSANSKA FAMILIJA kao domaća nevladina organizacija. Bosfam počinje svoj rad kao projekat u OXFAM-u, ali se kasnije, uz treninge i podršku razvija i postaje samostalna nevladina organizacija, uspostavlja saradnju i postaje partner i sa drugim organizacijama, internacionalnim i domaćim.

-Posebno želimo istaći da nismo ni znale šta je nevladina organizacija kad smo počele sa njenim formiranjem, ali smo sigurno znale da ne želimo samo čekati i biti bespomoćne, osjećale smo tegobe rata na svojim plećima, znale smo da moramo učiniti nešto i zbog sebe i zbog drugih, nastavlja svoju priču Beba Hadžić.

Tako je nastao slogan (moto) ove organizacije: Mi radimo, mi se družimo, mi pomažemo i sebi i drugima. Pridružite nam se!

Ime organizacije - Bosanska familija, žene su izabrale u vremenu kad su mnoge bosanske familije bile rasturene, a u BiH je tradicionalno, po

principima kojih su se žene Bosfama držale familija osnov pripadnosti, sigurnosti, povjerenja odanosti, podrške, ponosa. Bosanska familija - prepuna raznovrsnosti, široka srca kao i Bosna što je. U Bosanskoj familiji rade i družu se Bosanke, bez obzira na godine, vjeru, naciju, obrazovanje, žene prognanice i one koje to nisu, dakle - žene BiH.

BOSFAM je u kratkom vremenu uspio da organizuje i mobiliše jaku mrežu podrške sa ciljem da pruži pomoć porodicama i komšijama u njihovim potrebama.

To je naročito došlo do izražaja padom Srebrenice - kad su žene Bosfam-a, i same sudionici tragedije, prihvatile mnoge žene koje su tragedijom Srebrenice ostale bez najmilijih, pružile im podršku i uključile u aktivnosti Bosfam-a, gdje su i danas. Primarni zadatak u radu BOSFAM-a je bio da razvije organizaciju samopomoći koja bi ojačavala i podržavala razvijanje kapaciteta i bila opravdana.

Danas, vrata BOSFAM-a su otvorena za žene koje trebaju pomoć. U svoj rad Bosfam je uključio jaku koaliciju velikog broja radnika koji pružaju direktnu podršku i pomoć ženama od neformalne psihosocijalne podrške do ekonomskog osnaživanja.

Ručno izrađeni vuneni ćilimi i etnički dizajnirani pleteni i heklani džemperi, šalovi, rukavice, čarape i čitav niz drugih proizvoda sa šarolikim bosanskim mustrama izrađuju žene



učile su one koje to ne znaju, ali isto tako osim tradicionalnih mustri započeo je rad i na novim, drugačije dizajniranim ćilimima.

Mnoge žene čiji su članovi porodica nestali, posebno majke čije djece nema, uvijek ističu da im je tkanje ćilima najbolja terapija: -Jedino kad tkam ja ne mislim na svoju nesreću kaže majka čiji je sin nestao u tragediji Srebrenice. Uporedo sa radnom terapijom projekat tkanja je prerastao u projekat sticanja dobiti. Proizvodi prelijepi ručno tkani ćilimi tradicionalnog ili modernog dizajna, urađeni se vrlo kvalitetno. Novac koji žene zarade na ovaj način vrlo često je jedini novac koji one imaju za sebe i svoju djecu. Projekat „Ćilimi i žene“ na simboličan način predstavlja vezu bosanske tradicije, prelijepog ćilima i rada žene koja je otkala ćilim ćilimi nose imena

Amerikanka u Bosfamu

ODUŠEVLJENA BOSANSKIM RUKOTVORINAMA

U Bosfamu u Tuzli je trenutno gost iz Amerike Alison Morse, volonter organizacije The Advocacy Project, čiji je cilj da pomogne ženama Podrinja u realizaciji projekta Tradicijom protiv zaborava. Ona je student The Fletcher School, sa Tufts University. U razgovoru za Bošnjačku dijasporu, ona je našim reporterima kazala kako je nezadovoljna komunikacijom sa bosanskim ženama, te da je oduševljena znanjem i kvalitetom izrade bosanskih rukotvorina, posebno ćilima.



Naš urednik Murat Muratović u društvu sa Alison Morse u Bosfam-u u Tuzli

prognane iz svojih domova tokom rata. Mnoge od ovih žena rade kako bi prehranile djecu i pružile pomoć svojim porodicama.

Mnogi od ovih urađenih radova dobili su novo značenje među građanstvom kao simbol ženske odlučnosti da se prevaziđu tragedije rata. Bosfamore aktivnosti fokusirane su na projekat „Bosanska tradicija, ljepota i rad“. Započet kao projekat okupacione terapije za žene žrtve rata danas postaje projekat ekonomske podrške ženama koje ručno rade ćilime, odjeću, ukrase za dom... Umjesto da traže humanitarnu pomoć žene rade da poboljšaju uslove života svojih familija. Tokom rata Bosfam je, u okviru projekata psiho-socijalne pomoći u kolektivnim centrima i izbjegličkim naseljima, a nakon toga i u Centrima radionicama za žene žrtve rata , organizovao okupacionu terapiju baziranu na tradicionalnim vještinama izrade ručnih radova. Žene su uključene u projekte pletenja, šivenja, tkanja...a njihovi proizvodi su uglavnom bili namijenjeni za humanitarnu pomoć ugroženim kategorijama.

U okupacionoj terapiji posebno mjesto pripadalo je i pripada tkanju tradicionalnih bosanskih ćilima. Pojedine žene su prije rata znale tkati ćilime i to je bio početak rada. Kasnije žene koje znaju tkati

žena koje su otkale ćilim u Bosfam-ovom projektu rukotvorina.

U okviru manifestacije "LJETO U TUZLI" Bosfam svake godine organizuje večer pod nazivom "Muzika i moda, mladi i ljeto" Bosfam predstavlja kolekciju odjeće ručni rad žena iz Bosfam-a, učesnici programa su plesne grupe iz Tuzle, a pokrovitelj projekta je Općina Tuzla.

Nedavno je u okviru Bosfama pokrenut novi projekat u okviru kojega bi se treba otkati Ćilim sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, pod nazivom „Tradicijom protiv zaborava“. Ćilim bi trebao sadržavati sva imena ubijenih i nestalih u srebreničkom genocidu. Već je urađen ćilim sa dvadeset imena, koji je opet sastavljen od dvadeset malih ćilima dimenzija 40x40 centimetara, a cilj je da se u narednim godinama otkaju ćilimi sa svim imenima i da se spoje u velike ćilime koji će biti postavljeni na važnim mjestima od Washingtona do Potočara kako bi podsjećali na genocid koji se desio. Svi Bosanci i Hercegovci, pogotovo članovi porodica ubijenih i nestalih mogu sudjelovati u ovom projektu finansiranjem izrade ćilima sa imenom svog člana porodice. Cijena jednoga ćilima je \$80. Sve informacije se mogu dobiti na www.bosfam.ba ili na telefon u Tuzli 035 257 533.

U St. Louisu održano još jedno veliko humanitarno sijelo za džamiju u Podžeplju, općina Han-Pijesak

VELIKO BOŠNJAČKO SRCE

Građani St. Louisa su još jednom kao i mnogo puta do sada pokazali da imaju veliko srce i dušu i kada se radi javno časno i pošteno, solidarnost naših građana nikad nije izostala.

U subotu, 14. jula u Banket sali restorana Grbić održano je humanitarno sijelo za obnovu džamije u Podžeplju, općina Han-Pijesak.

Odaziv naših građana kao i njihove donacije zaista pokazuju da bošnjačkog srca nema na daleko u jednoj predivnoj atmosferi u prepunoj sali restorana Grbić. Za samo nekoliko sati programa sakupljeno je, uz lijepu pjesmu i igru, 19.550 dolara. Te večeri, pročitano je i pismo podrške za ovu akciju od Ifeta ef. Buljubašića, koji je dugo vremena vezan za ovu džamiju kao i za njen džemat. Džamija u Podžeplju, kao i mnoge džamije, spaljena je od strane agresora 1992. godine.

Veliko hvala svim našim posjetiocima na zaista vrijednim donacijama, kao i organizatorima među kojima treba izdvojiti: Zijada Mujkića, Almira Subašića, Jusu Subašića i Himzu Mujkića. Veliku zaslugu imaju muzičari kao i sponzori ovog velikog sijela.

Sponzori:

Radio glas Drine, Radio Behar, Sulejman Grbić i osoblje Restorana. Muzičari: Azimir Zukanović Azo, Teufik Bukvić Teo; Pjevači: Halil Mehmedović Halčo, Osman Ahmetović Tambura; Meho Pervan, Envad Dedić, Suljo Kovačević, Alan Velijević

Donacije za džamiju u Podžeplju:

1. Juso i Hira Subašić 500 \$
2. Sejfo Alihodžić 60 \$
3. Eniz Mehmedović 50 \$
4. Fehim Česko 50 \$
5. Fikret Šehić 50 \$

35. Džemal Selimović 50 \$
36. Mirsad Smajić 50 \$
37. Zumreta Gahić --
38. Hajrudin Ahmetović 50 \$
39. Nijaz Balagić 40 \$
40. Hamza i Ramiza Sejfić 500 \$
41. Čamil Mešanović 100 \$
42. Samir Šalić 100 \$
43. Hamza i Zemina Hodžić 1000 \$
44. Hasan Nezirović 60 \$
45. Himzo i Amira Mujkić 200 \$
46. Irfan i Fadil Hodžić 20 \$
47. Nazif i Admira Žigić 50 \$
48. Sinan i Ifeta Hasanović 300 \$
49. Senad Ahmetović 100 \$
50. Nezim Krdžić 40 \$
51. Izet Softić 50 \$
52. Džemo Subašić 100 \$
53. Nurko i Amela Alajbegović 100 \$
54. Mensur Muminović 50 \$
55. Sead Hodžić 50 \$
56. Fikret i Jasmina Gušić 260 \$
57. Mirzet i Smaila Bećirović 20 \$
58. Amra Balagić 20 \$
59. Nesib Hasanović 100 \$
60. Hasan Vejzović 50 \$
61. Sejdalija i Sevla Nuhanović 100 \$
62. Beriz Nukić 100 \$
63. Džemo i Mujesira Jusupović 100 \$
64. Muhamed Jusupović 100 \$
65. Šećan Čavčić 50 \$
66. Mustafa Čavčić 50 \$
67. Rifet Čavčić 50 \$
68. Admir Čavčić 50 \$

98. Mevludin i Haska Kulovac 100 \$
99. Bajrudin Lilić 50 \$
100. Ramiz i Ajla Hodžić 30 \$
101. Munira Zametica 20 \$
102. Asim Omerspahić 40 \$
103. Hatema Omerspahić 50 \$
104. Izudin i Nusmira Hajrić 50 \$
105. Kerim Muharemović 20 \$
106. Šećan Begović 100 \$
107. Mersida Gušić 100 \$
108. Admir Gušić 60 \$
109. Abid i Dina Usto 50 \$
110. Sarija i Sanela Gušić 300 \$
111. Sulejman I Nisveta Kovačević 100 \$
112. Alija i Jasmina Sejfić 100 \$
113. Osman Bradarić 60 \$
114. Elmir Omerspahić 40 \$
115. Smail Pašić 100 \$
116. Lejla Muhamedbegović 100 \$
117. Himzo Omanović 100 \$
118. Irsad Palić 100 \$
119. Aziz Palić 100 \$
120. Vejsil Palić 100 \$
121. Jusmir Muratović 50 \$
122. Ibro Palić 50 \$
123. Mufmir Palić 20 \$
124. Hasib Mujkić 100 \$
125. Hajrudin Mujkić 100 \$
126. Haris i Lejla Ahmetkadić 50 \$
127. Miralem Spahić 100 \$
128. Elvedin Spahić 100 \$
129. Šeho Osman 50 \$
130. Alija i Sabaheta Hodžić 50 \$
131. Reuf Sosić 50 \$

6. Tarik Kadrić 20 \$
7. Suvada Zuko 30 \$
8. Azem Alihodžić 50 \$
9. Alija, Almir i Emina Subašić 1000 \$
10. Alija i Sanela Subašić 150 \$
11. Salim i Elvira Mujkić 1000 \$
12. Zijad i Nermina Mujkić 1000 \$
13. Seudin i Hajra Hodžić 200 \$
14. Kadira Omerspahić 50 \$
15. Hamza i Rahim Ramić 200 \$
16. Mehmedalija Ramić 100 \$
17. Enver i Sedina Subašić 250 \$
18. Suvad i Samira Ramić 100 \$
19. Avdija i Mula Hodžić 200 \$
20. Behadil i Fatima Gušić 100 \$
21. Alaga Pirić 100 \$
22. Enver i Hajra Pirić 100 \$
23. Zemir Malkoč 50 \$
24. Nusret Gušić 500 \$
25. Sapko i Mediha Hodžić 200 \$
26. Esed i Fehima Kurtić 200 \$
27. Nermin Ramić 100 \$
28. Admir i Nermin Hasanović 260 \$
29. Hamdo Avdić 50 \$
30. Selman i Muhasanović 100 \$
31. Mushka Čavčić 30 \$
32. Sevdija Osmanović 40 \$
33. Zarif i Zumra Gušić 200 \$
34. Hrustan Nesić 50 \$

69. Mujo Dedić 50 \$
70. Mevludin i Hajra Musić 40 \$
71. Murat Delić 30 \$
72. Mehmed Selimović 50 \$
73. Ibrahim Jusupović 100 \$
74. Osman i Amira Selimović 50 \$
75. Juso Kuljančić 50 \$
76. Mirza i Hajra Gušić 100 \$
77. Šifa Mujkanović 50 \$
78. Munir Durmišević 100 \$
79. Nijaz Čerimović 50 \$
80. Enes Alihodžić 40 \$
81. Zineta i Hurdin Šahbetić 40 \$
82. Ibrahim i Mirsada Bektić 50 \$
83. Kemal Selimović 100 \$
84. Avdija i Alma Ivojević 300 \$
85. Azem Krdžić 50 \$
86. Elvedina Galender 60 \$
87. Amar Omerspahić 60 \$
88. Nail i Fazila Vuković 50 \$
89. Azimir Zukanović 200 \$
90. Kadir Malović 100 \$
91. Suad Arslan 100 \$
92. Zumra Omerović 40 \$
93. Hasan Mukić 50 \$
94. Mehmedalija Jugović 100 \$
95. Samir Halilović 50 \$
96. Salkan i Jasmina Selimović 100 \$
97. Hidajet Suljić 100 \$

132. Ahmo Mujkić 100 \$
133. Mustafa Divović 50 \$
134. Muamer Đozić 100 \$
135. Amir i Amela Šehidić 100 \$
136. Osman Kuć 100 \$
137. Semir Turan 50 \$
138. Admir Ramić 50 \$
139. Hamdija Ramić 100 \$
140. Hasib Ramić 50 \$

U ime organizatora svima jedno veliko i od srca hvala za ovo časno i humano djelo. Svi oni koji žele kupiti video materijal sa ovog humanitarnog sijela mogu se obratiti na broj tel: 341-1182.

www.islamska-knjizara.com

Islamska knjižara za Ameriku i Kanadu
Knjige, Islamski dvd-s, crtani, cd-predavanja, marama...

Emir O.
Tel: 616-430-4575
Emirgr77@yahoo.com



MURAT HURTIĆ NEZNANI JUNAK

**Glavni izvršitelj
istraživanja
tuzlanske
Federalne
komisije
za nestale
osobe**

Francuski, jako katolički dnevni list "La Croix"/Krst/, objavio je nesvakidašnji portret jednog, naizgled, sasvim običnog profesora historije i geografije sa srebreničkih, zajedničkih, grobnica.

Piše: Džana Mujadžić

Murat Hurtić, nije poznat široj publici, niti je bio u kakvom filmu. Anonimno, više od deset godina, anketira i raskopava polja i doline u okolini Srebrenice, Potočara, Žepe. Nalazi ostatke nesretnika iz ubilačkog ljeta 1995. godine. Čini to bez prestanka, precizno, ali bez ikakvog ličnog oglašavanja i, skoro, bez nadoknade.

Glavni izvršitelj istraživanja



tuzlanske Federalne komisije za nestale osobe, Hurtić umije precizno utvrditi jesu li tijela, često u užasnom stanju, što predstavljaju gomile polomljenih kostiju, bila premješšana, paljena ili posuta kemijskim proizvodima, te razarajućim supstancama. Za uspostavljanje istine i očuvanja od zaborava, ovog najvećeg poslijeratnog pokolja na Starom kontinentu, Hurtić oženjen i otac dvoje djece, pristaje na rizik. Mogućnost da nagazi na minu ili je nađe ispod tijela, je svakodnevna. Zločinci su u grobnice, odnosno na njihov vrh, namjerno ukopavali mine, da bi još ljudi poginulo. Zna tuzlanski profesor, da mu ostaje još pet do deset godina mukotrpnog rada. Nastoji otkriti sve pojedinosti i načine stradanja svojih sunarodnjaka. Zato pažljivo sakuplja kosti, ne ispuštajući ni najmanje koščiće, a kupi i prašinu oko njih. Niko ga ne može obehrabriti, čak ni zmiye što opsjedaju grobnice, tražeći male sisare koji se hrane ljudskim ostacima.

Od 1996. godine Hurtić je prisustvovao otvaranju stotinu jama, a plaćen je smiješnom sumom novaca i obavezan lično nabaviti potreban alat i sredstva za rad. Zimi, kada je kod kuće, slaže i klasira vijesti, pa se obavještava o drugim grobnicama.

Osim tih, neljudskih okolnosti, boravak na teritoriju RS nikada nije siguran. On neprestano stavlja u pitanje vlastiti život jer, kako je izjavio francuskim novinarima, svaki pronađeni ostatak nekadašnjeg života, dokaz je postojanju genocida ali i potvrda da je istrebljenje planirano i planski ostvareno. Posebno što je negiranje sa srbijanske, odnosno bosansko ortodoksne strane, jako naglašeno.

Murat Hurtić prelazi na hiljade kilometara u svom starom, prašnjavom golfu, što je samo za sebe jako simbolično jer profesor nije nikada držao oružje u ruci, niti je vojevao na bilo čijoj strani. Danas se bori, na samo njemu svojstven način, protiv zaborava! Boravio je i u srpskom pa potom u hrvatskom logoru, zajedno sa mnoštvom Bošnjaka, pa kako je preživio, ostvaruje svoju prvobitnu nakanu: otkopati što više dokaza i učiniti da živi, napokon oplaku i sahrane njihove nestale i izgubljene. Svjestan je da ovakav način postojanja može utjecati

na ponašanje i ostaviti ne previše prihvatljive tragove, kako duhovne tako i fizičke. Zato Murat svake godine, provede nedjelju dana u šetnjama i pješačenjima, ugasi mobilni i pokuša sve zaboraviti. Lovi ribu i spava.

Potom se vraća na posao, bilježi i oglašava nove grobnice, iz kojih iskopava gravidne žene, male bebe, starije bračne parove. Uzbudeno i osjećajno je opisao francuskim novinarima, pronalazak masovne grobnice kod Brčkog, koja je bila skrivena više od decenije. Tako je pomogao bližnjima ubijenih da saznaju istinu i sahrane posmrtno ostatke njihovih najdražih.

"Moja jedina nagrada su postignuti rezultati: smiraj porodica - nestalih i izgubljenih". Hurtić poznaje takve strepnje i nemire. Trebalo mu je tri godine za pronalazak Kasimova tijela. Kasim je ubijen u logoru, u 22. godini. Tako je Murat Hurtić, napokon mogao oplakati rođenog brata, za koga dugo, ništa nije znao.

Međunarodna Civitas smotra Projekta građanin

MLADI IZ BIH U WASHINGTONU

Od 14. do 18. jula 2007. godine u Washingtonu je po prvi put održana "Međunarodna Civitas smotra Projekta građanin". Na smotri je predstavljena 31 ekipa učesnica Projekta građanin, a među njima i BiH.

Međunarodna smotra je imala za cilj prezentaciju postignuća ekipa učesnica u navedenom Civitasovom programu, kao i razmjenu informacija i iskustava na projektima koji se sprovode u sklopu Civitasovih međunarodnih programa.

Međunarodnoj Civitas smotri prisustvovali su brojni američki zvaničnici. Ekipa su prezentovale svoje portfolije, od kojih su najzanimljiviji bili "HIV pozitivni učenici u našim razredima" ekipe iz Hrvatske, "Samoubistva tinejdžera" ekipe iz Afrike, "Prava djece na ispravnu ishranu u školama" ekipe sa Tajlanda, kao i mnogi drugi. Ovom prilikom održano je i zabavno veče prilikom kojeg je svaka zemlja učesnica prezentirala dio svojih običaja i kulture, što je naišlo na veliku zainteresovanost učenika, koji su na jedinstvan način dobili ove

zanimljive, ali i važne informacije.

Tokom "Međunarodne Civitas smotre Projekta građanin" predstavljene su i sekvence filma "Projekt građanin", koji je producirao čuveni američki producent Patrick Davidson. Davidson je u vidu dokumentarnog dugometražnog filma, gledaocima predstavio učenike koji učestvuju u Civitasovom "Projektu građanin" širom svijeta. Od ukupno 64 zemlje koje su učestvovala u navedenom programu, izabrano je osam zemalja u kojima se snimao film, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Film se, osim u BiH, snimao u Indiji, Indoneziji, Jordanu, Rusiji, Senegalu, Kolumbiji i SAD. Svakoj zemlji posvećeno je oko osam minuta ukupnog filmskog sadržaja. Bosnu i Hercegovinu je u ovom velikom filmskom projektu predstavljalo osam učenika iz "Druge

osnovne škole" u Brčkom, koji su članovi sekcije "Civitas", a imaju između 13 i 14 godina. Dajana Šmrkić, Jelena Janković, Ajša Poturak, Toni Uglješić, Sabina Mujčinović, Radomir Milanović, Tarik Čandić i Sabuha Čorić su izradili prijedlog zakona o inkluzivnom obrazovanju, odnosno uključenju učenika sa određenim nedostacima i posebnim potrebama, u redovni socijalni život u školama.

Uspjeh bh.ekipe je od velikog značaja, jer je ovo prilika za promociju BiH širom svijeta. Film će se emitovati na redovnim box office-ima. Članovi bh. ekipe su se vratili u domovinu sa brojnim, nezaboravnim utiscima sa ovog putovanja, novim poznanstvima, kao i sa željom da će program koji su oni razvili pomoći djeci sa posebnim potrebama.



Fata Orlović ponovno u centru pažnje bosanskohercegovačke javnosti

ISPOD "FATINE" CRKVE MASOVNA GROBNICA!?



Indicije o masovnoj grobnici na prostoru gdje je sagrađena benzinska pumpa, neposredno preko puta kuće Fate Orlović, postoje godinama, ali nikada nije stvorena klima da se ove sumnje provjere.

Taman kada se vjerovalo da će izmještanjem objekta srpske pravoslavne crkve iz dvorišta Fate Orlović, bošnjačke povratnice u naselje Konjević Polje kod Bratunca, biti okončana višegodišnja donkihotovska borba ove starice, početkom avgusta je iz Međunarodne komisije za traženje nestalih obznanjena informacija da postoje indicije da se na ovoj lokaciji nalazi još neotkrivena masovna grobnica. Podsjetimo, premijer RS Milorad Dodik postigao tokom juna ove godine dogovor s episkopom zvrničko-tuzlanske eparhije Vasilijem Kačavendom o izmještanju pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović. Time su se trebali okončati i sudski procesi koji su mimo logike vođeni proteklih godina sa ciljem da se Fata Orlović čak

osudi za navodne napade na pravoslavne vjernike, koji su pored uzurpacije njenoga privatnoga vlasništva narušili i njen mir i slobodu. Kako je kazala za sarajevski Dnevni Avaz posljednjih dana njoj su dolazili čak i neki bošnjački emisari nudeći joj nagodbu sa SPC kako bi crkva ostala u njenom dvorištu. Prema istom izvoru, razlog za uporno insistiranje da Fata Orlović pristane na prodaju zemljišta SPC mnogi vide u ranijim tvrdnjama nekih bratunačkih Srba da se u prostoru koji sada pripada pravoslavnoj crkvi u Konjević-Polju nalazi masovna grobnica. Amor Mašović je kazao da odranije postoji priča da u dvorištu ispred crkve postoji grobnica, ali da to do sada nije bilo moguće provjeriti.

-Jedini način da se ova priča provjeri

jeste da se to mjesto "obradi", odnosno da dođemo s mašinama i prekopamo dvorište crkve. Onog trenutka kad crkva bude uklonjena, mi ćemo to i uraditi i zauvijek otkloniti tu dilemu, izjavio je Mašović.

Indicije o masovnoj grobnici na prostoru gdje je sagrađena benzinska pumpa, neposredno preko puta kuće Fate Orlović, postoje također godinama, ali nikada nije stvorena klima da se ove sumnje provjere. Mještani naselja Tekija u Konjević Polju uvjereni su da je na toj lokaciji ili ispod crkve zakopano najmanje devet osoba, njihovih najbližih rođaka i prijatelja, za koje se nikada nije saznalo gdje su nestali nakon zarobljavanja. Stoga se može očekivati da bi uskoro mogla biti razjašnjena višegodišnja opstrukcija provođenja zakona.

Majke Srebrenice upozoravaju

SRBI UPRAVLJAJU NOVCEM NAMIJENJENIM ŽRTVAMA



Dodjela oko 300.000 KM sredstava USAID-a organizaciji "Prijatelji Srebrenice" koja bi, navodno, trebala biti usmjerena kao podrška projektima zapošljavanja, mogla bi otvoriti dugo skrivano nezadovoljstvo porodica srebreničkih žrtava koje iznova upozoravaju javnost da se svjetska donatorska sredstva i dalje "peru preko mezara srebreničke djece".

Nevladine organizacije koje djeluju na području Srebrenice održale su u ovom gradu 8. augusta 2007. sastanak na kojem su upozorili na pogubnu politiku koju domaći i strani donatori vode prema nevladinim organizacijama u Srebrenici. Upozoreno je na višegodišnju praksu po kojoj sredstva namijenjena Srebrenici implementiraju isključivo organizacije na čijem čelu su lokalni Srbi, ili one koje važe za srpske ekspoziture.

-Ne znamo šta nas više boli, da li oni mezari u Potočarima ili hohštapleraj koji se čini preko tih mezara. U Srebrenici su, što se zna, 42 nevladine organizacije, a novac i USAID-a i UNDP-a, uglavnom ide u ruke onima

kojima šefuju Srbi. Kako da me ne boli kad znam da se u rukovodstvima tih, na čije se račune slažu pare, nalaze oni koji su klali našu djecu, čiji su najbliži bili dio najekstremnijih vojnih snaga u toku rata - reagirala je Hatidža Mehmedović, predsjednica UG "Srebreničke majke".

Kako smo saznali, od 11. jula, kada je obilježena 12. godišnjica genocida, Srebreničani su ponovo prepušteni sam sebi.

-Nažalost, mi nikad nismo mogli utjecati na to kome će stranci davati novac namijenjen ublažavanju srebreničke tragedije. Ali nas vrijeđa jedan drugi odnos, a to je odnos međunarodne zajednice i

njihovog predstavnika Kliforda Bonda koji je za predstavnika za Srebrenicu imenovan isključivo na inicijativu nekadašnjeg Inicijativnog odbora. Nakon svega pitamo se šta su i on i drugi ovdje radili, kazao je Čamil Duraković, predsjednik Asocijacije žrtava genocida u Srebrenici.

-Govore o nekakvim sredstvima Vlade RS, zapošljavanju Srebreničana, a svakodnevno vidimo kamione iz Laktaša kako rade na ovdašnjim putevima. Pa, zar u Srebrenici

nema radnika i kamiona koji mogu raditi? Od 11. jula iz ove općine odselilo je 15 porodica tražeći sebi mjesto gdje će moći raditi i živjeti, navodi Duraković.

Euro Market & Grill
BISER

3225 Lemay Ferry
St. Louis, MO 63125
314-487-2004

Otvoreni svaki dan!
Mon - Fri 9 AM - 7 PM
Sat 10 AM - 5 PM
Sun 11 AM - 5 PM



BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, broj 4, godina II

Otvoreno pismo KBSA državnom rukovodstvu BiH

Država BiH ugrožava legitimitet svojih građana koji se privremeno nalaze u dijaspori

NJ. E. Željko Komšić, Predsjedavajući
Predsjedništva Bosne i Hercegovine
NJ. E. Nikola Špirić, Predsjedavajući Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine
NJ. E. Safet Halilović, Ministar za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
NJ. E. Miroslav Lajčak, Visoki predstavnik za
Bosnu i Hercegovinu

Činjenice o dijaspori

Bosanskohercegovačka dijaspora se razvija u vrlo specifičnim i složenim okolnostima, čija je glavna odlika odsustvo bilo kakve strategije države Bosne i Hercegovine u odnosu na nju. Bez državne strategije prema dijaspori, država Bosna i Hercegovina negira probleme više od milion prognanih i raseljenih bosanskohercegovačkih građana, blokira poštivanje njihovih ljudskih prava u pogledu povratka, dvojnog državljanstva, kulturne, naučne i privredne saradnje s Maticom i ništi sve pozitivne rezultate koje dijaspora postiže na planu predstavljanja najboljih vrijednosti Bosne i Hercegovine u metropolama svijeta. Tako država Bosna i Hercegovina ugrožava legitimitet svojih građana koji se privremeno nalaze u dijaspori. Diaspora bez državne strategije ne može funkcionirati i ne može se govoriti o njenoj svjetlijoj budućnosti. Ali i bez državne strategije dijaspora daje znake usmjerenosti ka Matici i pokušava da se poveže i uveže. Dok se država koleba nad dijasporom, dok postoje državne nedoumice u odnosu na dijasporu, dok država nastoji umanjiti značaj dijaspore za nju samu i posebno za integraciju Bosne i Hercegovine u evroatlanske integracije, dok svijet sa svojim nemilosrdnim mehanizmom asimilacionih procesa za dijasporu postaje usisivač, i dok dijaspora postepeno gubi bosanskohercegovački identitet, ona (dijaspora) se bori za zaštitu svog identiteta putem odupiranja procesima asimilacije pa makar morala iznaći sama neku svoju Maticu-kopiju, ako je već nema u Matici-originalu. I bez državne strategije dijaspora volonterski radi za interese države Bosne i Hercegovine u najvećim centrima svjetske političke, ekonomske, kulturne i naučne moći, jer se ona osjeća kao dio bosanskohercegovačkog naroda koji se planski raselio, slijedom i analogijom posljedica agresije i genocida, a u cilju ništenja jedinstvenog bosanskohercegovačkog državnog tkiva. Diaspora tako svojom aktivnošću stvara mjesto na svakom dijelu zemaljske kugle na kojem bosanskohercegovačka kultura, historija i tradicija nastavljaju da žive svoj originalni život u smislu onih ideala koji su bili sadržaj u Matici prije agresije i genocida. Zato ona (dijaspora) nosi ideju povratka Bosni i Hercegovini i kao takva nije nikakva nova vrsta postojanja. Zato dijaspora nije emigracija, već dijaspora u pravom smislu riječi, koja je postala uvažena i ugledna u zemljama gdje egzistira, koja još drži rodoljublje i koja nikad neće dozvoliti da joj "Domovina postane tuđina, a tuđina Domovinom..."

Poštovani gospodine Željko Komšić,
Poštovani gospodine Nikola Špirić,
Poštovani gospodine Safet Halilović,
Poštovani gospodine Miroslav Lajčak,
Početkom 1992. godine izborni tijelo Republike Bosne i Hercegovine je većinski izglasalo mandat demokratski izabranim predstavnicima istog, Vladi Republike Bosne i Hercegovine. Mandat je bio ustanoviti samostalnu državu.

Taj glas naroda Bosne i Hercegovine je bio utvrđen većinskim glasom u samom Parlamentu Republike

Izražavajući opće mišljenje i zastupajući interese sjevernoameričkih Bošnjaka, a polazeći od toga da država Bosna i Hercegovina ne čini aktivnosti po pitanju izrade državne strategije za dijasporu, čime se direktno ugrožava legitimitet građana Bosne i Hercegovine koji se privremeno nalaze u dijaspori, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike izdaje otvoreno pismo u kojem stoji:

Predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine,
Predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
Ministru za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
Visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu

Sažetak i pitanja:

1. Diaspora Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Americi sastoji se većinom od novodošlih, kao posljedica agresije, genocida i etničkog čišćenja u Domovini od 1992. do 1995. godine. Mnogi od njih su sami bili žrtve tih temeljnih prekršaja međunarodnog humanitarnog prava.

2. Diaspora Bosne i Hercegovine treba i zahtjeva direktnu prisutnost i zastupništvo u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kako bi se neposredno pokušalo udovoljiti njenim potrebama, odnosno pokušali riješiti brojni problemi naših građana u dijaspori, uključujući naročito stvaranje mogućnosti održivog povratka u zavičaje iz kojih su većina njih nasilno protjerani.

3. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je svojevremeno podnio zahtjev da se tim pravima i potrebama dijaspore udovolji, u kontekstu predloženog Ministarstva za dijasporu, Zakona o dijaspori, Vijeća za dijasporu i sl. Ovaj presedan je već ustanovljen u zemljama u kojima je mnogo manja proporcija državljanina i djece koji žive u dijaspori, i u kojima je kršenje međunarodnog humanitarnog prava bilo u mnogo manjoj mjeri nego što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.

4. Ako Bosna i Hercegovina nije voljna poduzeti potrebne korake u odgovoru na legitimne potrebe svoje dijaspore, onda će Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike razmotriti drugačije pravne radnje za realizaciju ovog zahtjeva - u ime žrtava i državljanina kojima je uskraćena domovina, agresijom i genocidom.

5. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike očekuje službeni odgovor od odgovarajućih državnih autoriteta Bosne i Hercegovine kojima je naslovljeno ovo pismo, te od Ureda Visokog predstavnika kao odgovornog autoriteta za implementaciju Dejtonskog ugovora u skladu s međunarodnim pravnim normama.

SADRŽAJ:

1. Država BiH ugrožava legitimitet svojih građana koji se privremeno nalaze u Diaspori.
2. Prijedor očekuje bošnjačku ljudsku ruku da svojim djelom ponovo obnovi gradsku prijedorsku ljepotu.
3. KBSA traži od Tužilaštva BiH izradu strategije rada po predmetima ratnih zločina.
4. Pismo KBSA Guverneru države Florida.
5. Saopćenje KBSA povodom radnji OUN oko imenovanja novog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu.

Bosne i Hercegovine. Zbog tog glasa je Republika Bosna i Hercegovina bila podvrgnuta trostranoj agresiji. Svi mi koji danas živimo znamo za posljedice te agresije i genocida koji je bio počinjen. Svi oni koji su to preživjeli vaze za pravdom. Još uvijek ne postoje argumenti da se kaže da će pravde ikada biti. Vi ste izabrani glasom naroda, isto kao i oni koji su vodili Bosnu i Hercegovinu kroz njen vlastiti porod. I zbog toga, i ne samo zbog toga, vi imate obavezu:

-osigurati jedinstvenu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, bez podržavljenih entiteta;
-osigurati budućnost Bosne i Hercegovine njenom integracijom u evroatlanske integracije;
-organizirati politički, ekonomski i kulturni, snošljiv, povratak dijaspore svojim ognjištima. I kroz to, povratak mladosti Bosne i Hercegovine.

Vi, izabrani predstavnici naroda Bosne i Hercegovine uživajte sve beneficije zbog tog jer je taj narod, 1992. godine, javno izrazio svoj većinski glas. Prošlo je više od petnaest godina od agresije i genocida a u dijaspori je još milion ljudi. To je apsolutno neprihvatljivo.

Zbog svog demokratski izraženog glasa ljudi Bosne i Hercegovine su bili pobijeni, silovani, popljačkani i izbačeni iz svojih kuća, sela, gradova i cijele zemlje. Prognana i protjerana Bosna i Hercegovina danas zahtijeva od vas da izvršite svoju dužnost. Vaša dužnost je zakonodavno uspostaviti povratak Domovini. Vaša dužnost je omogućiti mladosti Bosne i Hercegovine da preuzme vaše obaveze kad tome dođe vrijeme.

Podsjećajući vas da je i dalje na djelu koordinirana kampanja protiv bosanskohercegovačkih građana u dijaspori koji su u vremenu agresije i genocida bili meta zločinaca za likvidaciju ili progon, koji su u postdejtonskom vremenu i dalje meta nikad presahlih apetita projekatana i izvršilaca završne faze srpskog, genocidno-hegemonističkog projekta, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike vas posljednji put poziva da:

-usvojite državnu strategiju rada sa dijasporom,
-formirate Ministarstvo za dijasporu,
-usvojite Zakon o dijaspori i
-formirate Vijeće za dijasporu pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Bosanskohercegovačka dijaspora je davno prepoznala odakle zlo i dalje dolazi i ko su mu protagonisti. Radeći za dobrobit države Bosne i Hercegovine (rezultati rada sjevernoameričke dijaspore Bosne i Hercegovine su dobro poznati), dijaspora će još više intenzivirati aktivnost na raskrinkavanju i zaustavljanju prljavih namjera svih protivnika jake, jedinstvene, demokratske i prosperitetne države Bosne i Hercegovine.

Prijedor očekuje bošnjačku ljudsku ruku da svojim djelom ponovo obnovi gradsku prijedorsku ljepotu

Neka se više nikad ne ponovi zločin protiv čovjeka i čovječnosti u Prijedoru. Neka to planetarno zlo bude opomena i podstrek da Bošnjaci idu naprijed. Neka se to zlo pamti: u ime onih koji su protjerani iz svoga voljenog grada, u ime onih javno u više navrata silovanih Prijedorčanki, u ime onih koji su čekali smaknuće svake sekunde, u ime onih koji su bespomoćno gledali zločin nad svojim najbližim, u ime prijedorskih mrtvih. Prijedorske žrtve imaju pravo na pravdu i istinu. Prijedorski zločinci imaju pravo na kaznu.

Genocid u Prijedoru je oličenje toga dokle mogu ići granice bezumlja, mrženje, netolerancije, neljudskosti, ne priznavanja, ne poštovanja, ne prihvatanja drugačijeg i drugog.

Činjenice o počinjenim zločinima protiv čovječnosti i teškim povredama međunarodnog humanitarnog prava koje su svojom surovošću i bestijalnošću zaprepastile cijeli civilizirani svijet jasno govore da je u Prijedoru izvršen genocid sa ciljem smišljenog uništenja Bošnjaka, njihove kulture, historije, tradicije i duhovnosti. Taj cilj nije mogao biti realizovan mirnim putem. Tako je uslijedila i srpska agresija na Prijedor. Nakon genocida i agresije prijedorski Srbi i dalje forsiraju vlastiti konsenzus negiranja i poricanja vlastite odgovornosti za počinjen zločin. Genocid i agresije se relativiziraju i ne nazivaju pravim imenom. Prijedorski Bošnjaci još bježe od popisa zločina, popisa ubijenih i nestalih. Kod mnogih istina o genocidu i agresiji izaziva tajac, nedoumicu i nelagodnost.

Dugoročni uspjeh prijedorskih zločinaca zavisio je od ubijanja bošnjačkih muškaraca, posebno intelektualaca. Trebalo je ubiti što više bošnjačke inteligencije kao diktat genocida, kulturocida, ekocida, etnocida, urbicida i elitocida u službi stvaranje etnički čistog Prijedora po mjeri Srba. Zato je genocid u Prijedoru opomena čovjeku i čovječanstvu o neophodnosti stalne spremnosti za prepoznavanje politike zla u kojoj je zločin protiv čovječnosti cilj, a ne posljedica rata.

Svaki prijedorski Srbin mora osjećati suodgovornost za postupak svojih političkih i duhovnih vođa.

Svaki prijedorski Bošnjak mora znati da i ako je agresija prestala, ostaje zebnja je li doista okončan genocid. Jer svako zlo u historiji čovječanstva ostaje kao mogućnost dugo nakon samog događaja. Još smo daleko od potpune pobjede nad zlom. Aveti zla još uvijek čekaju svoju šansu. Zato prijedorski Bošnjaci ne smiju šutjeti, niti zaboraviti. Bez osvješćivanja nema samosvijesti. Bez samosvijesti Bošnjaci nisu u stanju da savjesno uzmu u svoje ruke sopstvenu sudbinu.

Podsjećanja

Istina o genocidu u Prijedoru

Prijedor i njegova okolina su u velikosrpskim planovima bili važan prostor za povezivanje istočnih teritorija Republike Hrvatske u prostor velike Srbije. Zbog velikog demografskog potencijala Bošnjaka, taj prostor je za njih predstavljao veliku prepreku u ostvarivanju velikosrpskih planova. Taj prostor im je, ujedno, omogućavao da, po izvršenom genocidu nad Bošnjacima, u nasele veliki broj Srba, shodno planovima o preseljenju stanovništva i razmjeni teritorija, gdje je interes nalazila i Tuđmanova velikohrvatska politika. U takvim uvjetima, velikosrpsko političko i vojno vođstvo je prema ovom prostoru primjenjivalo opsežne specijalne operacije koje su imale za cilj oslabiti, zastrašiti, dezorganizirati i, konačno, uništiti Bošnjake i, u određenom trenutku, uspostaviti potpunu okupaciju regiona. U vezi s tim, posebno su

značajne sljedeće agresorske djelatnosti:

1. Oduzeto je oružje jedinica TO RBiH i stavljeno pod kontrolu takozvane JNA u službi velikosrpske politike. Oružje je podijeljeno prijedorskim Srbima koji su prihvatili velikosrpsku politiku.

2. Povlačenje takozvane. JNA sa prostora Slovenije i Hrvatske u Prijedor.

3. Stalni pokreti jedinica takozvane JNA preko Prijedora i njihovo dovođenje sa drugih prostora bivše Jugoslavije, posebno sa prostora Srbije, bili su svojevrsan psihološki pritisak, demonstracija sile - prijetnja uplašenim Prijedorčanima da bježe sa svojih ognjišta i ne preduzimaju mjere odbrambenog organiziranja. U vezi s tim, kroz propagandu je ukazivano na opasnost od "muslimanskih paravojnih formacija", istovremeno, dok su paravojne četničke terorističke jedinice pod zaštitom takozvane JNA, do zuba naoružane, sijale strah u narodu. Aktivnosti takozvane JNA, u čijem sastavu su djelovale četničke terorističke grupe, uz stalnu propagandu o ugroženosti Srba, imale su za cilj da se prijedorski Bošnjaci izazovu na upotrebu oružja i tako nastane ekscitirana situacija koja bi se iskoristila kao povod i opravdanje za širi sukob u kome bi takozvana JNA, sa četničkim terorističkim jedinicama, realizirala svoje planove u pogledu progona i uništenja Bošnjaka u Prijedoru. U takvom scenariju, propagandom je lansirana teza da vojsku, odnosno JNA ne smije niko napadati. Samo je takozvana JNA sa četnicima mogla raditi što želi. Mnogi Bošnjaci su tada odlučili napustiti Prijedor "dok se situacija ne smiri", pretpostavljajući da će se to relativno brzo dogoditi, a nisu ni znali da će taj odlazak biti dugoročniji, a za neke i trajan. Tako je postignut cilj velikosrpske politike, pošto je oslabljen front patriotskih snaga koji je trebao da se suprotstavi sve očitijim genocidnim namjerama.

4. Polazeći od presudnog značaja medija, posebno elektronskih, velikosrpsko vođstvo preduzelo je drastične mjere tako da je primjenom vojne i policijske sile pod njihovu kontrolu stavljena infrastruktura za prenos radio i TV signala na Kozari. Na taj način otvara se prostor za velikosrpsku propagandu, širenje laži i prikrivanje istine o agresiji i genocidu. Time se željela ostvariti što potpunija komunikacijska izolacija legalnih organa prijedorske općine od svijeta, te spriječiti organizirano djelovanje prijedorskih Bošnjaka u odbrani RBiH.

5. Dugo kroz prošlost velikosrpski ideolozi ostvarivali su uticaj na svijest srpskog naroda po metodama "ispiranja mozga" te širenjem laži o ugroženosti Srba, posebno o njihovoj ugroženosti od islama. Takvi uticaji su pred agresiju na RBiH kulminirali u povijesti nezabilježenom "agresijom riječi". Te aktivnosti bile su naročito izražene prema Srbima u Prijedoru. To su bile neposredne pripreme za zločinačke akcije genocida nad Bošnjacima, odmah početkom oružane agresije 1992. godine.

U funkciji genocida u Prijedoru formiraju se srpska vojska, srpske dobrovoljačke jedinice, srpska policija i srpska služba državne sigurnosti

Tokom 1991. i u prvoj polovini 1992. godine u Prijedoru su mobilizirane srpske rezervne jedinice JNA, rezervne jedinice policije, dobrovoljačke jedinice i jedinice TO. Mobilizirano je cjelokupno vojno sposobno srpsko stanovništvo. Uspostavljena je potpuna kontrola komunikacija i teritorije općine.

Naredbom Srpske demokratske stranke od 26.10.1991. godine, koju je potpisao potpredsjednik Skupštine takozvane Autonomne regije "Krajina", Radoslav Brđanin, precizirane su obaveze u pogledu mobilizacije:

formiranje komandi mjesta, uspostava stalnog dežurstva, formiranje jedinica za front, prevođenje jedinica Civilne zaštite u Teritorijalnu odbranu, pretpočinjavanje jedinica TO, kao ratnih jedinica, korpusima takozvane JNA, preuzimanje vlasti u javnim preduzećima, određivanje ratnih poreza, organizacija radio i TV-kuća shodno ratnim uvjetima. Novoformirane i mobilizirane srpske jedinice dobivale su naoružanje iz skladišta takozvane JNA, o čemu su davane naredbe najviših komandnih struktura. Naprimjer, strogo povjerljivom naredbom od 24. 4. 1992. godine postižu se uvjeti za ustupanje oružja specijalnim jedinicama na teritoriji Prijedora i Bosanske krajine, tako da će, upravo tim oružjem, ubrzo biti izvršen genocid nad Bošnjacima u Prijedoru.

U funkciji genocida formiraju se srpska vojska, srpske dobrovoljačke jedinice, srpska policija i srpska služba državne sigurnosti. Te institucije djeluju pod okriljem takozvane JNA. Zločinci Milošević i Karadžić, zajedno sa čelnicima prijedorskih Srba usmjeravali su djelovanje tih struktura shodno ciljevima integracije "svih srpskih zemalja" u jednu državu. U tom pogledu političko i vojno vođstvo iz Beograda posebno brine o stanju u Prijedoru. Zbog toga najviši vojni rukovodioci dolaze na teritoriju BiH i nakon njenog međunarodnog priznanja. Karakteristična je posjeta (krajem aprila 1992. godine) komandama takozvane JNA na prostoru Bosanske Krajine (5. k., 9. k. i 10. k.) generala Adžića i generala Panića. Spomenuti korpusi su, na području općine Prijedor bili izvršioi naoružavanja srpskih dobrovoljačkih jedinica.

Međunarodno priznanje BiH, 6. 4. 1992. godine, bilo je povod da se cjelokupan potencijal agresorskih snaga na prostoru Prijedora, pokrene u akcije genocida i progona Bošnjaka. Koristeći se propagandom o ugroženosti Srba na prostoru Prijedora, tokom aprila, maja, juna i jula 1992. godine izvedene su akcije progona i genocida nad Bošnjacima. Vršena su masovna ubistva Bošnjaka tog regiona o čemu svjedoče mnoge otkrivene masovne grobnice, a u logore u Omarskoj, Keratermu i Trnopolju deportirano je na desetine hiljada Bošnjaka. To nisu bila jedina mjesta izolacije i mučenja bošnjačkog naroda na prostoru Prijedora. Pored tih logora, mnogi Bošnjaci su zatvarani i mučeni i u mnogim drugim mjestima.

Svaki pokušaj odbrane i zaštite Bošnjaka agresorska politika tretirala je kao ugrožavanje srpstva, upravo zbog toga što je odbrana i zaštita Bošnjaka, dovela u pitanje realizaciju snova o velikoj Srbiji, bez bilo koga drugog osim Srba u njoj. Ubijanje i progoni Bošnjaka, te uništavanje svih tragova života prijedorskih Bošnjaka bio je način ostvarivanja takvih agresorskih ciljeva. Bošnjacima na tom prostoru nije bilo mjesta za opstanak. Izrečena im je strahovita zločinačka presuda potpunog uništenja. Ovo uništenje je podrazumijevalo zatiranje svih tragova života Bošnjaka na ovim prostorima, radi čega su zločinačke akcije usmjerene na progone i ubijanje Bošnjaka i na rušenje svih objekata koji pripadaju bošnjačkoj kulturi. Prijedorčani su stradali jer nisu imali imena kao oni koji su ih ubijali. Ubiti čovjeka je zločin po svim vjerskim i sekularnim zakonima. Zločinac ima pravo na kaznu. Rat vođen protiv Prijedorčana u mučeničkom gradu ostaje otvorena rana.

Prijedor, simbol patnje bošnjačkog naroda, će dugo pamtiti zločinačku smrt nedužnih ljudi. Prošlo je 15 godina ali barbarstvo se nije izbrisalo iz sjećanja. Prijedor, simbol patnje bošnjačkog naroda će dugo pamtiti zločinačku smrt nedužnih ljudi. Prijedor će čekati da se izvrši pravda nad ubojicama prijedorskih šehida. U krvavom prijedorskom piru, organizovanom,

Petnaest godina poslije Sušice i genocida u Vlasenici

ČETNIČKI TERORIZAM U VLASENICI TRAJE I DANAS

Na oskrnavljeni vrh minareta Hajrija džamije, četnički teroristi su postavili natpis "VELIKA SRBIJA" i razapeli majicu crne boje.



Piše: Sanel Babić

Pred sami završetak rekonstrukcije Hajrija džamije u Vlasenici, koja je minirana 19. avgusta 1992, nakon petnaest godina rada i truda, pri izgradnji minareta, u noći između petka i subote, 6. i 7. jula 2007. godine, za sada nepoznati počinioci su se najvjerojatnije popeli pomoću skele na minaret i skinuli "alem kuglu". Na oskrnavljeni vrh minareta Hajrija džamije, četnički teroristi su postavili natpis "VELIKA SRBIJA" i razapeli majicu crne boje. U istragu oko ovog događaja, koji je uznemirio vlaseničke povratnike Bošnjake, uključeni su istražni organi Policijske stanice Vlasenica.

Ovaj nevjerovatan čin terorizma nije nikakvo iznenađenje jer se u Vlasenici još uvijek teroriše muslimanski narod, kao što je i bio terorisan i na kraju istrijebljen 1992. godine, da bi putem genocida kroz koncentracioni logor Sušica bio samo dokrajčen. Patnje Vlaseničana krenule su od koncentracionog Logora Sušica, kroz koji je 90% vlaseničkih muslimana prošlo, bilo torturirano i ubijeno (nakon čega je samo jedna osoba osuđena i kažnjena, pa do dugogodišnjih birokratskih prepreka da se ova Hajrija džamija ikad izgradi. Sjetimo se samo krvoločnog ubistva prvog vlaseničkog povratnika, šesnestogodišnje Melihe Durić (policijska istraga obustavljena).

Onda su dolazile krađe kurbana pred Kurban-bajramom (nakon kojeg policija nikog nije kaznila niti osudila, jer se naravno nikad nije desilo), pa do slanja glasačkih listića u dijasporu, sedmicu dana nakon roka za glasanje za smjenu načelnika Vlasenice Dragomira Stupara (svjedoka genocida u Vlasenici). I sad ovo... Pa koliko dugo će bošnjački političari i svijet gledati šta se ovdje dešava?

Ovo je također znak vlaseničkim svjedocima ratnog zločina da se oslobode straha i prijetnji, da dođu k sebi i da vide da će se sa svojom šutnjom ovaj genocid samo još duže produžavati. Sad treba da se zajedno svi dignu i da se konačno pokrene proces kažnjavanja vlaseničkih ratnih zločinaca (koji se još uvijek Vlasenicom ponosno kreću), da se pokrene sudski proces vlaseničkih logoraša, da se pokrene organizacija *Žene žrtve rata - Vlasnica*... Da se probude vlasenički političari i da učine nešto za ovaj neudžni preostali narod.

A sad Vlaseničanima i Islamskoj Zajednici ne treba Policija Vlasenice, koja nikada i ništa za vlaseničke muslimane nije uradila, nego je potrebna obavijest i kontribucija svih bosanskih medija, svjetskih organa u BiH, Evropska Unija i Ujedinjene Nacije, da se dokaže šta ovaj narod još trpi.



Hajrija džamija prije rata

Locirani u srcu bosanske zajednice!

LEMAY INTERNAL MEDICINE



Treba li vam klinika do koje možete doći za nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene probleme možete opisati na bosanskom jeziku?

Trebate li doktore koji će pristupiti vašem problemu kao svom vlastitom?

Nazovite nas: 314-543-5984

i na bosanskom jeziku

Zakažite apointment. U većini slučajeva možete dobiti apointment isti dan!

Moderna medicina.

Tretman sa razumijevanjem.



Josef Wood,
doktor medicine
Medicinski Fakultet
University of Illinois

Residency:
St. John's Mercy,
St. Louis



Emir Kerić,
doktor medicine
Medicinski Fakultet
Univerzitet u
Banja Luci

Residency:
SLU Hospital
Forest Park Hospital


LEMAY INTERNAL MEDICINE

2900 Lemay Ferry Road Suite 208

St. Louis, MO 63125

314-543-5984

ST **Anthony's**
Medical Center



Designed by the Bosnian Media Group

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY

OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU

- mogućnost učenja i polaganja na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- veliko iskustvo na američkim putevima naših instruktora

- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto, broj studenata ograničen svaki mjesec

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA!
Nazovite nas!

UKAŽITE NAM POVJERENJE MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

800.368.8115 314.832.7900

Ako želite da kupite ili prodate vašu kuću, za Vas je najbolji izbor:

REALEXECUTIVES

Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com

SOLD

Garantovana satisfakcija!

Pažnja kupci!!!
Izbjegnite greške kod kupovine kuće i uštedite hiljade dolara
Nazovite za besplatan savjet: 1-888-876-2997 #1019

Your Home SOLD in under 120 Days or I Buy it for Cash

Ako još niste izabrali agenta, onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611

ZA OVO SE NISI PITAO

ДОБРО ДОШЛИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
WELCOME TO REPUBLIC OF SRPSKA

Sad se pitaš

Kula Husein-kapetana Gradašćevića u Gradačcu **Nekad i sad**

1993. 2007.

Muslimani u Luksemburgu dobijaju institucionaliziranu Islamsku zajednicu

DRŽAVA ĆE PLAĆATI DJELOVANJE ISLAMSKJE ZAJEDNICE

Luksemburg je drugi pokušaj nakon Francuske da se islam institucionalizira na način kako je institucionaliziran u BiH. Islamska zajednica u BiH će pratiti ove aktivnosti u Evropi i spremna je da pomogne svima onima koji zatraže pomoć da se u evropskim zemljama konstituiraju i institucionaliziraju Islamska zajednica po modelu IZ u BiH

Država Luksemburg je objavila svoju namjeru da institucionalizira Islamsku zajednicu na taj način što će pokrivati troškove imama u Islamskoj zajednici uključujući i rad Vijeća (Šura) muslimana i Ureda muftije. O ovim pitanjima 8. avgusta u Sarajevu Selim Boaretto, inače porijeklom Italijan, privremeni predsjednik Šure - Islamskog vijeća Luksemburga, detaljno je upoznao reisu-ulemu dr. Mustafu Cerića. On je to učinio smatrajući da je Sarajevo inspiracija za procese institucionalizacije islama u Evropi. Nakon susreta sa reisu-ulemom Selim Boaretto je za MINU izjavio:

-Drago nam je što nas je Reisu-ulema primio. Mi smo ga obavijestili o našim aktivnostima. On je podržao našu ideju da se otvori proces institucionalizacije islama u Evropi što je i njegov

prijedlog u Deklaraciji evropskih muslimana. Također, Reisu-ulema je podržao univerzalno prisustvo islama koje bi nadišlo etničke i nacionalne podjele među muslimanima u organizaciji Islamske zajednice u Evropi. Reisu-ulema nam je kazao da u ovom procesu svako treba da se nečega odrekne da bismo postigli viši ideal, a to je da se muslimani u Evropi integriraju na način da budu korisni građani evropskih zemalja i dobri muslimani koji će razvijati svoj identitet slobodno i ponosno, izjavio je Selim Boaretto.

Nakon ovog susreta reisu-ulema je dao izjavu u kojoj je kazao: **-Sretan sam što se u Evropi počinje ozbiljno razmišljati o institucionalizaciji islama kao dobrog puta da se s jedne strane muslimani**



discipliniraju u predstavljanju islama Evropi i na drugoj strani da se evropske države obavežu da vode računa o potrebama muslimana u njihovom duhovnom i materijalnom smislu, kazao je Cerić.

Luksemburg je drugi pokušaj nakon Francuske da se islam institucionalizira na način kako je institucionaliziran u BiH. Islamska zajednica u BiH će pratiti ove aktivnosti u Evropi i spremna je da pomogne svima onima koji zatraže pomoć da se u evropskim zemljama konstituiraju i institucionaliziraju Islamska zajednica po modelu IZ u BiH, a to znači da se formiraju zakonodavna tijela kao što je Sabor IZ u BiH i da se također formira institucija vjerskog autoriteta koji će biti slobodna i sposobna osoba da adekvatno odgovori vjerskim zahtjevima muslimana u Evropi i da na taj način Islamska zajednica u Evropi razvija svoj vlastiti identitet u okviru evropskog iskustva i u kontekstu zakona evropskih zemalja koji se baziraju na zaštiti ljudskih prava i principu demokratije.

DRŽAVE NEMAJU RJEŠENJE ZA TUŽBE ŽRTAVA RATA

Kolektivne tužbe žrtava rata prijete da blokiraju budžete

Žrtve proteklog rata sve češće se odlučuju na podizanje tužbi protiv vlasti, koje, barem za sada, nemaju niti plan za rješavanje ovog problema niti odgovor na njihove zahtjeve. Sve je veći broj žrtava rata iz Bosne i Hercegovine koje sudskim putem traže obeštećenje za svoje patnje. Za sada tužbe podižu protiv entitetskih vlasti, ali najavljuju i tužbe protiv država koje su imale svoj udio u ratu.

Masovne tužbe i zahtjevi za reparacijama dočekale su vlasti nespremne, mada dolaze 12 godina nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma. Za sada, ovdajšnje vlasti, ali ni one u regionu, nemaju plan za rješavanje ovog rastućeg problema, zbog kojeg bi uskoro sudovi mogli biti zatrpani krivičnim prijavama.

Do sada su civilne žrtve rata najčešće tužile dva bosanskohercegovačka entiteta Federaciju i Republiku Srpsku i to pred kantonalnim, odnosno općinskim sudovima širom BiH.

Međutim, prema najavama žrtava rata svih nacionalnosti u BiH, uskoro se mogu očekivati prve tužbe protiv država u regionu. Entitetski budžeti nemaju planirana sredstva za isplatu materijalne štete nastale u toku rata, ali predstavnici vlasti, pritisnuti tužbama, postaju svjesni da moraju pronaći rješenje.

Na strani žrtava su i postojeći međunarodni sistemi za zaštitu ljudskih prava koji nalažu državama da obeštete žrtve. Ne postoje zvanični podaci, ali se pretpostavlja da je za tri i po godine rata u Bosni i Hercegovini formirano preko 500 logora i centara zatočenja. Pored logora koji su formirani na teritoriji BiH pod kontrolom različitih vojski, građani BiH bili su zatočeni i u logorima na teritorijama susjednih država, ili hapšeni u tim državama a potom prebacivani u logore u BiH. Pretpostavlja se da je u različitim periodima više od 50.000 građana BiH početkom devedesetih bilo zatočeno u različitim logorima i centrima zatočenja.

Predsjednik Udruženja logoraša iz Mostara Ramiz Tiro je u izjavi za medije kazao da očekuje da će iz Hercegovine biti podignuto "5.000 tužbi" protiv Federacije. Tužitelji su najčešće bivši zatočeni iz logora Heliodrom,

Dretelj i Vojno, ali i iz drugih zatočeničkih centara.

O tužbama razmišljaju i Hrvati koji su bili zatočeni u logorima pod kontrolom Armije BiH, a među njima i Miroslav Zelić iz Bugojna, koji kaže da "radi na pripremi tužbe za naknadu štete". Prema podacima iz Saveza logoraša BiH, pripremljeno je 54.000 tužbi. Najviše ih je protiv Republike Srpske, ali je znatan broj i tužbi protiv Federacije BiH. Šaćir Srebrenica, zamjenik predsjednika Saveza logoraša BiH, kaže da još uvijek ne zna tačan broj tužbi protiv Federacije, jer "svi logoraši nisu članovi Saveza".

"Procjenjujemo da bi moglo biti oko 20.000 tužbi protiv Federacije. Među tužiteljima su i osobe koje su bile zatočene logorima na području takozvane Autonomne pokrajine Zapadne Bosne od vojske Fikreta Abdića, koji je u Hrvatskoj osuđen za ratne zločine", kazao je Srebrenica. Jedan od logora koje je navodno kontrolisala ova vojska jeste Drmeljev kraj Velike Kladuše, kroz koji je za dva mjeseca prošlo 520 ljudi. Josip Sladić, zastupnik žrtava pred sudovima u BiH i Hrvatskoj, kaže da su do sada tužbe protiv Federacije podnesene na području Mostara, Sarajeva i Bihaća.

Sladić kaže da za podizanje tužbe svaki pojedinac mora imati dokaze da je zaista bio u logoru, odnosno ili da je član Saveza, ili da svjedoci potvrde da je bio u logoru. Ukoliko osobe koje žele podići tužbu za pretrpljene fizičke patnje, kaže Sladić, moraju priložiti

ljekarske potvrde.

Porodice nestalih ili ubijenih moraju priložiti potvrde o statusu svojih najbližih. Tužbe podnose i civilne žrtve rata, odnosno osobe koje su na druge načine stradale tokom sukoba u BiH. U ime 700 invalida i porodica stradalnika rata iz Sarajeva, tužbu protiv RS-a je nedavno pokrenulo Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajeva. Tužitelji traže "moralnu satisfakciju i novčanu naknadu".

Odnedavno su žrtve rata odlučile tužiti i susjedne države kriveći ih ili za podršku koju su davale snagama koje su bile uključene u sukob na tlu BiH, ili za to što su bili zatočeni u logorima na njihovoj teritoriji.

Ukoliko sudovi na području BiH presude u korist logoraša, morat će im biti isplaćena materijalna nadoknada. U tužbama koje su za sada podnesene, oštećena strana zahtijeva materijalnu nadoknadu, i to 600 maraka po danu provedenom u logoru. Oni koji su pretrpjeli fizička oštećenja za vrijeme boravka u logoru, tražit će dodatnu nadoknadu, i to ovisno o stepenu oštećenja. Među tužiteljima su i članovi porodica ubijenih ili smrtno stradalih, koji traže 70.000 maraka za svoje gubitke. Za sada nijedna od država kojima prijete tužbe nema rješenje za isplatu eventualno dodijeljenih obeštećenja.

Kakva će zora Bosni svanuti?

Ti odluči



IZBORI 2008

IZBORI 2008

BUDI SPREMAN!

IZVADI PASOŠ / LIČNU KARTU

DAJ SVOJ GLAS ZA BOLJE SUTRA!

BH IZBORI: jesen 2008

Sve vas, koji ste prezivjeli ili koji ste uspjeli izbjeći genocid koji je počinjen nad vašim narodom, a koji živite u Sjevernoj Americi, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike Vas poziva da postanete istinski građanin države Bosne i Hercegovine, moleći Vas da podnesete zahtjev za dobijanje bosanskohercegovačkih ličnih dokumenata - pasoša ili lične karte. Dobivanjem jednog od ovih dokumenata Vi će te biti u prilici da ostvarite Vaše pravo da birate i budete birani na sledecim bh lokalnim izborima koji će se održati 2008. godine.

Za više informacija posjetite: www.bosniak.org



Congress of
North American
Bosniaks

pripremljenom i komandovanom od strane domaćih i uvoznih četnika više hiljada ljudi je zaklano i nestalo. Mnogi su ubijeni pred očima svojih najbližih. Hiljade njih je smaknuto i zakopano u masovne grobnice. To su scene iz pakla napisane na najtamnijim stranicama ljudske historije. 15 godina poslije, hiljade Prijedorčana traže svoje nestale.

Današnji Prijedor je tih i miran, ali tužan. Većina njegovog prijeratnog stanovništva je odselilo u svijet. Danas se u Prijedoru živi teško i u njemu žive uglavnom oni koji moraju. Veliki problem je nezaposlenost, zdravstvena i socijalna zaštita, loše obrazovanje itd. Prijedor je lijep grad, koji očekuje bošnjačku ljudsku ruku da svojim djelom obnovi njegovu ljepotu.

Prijedorčani petnaest godina znaju istinu, isto toliko godina traže pravdu. Traže da svijet osudi genocid, pohvata i kazni zločince. Traže da se uhvate i osude Mladić i Karadžić najveći zločinci današnjice. Smatraju da su Evropa i svijet umjesto da su kaznili zločince i osudili njihovu politiku uradili suprotno dodijelivši im 49 % Bosne i Hercegovine, dodijelivši im tvorevinu nazvanu Republika Srpska. Tvorevinu nastalu na krvi i genocidu.

Prijedorčani ponavljaju svoju zakletvu: nikada više, ne samo pričom nego i djelom.

U Prijedoru se desio genocid, pa zar Evropa može da priča o ljudskim pravima? Ne može. Prijedorske nevine žrtve su pale zbog zamisli nedostojne ljudskom biću. Ta zamisao nečovjeka se nije ostvarila. Jer ima još Prijedorčana koji opominju, pamte i traže odgovornost svih onih koji su suodgovorni i koji nisu spriječili genocid. Ima još Prijedorčana koji rade na sprječavanju genocida u ime nezaborava i neponavljanja zločina. Dug je prema šehidima da obezbjedimo istinu, zadovoljenje pravde i otkrijemo, privedemo sudu i procesuiramo zločince.

Prijedorčani imaju dug svojim mrtvim, Prijedorčani ne smiju zaboraviti nevine žrtve, genocide, Prijedorčani će zauvijek pamtili, prekinute prijedorske sudbine se moraju ponovo uvezati. Prijedorski zločin je opomena da se zlo mora prepoznati i imenovati u samom početku. Govoru mržnje, netolerancije se moramo suprotstaviti prije nego se pretvore u činove užasa. Prijedorčani ne mogu promijeniti prošlost, ali sjećanje i pamćenje danas mogu sačuvati i kreirati bolju prijedorsku budućnost.

Genocid u Prjedoru se desio zbog pasivnosti i šutnje civiliziranog svijeta i nevjerovatne okrutnosti zločinaca. Prijedor je simbol genocida počinjenog u eri zaštite ljudskih prava i sloboda, na kraju 20 stoljeća u srcu Evrope samo pola stoljeća nakon što je u Aušvicu rečeno: nikada više. Genocid u Prijedoru nije izuzetak od pravila već ultimativna istina o ljudskoj degradaciji u modernom svijetu, koja nije prepoznata od tog svijeta. Genocid u Prijedoru je stravična spoznaja čovjeka o savremenom svijetu u kojem živi, svijetu koji još ne raspoznaje zločin protiv čovječnosti i zločin protiv tog istog pasivnog svijeta. Zato je genocid u Prijedoru sramota svijeta, zajednički poraz svih boraca za ljudskost koji više ne smije da se ponovi nikome, nigdje i nikada. Prijedor je mjesto ispita savjesti za svijet i Bošnjake. Za svijet Prijedor treba biti mjesto odbrane osnovnih tekovina savremenog ljudskog iskustva. Za Bošnjake Prijedor je institucija sjećanja, pamćenja i bošnjačkog uzdizanja.

Prošlo je 15 godina, a Prijedorčani rasuti širom svijeta još nisu u mogućnosti da žive u svojoj Domovini, svome gradu, svojim kućama. Sve što je nosilo predznak bošnjačko i muslimansko srušeno je i spaljeno. Ubijani su ljudi Prijedorčani Bošnjaci samo zato što nisu bili Srbi, ubijene su njihove kuće i njihov grad. Svijet je kapitulirao u Prijedoru jer je omogućio jedan od najtežih zločina u povijesti čovječanstva. Svijet se još ne sjeća i ne osvrće na grozote čina zla u Prijedoru, svjesne okrutnosti i masovnog ubojstva nevinih Prijedorčana.

Prijedorčani poručuju: pravda je preduvjet održivom pomirenju i povratku. Bez obzira koliko dugo to trajalo, Prijedorčani se neće umoriti u traženju istine i pravde. Oni koji su počinili genocid u Prijedoru, jednu od najvećih tragedija našeg doba bi htjeli da se to zaboravi. Prijedorčani to neće nikada uraditi. Prijedorčani će vječno pamtili svoje mrtve, držati krivce odgovornima i bodriti preživjele u njihovoj borbi za istinu i pravdu. Na 15 godina od zločina u Prijedoru, Prijedorčani ponavljaju svoju zakletvu: nikada više, ne samo pričom nego i djelom.

Saopćenje za javnost KBSA

Tužilaštva BiH trebaju izraditi strategiju rada po predmetima ratnih zločina

Imajući u vidu da je Tužilaštvo BiH javno priznalo da nema strategiju rada po predmetima ratnih zločina, te da je zatražilo od Parlamentarne skupštine BiH izradu projekta strategije po predmetima ratnih zločina, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike izdao je saopćenje za javnost u kome stoji:

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži od Tužilaštva BiH da poništi svoj interni akt usvojen u decembru 2004. godine, poznat pod nazivom: "Pravilnik o radu po predmetima ratnog zločina". Navedenim Pravilnikom su udareni temelji nerada i opstrukcije po predmetima ratnog zločina.

Tužilaštvo BiH je desetine hiljada predmeta, već pregledanih od strane Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu, ponovo počelo pregledati. Na taj način je napravljena profesionalna i politička obmana bosanskohercegovačke javnosti.

Tužilaštvo BiH je javno utvrdilo da nema strategiju za rad po predmetima ratnog zločina. Prenos ovlaštenja Međunarodnog krivičnog tribunala na osnovu pravila Rimskog sporazuma na Tužilaštvo BiH je trebalo značiti kontinuitet u procesuiranju ratnih zločina, jer je Ured Tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala za 9 godina rada pregledao na desetine hiljada predmeta i dao svoje pozitivno mišljenje za 850 predmeta. Tužilaštvo BiH je napravilo suprotno, jer umjesto nastavka rada po već uspostavljenoj strategiji Međunarodnog krivičnog tribunala, Tužilaštvo BiH na osnovu svoga Pravilnika još jednom pregleda već pregledano i tako zadaje smrtonosni udarac progono ratnih zločinaca.

Kako objasniti da preko 800 zlikovaca za koje je Međunarodni krivični tribunal dao zeleno svjetlo za progon već godinama slobodno žive u BiH ili u njenim susjednim državama.

Posljednji primjer hapšenja Selima Bešlića i drugih lica je klasični primjer profesionalne i političke obmane od strane Tužilaštva BiH. Da je Tužilaštvo u prioritet uzelo 850 predmeta

dostavljenih od Međunarodnog krivičnog tribunala onda bi znalo da je Međunarodni krivični tribunal za Bešlića i druge dostavio mišljenje da nema dovoljno dokaza da se mogu smatrati odgovornim za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Zakonska obaveza Tužilaštva BiH je bila da nakon dolaska zahtjeva iz Beograda u BiH za hapšenje Bešlića odgovori Beogradu da je postupajući po ranijem zahtjevu organa BiH, Međunarodni krivični tribunal pregledalo predmet i dostavio Tužilaštvo BiH mišljenje da za Bešlića ne postoji dovoljno dokaza, a da eventualne sumnje zvanični Beograd dostavi Tužilaštvo BiH u predviđenoj proceduri. Na ovaj način bi se izbjegao skandal i hapšenje članova Parlamentarne skupštine BiH.

S tim u vezi Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži od Parlamentarne skupštine BiH i drugih nadležnih organa u BiH:

1. Hitno ukidanje internog Pravilnika Tužilaštva BiH po predmetima ratnih zločina.
2. Da Tužilaštva BiH hitno zaustavi pregledanje predmeta koje je pregledao Međunarodni krivični tribunal.
3. Da se 850 predmeta, pregledanih od strane Međunarodnog krivičnog tribunala stavi kao prioritet u radu Tužilaštva BiH.
4. Da se zaustavi blamaža javnosti od strane gospodina Nikole Špirića, Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, koji je otvorio proces formiranja komisija za izradu strategije za rad po predmetima ratnog zločina. Jedina strategija koja je postojala i koja postoji je da se 850 predmeta stavi u prioritet rada Tužilaštva BiH. Također, pozivamo Nikolu Špirića da ne gubi i ne troši vrijeme u formiranju raznih komisija za izradu strategije za rad po predmetima ratnih zločina, nego da zatraži od Tužilaštva BiH da se prihvati posla koji mu je proteklih 9 godina pripremio Međunarodni krivični tribunal u pogledu 850 predmeta ratnog zločina.

Otvoreno pismo KBSA Guverneru države Florida

Žrtve rata u BiH meta su napada u Americi

Governer države Florida Charli Crist
Commissioner Gerald M. Bailey
Senator Bill Nelson
Senator Mel Martinez,
Kongresmen Vern Buchanan

Poštovani Govenror Charli Crist
Postovani Commissioner Gerald M. Bailey
Poštovani Senator Bill Nelson
Poštovani Senator Mel Martinez,
Poštovani Kongresmen Vern Buchanan

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike želi privući vašu pažnju nedavnom napadu, baziranom na vjerskoj mržnji, na porodicu američkih Bošnjaka u Sarasoti, Florida.

Obitelj imigranata, američkih Bošnjaka, je bila žrtva zločina mržnje u Sarasoti, Florida, na dan 9. jula 2007. godine. Hasib Sejfović, njegova supruga i njihovo dvoje djece su došli u Sjedinjene Američke Države da bi se spasili od srpske agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake 1992-1995. Na žalost u Sjedinjenim Američkim Državama opet su postali žrtve.

Kriminalci su spalili do temelja kuću Sejfovića i ispisali protu-islamske uvrede iznutra i izvana na kući. Ovaj zločin je počinjen u periodu sjećanja na dvanaestu godišnjicu genocida u Srebrenici. Na dan 11. jula 1995. godine, srpski agresori su pobili više od osam hiljada civilnih građana Bošnjaka.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži vašu podršku u osudi ovog napada zločina mržnje. Američki Bošnjaci su ožalošćeni kada vide da ovaj napad slijedi prethodne koji su počinjeni protiv bošnjačkih izbjeglica koji su našli svoj dom u Sjedinjenim Američkim Državama. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, organizacija koja zastupa interese više od 350.000 Bošnjaka Sjeverne Amerike, zahtijeva da se počinitelji nađu i privedu pravdi.

U očekivanju vašeg odgovora mi predlažemo formiranje tijela koje će podržati komunikacije između nacionalnih i vjerskih grupa koje žive na Floridi i Sjedinjenim Američkim Državama. Isto tako tražimo da se poduzme način predusretanja ovakvih zločina protiv muslimana na Floridi, bez obzira na njihovo nacionalno porijeklo, jer je bilo ozbiljnih incidenta protiv muslimana na Floridi što zahtijeva društvenu pažnju.

Mi vjerujemo da se putem jačanja diplomatskih veza između Sjedinjenih Američkih Država, te europskih i američkih muslimana, može pomoći odnosima na Bliskom Istoku.

Pročitajte, molimo Vas, priloženi članak koji opisuje ovu nesreću.

<http://www.bosnjaci.net/egt.php?id=1265>

Hvala vam za pažnju i što služite ovu našu dobru zemlju.

KBSA saopćenjem za javnost protestira zbog pogrešnog vođenja politike prema imenovanju novog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu

Zašto se sprječava dovršetak posla na istrazi ratnih zločina

OUN-a i danas, 2007. godine nije izvukla pouke i poruke iz agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

Generalni sekretar OUN-a Ban Ki-Mun je predložio da Karla del Ponte, kojoj drugi mandat glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu ističe sredinom septembra 2007. ostane na toj dužnosti do kraja 2007. godine. Karla Del Ponte se stavila na raspolaganje OUN-a i izrazila je spremnost da ostane još dva mjeseca, o čemu treba da se izjasne vlada Švajcarske konfederacije i Savjet bezbjednosti OUN-a.

Osnovni razlog za dvomjesečno produženje mandata Karli del Ponte je taj što najozbiljniji kandidat za novog glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala, Belgijanac Serž Bramerc, ne može tu dužnost da preuzme prije kraja 2007. godine, kada mu ističe mandat specijalnog tužioca u Libanu gdje od januara prošle godine predvodi istragu OUN-a o ubistvu premijera Rafika Haririja.

U posljednjem govoru pred Savjetom bezbjednosti OUN-a Karla Del Ponte je posebno naglasila da bi željela da u radu tužilaštva Međunarodnog krivičnog tribunala po njenom odlasku bude obezbjeđen kontinuitet.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je nedavno u otvorenom pismu generalnom sekretaru OUN-a zatražio da za novog glavnog tužioca bude imenovan Amerikanac Dejvid Tolbert, koji je trenutno zamjenik Karle Del Ponte. Pošto to nije ispoštovano Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike smatra da glavna tužiteljica Karla Del Ponte treba da ostane još 18 mjeseci, da bi do kraja završila svoj posao na Međunarodnom krivičnom tribunalu.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike također smatra da Vlada SAD-a kao glavni finansijer Međunarodnog krivičnog tribunala i glavni međunarodni subjekt u zaustavljanju agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, koja u slučaju agresije i genocida u Bosni i Hercegovini nije do kraja iskoristila šansu da pokaže vlastitu privrženost međunarodnoj pravdi, makar sada na ovom slučaju treba da pokaže da je za međunarodnu pravdu, odnosno da joj funkcioniranje OUN-a predstavlja važnost. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike naglašava



da ako OUN-a može zbog nećijih neodložnih poslova produžiti dva mjeseca mandat Karli Del Ponte, onda je sasvim jasno da OUN-a nije htjela dati šansu Karli Del Ponte da do kraja završi posao na Međunarodnom krivičnom tribunalu. Zato Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži od svih političkih subjekata države Bosne i Hercegovine i svih subjekata međunarodne pravde da promjena koju zahtjeva OUN-a na čelu glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala bude pod njihovom stalnom lupom imajući u vidu angažman OUN-a, počevši od embarga za uvoz

oružja u toku agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, ne realizaciji UN Rezolucija u pogledu agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, sramnih personalnih angažmana UN komandnog kadra u Bosni i Hercegovini koji se stavljao u funkciju agresora i koji je umjesto zaustavljanja zločina agresije i genocida sam vršio zločin, do zaštićenih zona i Srebrenice. KBSA upozorava da ova sapunica od izbora glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala samo potvrđuje činjenicu da OUN-a i danas, 2007. godine nije izvukla pouke i poruke iz agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.



BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Informativno glasilo KBSA
Broj 4.

15. august 2006.

Glavni i odgovorni urednik Emir Ramić
Tehničko uređenje Bosnian Media Group
Izdaje UO KBSA

www.bosniak.org
info@bosniak.org

Za izdavača Bosnian Media Group & Bošnjačka Dijaspore - bosansko-američke nezavisne novine - zvanični medijski pokrovitelj 12. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike

Tuzla postala regionalni centar romana



Organizator 7. Međunarodnih književnih susreta „Cum grano salis“ je Općina Tuzla, Izvršni producent Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, a koproducenti su: Narodno pozorište Tuzla i Dom Mladih Tuzla.

U Tuzli će se od 6. do 9. septembra ove godine održati 7. Međunarodni književni susreti „CUM GRANO SALIS“. Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora utvrđen je program i definisane aktivnosti za pripremu ove, tradicionalne, književne manifestacije sa kojom je Tuzla postala centar romana na Balkanu.

Žiri za 7. književne susrete CUM GRANO SALIS u sastavu: **Semezdin Mehmedinović, Mile Stojić, Muhamed Dželić, Renate Lachman i Maciej Falski** će izvršiti selekciju pet najboljih djela od prispjelih 16 romana sa govornog područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a samo jednom će pripasti renomirana književna nagrada „**Meša Selimović**“ za najbolji roman objavljen u prošloj godini.

U uži izbor za nominaciju uvršteni su sljedeći romani sa govornog područja naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Crne Gore:

Za govorno područje **Bosne i Hercegovine** selektor **Alma Denić - Grabić** nominovala je romane:

Igora Štiksa „Elijahova stolica“, Miljenka Jergovića „Ruta Tannenbaum“, Josipa Mlakića „Psi klaunovi“, Almira Alića „Soliter Titanik“, Josipa Lešića „Vještina umiranja“.

Za govorno područje **Hrvatske** selektor **Jagna Pogačnik** nominovala

je romane: **Vlada Bulića, „Putovanje u srce hrvatskog sna“, Rade Jaraka, „Enciklopedija očaja“, Borisa Perića „Vampir“, Ivane Sajko, „Rio bar“, i ponovo Igor Štiksa, sa romanom „Elijahova stolica“, koga je nominovala i Alma Denić-Grabić kao bosanskohercegovački roman.**

Za govorno područje **Srbije** selektor **Gojko Tešić** nominovao je sljedeće romane:

Vide Ognjenović „Preljubnici“, Milorada Pavića „Drugo tijelo“, Srđana Valjarevića „Komo“, Vladana Matijevića „Časovi radosti“, Svetislava Basaru „Uspion i pad Parkinsonove bolesti“.

Za govorno područje **Crne Gore** selektor **Ognjen Spahić** nominovao je dva romana:

Andreja Nikolaidisa, „Sin“ i Janka Andrijaševića, „Moja katedrala“

Organizator 7. Međunarodnih književnih susreta „Cum grano salis“ je Općina Tuzla, Izvršni producent Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, a koproducenti su: Narodno pozorište Tuzla i Dom Mladih Tuzla.

Promotivne aktivnosti i komunikacija sa medijima i javnošću povjereni su Bosanskoj medijskoj grupi (BMG) iz Tuzle.

Hazim Karić

Izložba fotografija našeg holokausta u Washingtonu

IZLOŽBA ZATVORENA ZBOG „OSJEĆAJNIH“ DIPLOMATA

Fotograf Tarik Samarah, jedini je bosanskohercegovački umjetnik čija su djela bila postavljena u washingtonskom Muzeju Holokausta. Prije slika užasa i strave, tu čast je imala, samo, čuvena sarajevska Hagada.

Piše: Džana Mujadžić



Sve poznatiji umjetnik, Tarik Samarah aktuelno izlaže svojih jedanaest fotografija, posvećenih genocidu u Srebrenici, u holandskom Memorijalnom centru "Kamp Westerbork". Mjesto je poznato po ogromnim, deportacijama evropskih Židova, za trajanja Drugog svjetskog rata. Smješten na sjeveru zemlje, u oblasti Drenthe, i neposrednoj blizini gradića Assena pa Westerborka, po kojemu je dobilo ime, kamp je osnovan još 1939. godine, kao izbjeglički logor. Već sljedeće, 1940, po ulasku njemačkih trupa u Holandiju, postaje tranzitno boravište domaćim Židovima, ali i onima iz Poljske,

Austrije, Češke, koji su u njemu boravili kratko vrijeme. Potom su upućivani u "Logore Smrti" poput Auschwitz, Sobibora, Mauthausena, getto Theresienstadta, te Bergen-Belsena. Tu je boravila i Anne Frank sa porodicom, prije odlaska u Auschwitz i Bergen-Belsen u kojemu je umrla od tifusa, u martu 1945. godine. Otac djevojčice Otto je preživio logorovanje i rat, te objavio njezin čuveni Dnevnik.

Postavka Tarika Samaraha već je bila izložena, prije dvije godine u holandskom Parlamentu. Fotografije su pomno odabrane, pa je samo 11 bilo po ukusu vlasti koje su ih i izložile. Međutim "parlamentarci" se nisu dobro osjećali, gledajući naš holokaust, pa je izložba zatvorena radi preosjećajnih diplomata i vladinih službenika. Tako "okrnjena" i cenzurirana izložba je priređena i u poznatom logoru. Ali kako reče autor, "Cenzura joj daje veću moć i značaj".

inače, umjetnik je svoj jako kvalitetan i dobro urađen projekt iz 2003/4. godine, nazvan "Nož-žica-Srebrenica", što se sastoji iz nekolicine serijala, poklonio Fondaciji za Srebrenicu, s ciljem prikupljanja sredstava za Memorijalni centar Potočari. Fotografije iz ovih serija, nalazile su se i iznad sarajevske Vječne vatre i pokazane u svim dijelovima BiH. Uvrštene su i u dvije hiljade, posebno štampanih knjiga, koje su Majke Srebrenice, poklonile optuženima za ratne zločine u Den Haagu.

Talentirani fotograf je za projekt "N-Z-S", dobio i vrijednu nagradu "Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti" Bosne i Hercegovine. U julu 2005, objavljena je i Monografija Srebrenice, gdje su slike ovog fotografa pratili tekstovi Emira Suljagića, koji je preživio istrebljenje bosanskohercegovačkog stanovništva. Ostvarili su je na jako dokumentovan način, oslanjajući se na zvanične akte i provjerene činjenice.



SANA INC.
International Grocery, Deli & Bakery

Haris Delic ~ Owner
4414 Morganford Road
Saint Louis, MO. 63116
314.481.5356

LJUBIJA
European Food Market

Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St. Louis, MO 63129

(314) 487-6566

TRGOVINA BEHAR

4704 Gravois Ave
St. Louis, MO 63116

Phone: 314.752.4201
Fax: 314.752.9273

Teufik Kovacevic
Owner

Nejra Edrenić

Ja i moj narod

Svakog ponedjeljka i petka, a ponekad i nepijačnim danom, rano, odmah poslije sabah-namaza, korpe zelene salate i mladog luka, po sezonama i drugo povrće, žurno nosi da što prije zauzme svoje prodajno mjesto zborničke pijace Zborničanin Sulejman Bičagčić.

Na tezgji sve je uredno složeno, pošteno uprte oči u narod i u kantar. Kako bi drugačije kad i sami njegov život ide uredno, pošteno i na kantar.

Ost'o nejak bez očeve zaštite.

Up'o rano u životne obaveze: na vrijeme u džamiju, na vrijeme u školu, na vrijeme za kozama na Vratolomac, na vrijeme raznosi mlijeko, na vrijeme na spavanje.

Mati plela, kerala i djeci savjete dijelila:

Biće nafake, samo pošteno, samo uz Allaha, uz narod, sa svakim bez hilne, lijepo...

Život potroši majkin život.

Brat Husejn zagazi u bračne vode.

Osta Sulejman sam.

Naučen na skromnost koja krpi život skupio se Sulejman u jednu sobu svoje kućice, bolju sobu izd'o stanaru, a treću pijačarima da ostavljaju vreće, vage i kantare. Sve otvoreno navečer do osam, poslije osam nema otvaranja avlijske kapije ni stanaru.

Kuća, džamija, pijaca džamija, kuća život ide po planu.

Dinar na dinar... Na dinar dinar, maršruta se produži:

Kuća, džamija, pijaca, džamija, kuća, Medina.

Sulejman Bičagčić Hadžija mašallah!

Valja opet iz početka: dinar na dinar na dinar dinar, sprema se hadžija za drugi mubarek.

Hazur Sulejman Hadžija za ženidbu.

Nešće ga Janjarka.

Nešće ga Malozvorničanka.

Nešćeše:

mora biti sve kako Sulejman kaže,

ne smije se protegnuti više od

jorgana koliko je dug,

sve u dekiku,

sve po aršinu,

sve po kantar. H

Haj ne moraju - nisu ni pametne, ispašće pametnija koja će znati - ko živi tako, on je pravedan, a pravednog Allah haje.

Ne dade se zbuniti Sulejman, nastavi po svojim pravilima kuća, džamija, pijaca sve po planu.

April 1992, Sulejmanova maršruta se opet produži kuća, džamija, pijaca, kuća, Batkovići.

Subhanallah! Hadžija u logoru u Batkovićima kod Bijeljine.

Torture, torture preživio svašta.

Poslije mukotrpnih dana još jednom ga dušmani pretukoše, samo što ga

ne dotukoše, do zadnjeg dinara oteše. Allah na pomoći bi pa ga očeraše.

Sulejman u svom bezobličju, ali slobodno, hoda Tuzlom mašallah!

Luta mjesecima Sulejman Tuzlom, nigdje duže ne smije da se skrasi čuće dušmani gdje je, pa će ga pronaći, pa opet u logor.

Jedino mjesto gdje dušu odmori tuzlanska Šarena džamija. Rahat pred Allaha stane, pomogne u učenju tevhida, mevluda, prouči Jasin i tako opet pošteno sebi zaradi samo tek toliko dan da preživi da nikom nije muftač.

Zovu ga u Merhamet, ali nikako da ode, nikako da se nakani. Ne mere da kabuli zar je baš doživio da mu se udijeli da uzme nešto što nije uradio pa zaradio.

Nužda pritiska pa povuče Sulejmana.

Sav pretvoren u stid, zakuca na vrata.

Zabezeknu se, sturi se njegova Zborničanka u humanitarnoj radi Zumra Beriša.

Rastereti ga malo Zumra eglenom, zapakova fasungu, ime zna, prezime zna, još samo adresu Sulejman da dâ.

Ne dâ.

Ne dade.

Ustade.

Džabe vam i zejtin, džabe vam i brašno i šećer i cijela vam humanitarna džabe ja adresu ne dam mogu doći dušmani, naći moju adresu, pa mene pronaći i opet ja u logor.

Žao Zumri. Mjesecima raspitivala će je Sulejman. Saznade nekako jedva i posla paket.

Otvori Sulejman vrata, jer kroz pendžere prepoznade Himze-efendijinog Nurudina Zborničanina, ali umjesto da se obraduje kad vidje paket prepade se, vrati i poruči Zumri da joj neće halaliti.

Sutradan, opet nova adresa.

Mevlud, tevhid, Jasin, dinar na dinar skuplja Sulejman da čini tevhid svim šehidima

njegovog Zvornika.

Tanka zarada da pokrije trošak, zato sve rahatluke, tahanhalve, bombone, što je dobio sa mevluda i tevhida nije sebi otvar'o skuplj'o, trebaće za nijet.

Lično pozva širom Tuzle sve Zborničane svoje. Uz poziv dadne papirić na kom piše Pozvan.

Ovaj papirić kad budem hediju dijelio da pokažeš biće naroda od svake i ja neću imati vakta gledati ko je pozvan, a ko nije, jer hediju imam samo za pozvate.

Bi tevhid. Ko pokaza papirić Sulejman hediju dade. Ko ne pokaza - preskoči ga i kaže - Ti halali.

Došla i Zumra. Nepozvana. Došla za duše šehida, došla da ispoštuje Sulejmanov nijet. Šta je briga što će biti preskočena.

Kad je Sulejman vidje, zastade, pa sve četiri zadnje hedije što u korpi ostaše njoj trpa u ruke.

Neće Zumra. Želi da dâ preskočenim, al' Sulejman utrpavajući veli:

-Ovo je za ono što sam dugo hatorio na te da halališ.

Šta će Zumra mora biti sve kako Sulejman kaže.

Godine prolaze...

Sulejman malo komotnije po Tuzli hoda udomaćio se, al' tegoba svakim danom tegobnija.

Uredna izgleda naviku iz svog Zvornika donio: odijelo, košulja, čiste cipele i francuzica.

Počesto je na autobuskoj stanici Brčanska malta. U dekiku zna red vožnje za Zvornik u obadva pravca. Tu vidi svoj narod i promuhabeti koju. Kad ga zovu da ide u Zvornik sa njima kratko odgovori:

-Nikad živ, nikad, ali proći će Sulejman svojom čarsijom na tabutu akobogda.

Jah, teška li vakta. Duša boli, Zvorniku ga vuče, a strah se uvuk'o u kosti do srži pa mu ne dâ. Tužan, pognute glave, sa stanice se vrati. Sulejman Tuzlom, a misli

Zvornikom. Kad se malo prisabere, ode u Tržni centar zna se zašto i tu Zborničane svoje traži pa him odmah i želju izrazi:

-Hajde živ bio sa mnom do fotografa samo da te uslika pa ti hajde za svojim poslom, a ja ću platiti i sliku podići.

Dok priča, iz unutrašnjeg džepa kaputa album vadi. Lista skoro pun njegovih Zborničana. U albumu niz glave - nijedne ženske glave. Izgleda zahatorio na sve žene radi onih što ne biše pametne.

-Eto, hajem ovaj album više od svega. Kad mi se u srcu stegne, ja ga otvorim, gledam moj narod, pa mi tako i lahne malo.

-Čuvam ga k'o oči svoje za vakat kad budem iznemog'o od starosti pa ne mognem izlaziti. Da mi Allah do tada dâ kućicu sa jednom sobicom, će

rahat mogu sutliju pojesti i ovaj album rahat listati. Znam, slabo će mi ko vrata otvoriti, ali ja ću album moj otvoriti i duša će mi biti puna. Neću biti sam. Listam, listam i bićemo zajedno JA I MOJ NAROD.

Proljeće 2006.

Sulejman Tuzlom, misli Zvornikom.

Zvornik! Narod! Narod! Zvornik!

Zbuni se.

Ne znade da li stoji il' je u hodu.

Pred limuzinom se nađe!

Pade!

Bolnica!

Zvornik!

Dženaza!

U očima Zborničana suza.

Suza za Zborničaninom, koji bi cijelog života vjeran sebi i svom izrazu.

Koji bî cijela života čista života k'o suza.


Dženaza!

PRVI PUT POSLIJE ČETRNEST GODINA, SULEJMAN BIČAGČIĆ HADŽIJA, NA TABUTU ZVORNIČKOM ČARŠIJOM PROLAZI.

EL FATIHA

Redakcija mjesečnika Bošnjačka Dijaspore poziva autore priča o bosanskim ljudima, običajima, tradiciji, čaršijama, itd, pisane na bosanskom jeziku, da ih dostave na našu adresu bosdijaspora@aol.com a mi ćemo zadržati pravo da ih objavimo. U 50. broju objavit ćemo najuspješniju priču i autoru uručiti prigodnu nagradu, a od prispjelih priča, ukoliko njihov broj bude dovoljan, štampat ćemo knjigu.

Redakcija



DŽEVAD KARAHASAN

Dževad Karahasan (Tomislavgrad, 1953.), bošnjački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac.




Biografija:

U rodnom je gradu završio osnovno i gimnazijsko školovanje. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studij komparativne književnosti i teatrologije, a u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, branio je doktorski rad. Dugi niz godina sudjelovao je u uređivanju sarajevske revije za kulturna pitanja "Odjek". Rat u BiH 1992. godine zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Piše drame, romane, pripovijetke, eseje, povijest i kritiku teatra, sudjeluje kao dramaturg ili pozorišni reditelj.

Dževad Karahasan pripada kategoriji rasnih pisaca kojima je strana jeftina politizacija, književno-politički marketing i podilaženje izvanliterarnim trendovima (npr., tu spada i njegov dosta oštar sud o umjetničkom dosegu djela Ive Andrića), što je vjerovatno i jedan od uzroka da još uvijek nije zadobio književno priznanje adekvatno svojoj umjetničkoj kvaliteti.

Najpoznatija njegova djela su: *Kraljevske legende*, *Kralju ipak ne sviđa se gluma*, *Istočni diwan*, *Misionari*, *Stid nedjeljom*, *Dnevnik selidbe*, *Šahrijarov prsten*, *Noćno vijeće*, *Stidna žitija*...



Bosanske vjerske knjige možete naručiti i kupiti po cijenama kao i u Bosni. Da riješite svoje dileme sa literaturom i znanjem, da ostavite svojoj djeci u amanet. Bajramski pokloni i za sve druge prilike koje ostaju trajno u vašim i našim saharama i vitrinama.

Znanje je jedna kap, a neznanje cijelo more.

Hvala na povjerenju

Sve to možete riješiti na adresi
5311 N California Ave Apt #2s
Chicago Il 60625

Home# 773 784 2771
Cell # 773 895 5131

Istočni diwan

(odlomak iz romana)

Bagdad 8. stoljeće

- Nema više prave ljubavi- govorio je Tauhidi tužno, kao da je lično skrivio tu žalosnu pojavu

- Valjda zato što nema više pravih žena sposobnih da izazovu takvu ljubav, niti pravih ljudi spremnih da je nose, osjećaju je i služe joj. A kako je to nekad bilo, čovječe! Kako se u pustinji nekad borilo za ljubav, kako se болоvalo od nje i kako se radosno umiralo za nju. A pogledaj sad ono što živi za pustinju. Ono je sposobno da napadne usamljenog putnika i da ukrade nekome stoku, ni za šta drugo ga nije Bog dao. A za ljubav ono niti je čulo, niti je za nju sposobno, niti bi je poželjelo.

- Nema, pa šta ćeš, naše je da trpimo - uzdahnu žena koju je Jevrejin zvao Sadžida.

- I treba, mi nismo sposobni za ljubav i zato moramo trpjeti. Mi nismo do nje dorasli presudi Tauhidi i ušuti gledajuć ravno preda se, vjerovatno u završetak ženine kičme.

- Jesam li ti ja nekad govorio o jedinoj ženi sposobnoj za ljubav koju sam poznavao? Onoj koja je zasluživala ljubav, koja je znala da je izazove i da je nosi kako treba?

- Nisi nikad, mili moj. Pričaj mi, molim te, baš bih voljela slušati.

- Lažeš, Rabija, mnogo puta sam ti pričao ali ću ti opet pričati. Samo to ti i mogu pričati, to je jedino što nekoj ženi mogu govoriti s razlogom.

- Ona se isto zvaše Rabija, ako se dobro sjećam?

- Nemoj se ponašati ko da sam lud. Ti se ne zoveš Rabija, ali te ja tako zovem jer je to nevažno i jer ti samo tada mogu govoriti o ljubavi, mogu biti iskren i mogu misliti da te volim. Ti bi mogla biti ona ako bi se sabrala na to i tada bih te ja zaista volio i išli bismo zajedno svijetom, do kraja. Ali to nije važno.

- Važno je - uzviknu žena i sjede.

- Htjela bih da budem ona i da me voliš, to je jako važno, Ali bi mi morao objasniti kako da to bude.

- Jasno je to i jednostavno, mila moja, to ti je kao s brojevima. Svu se oni prave pukim dodavanjem ili oduzimanjem jedinice koja im je svima u osnovi i svima nalik, a da sama pri tome nije broj kao drugi. Tako je milosrdni u osnovi svega postojanja, ali on sam nije to postojanje i ne postoji na ovaj način. On je nama bliži od naše vratne žile, što označi da je u nama i da smo mi dobili nešto od Njega. Mi smo znači kao broj, s više ili manje jedinica u sebi, ali su sve jedinice iste i to je ono što je važno. Nećeš mi valjda reći da se jedan Njegov dio razlikuje od drugog ako je On jedan i jedini!?- prijeteći povika Tauhidi, kad se sjetio da bi žena mogla dovesti u pitanje to što on govori i do čega mu je, izgleda jako stalo.

- Neću, neću, ni na um mi nije palo- razočarana odgovori žena i vrati se u raniji položaj, smiješan koliko i neugodan ali njoj zbog nečega prirodan. Tahidi se, međutim, ne nasloni na nju kao ranije, nego ostade sjedeći kao da mu je u tom položaju lakše govoriti o brojevima.

- Mi smo, znači, svi isti kao što su i brojevi isti, samo s više ili s manje jedinica. Zato svaki od nas može postati bilo ko, samo ga treba upoznati i izjednačiti se s njim po mjeri onog Jednoga koju sadrži ili, da ti bude jasnije, po broju jedinica koje on ima kad ga vidimo kao broj. Zato i ti možeš biti Rabija ako se sva sabereš na to da je upoznaš, kao što ja mogu i hoću biti Gazvan, pa u stvari ponekad već jesam. Je li tako, mila moja?

- Jeste, jeste, znaš i sam da ću se truditi. De mi sad pričaj o njoj, živ bio, mnogo je ljepše nego da ovako razgovaramo i dangubimo.

- Ona je kćerka mog strica kod kojeg sam odrastao. Kad sam bio mladić od svojih dvanaest godina, ostali smo mu samo nas dvoje i ja sam mogao poželjeti, kao muško dijete, da budem važniji od nje, ali nam je svima, pogotovo meni, jedino moguće bilo da prema njoj budem kaos lušče. Bila je lijepa, ali nije stvar u tome, viđali su ljudi žena za koje su mogli pomisliti da su i ljepše. Ona je znala izazvati ljubav, znala je primati izraze ljubavi i divljenja bolje nego iko među ljudima, znala je da je čudo i znala je to biti pa je sve zakone i sve zabrane mjerila prema svojim željama. Ona se pokrivala samo kad ide vani, da joj sunce ne potamni kožu, u dvanaestoj godini ona je još sjedila s nama i ne pomišljajući da se pokrije pred gostima ili da se ukloni u svoj dio kuće. «Moja je ljepota Božiji dar», odgovorila je ocu svog budućeg muža, »i nije moje da je sakrивam. Zar je čovjekovo da krije Božije davanje, jadan ti ne bio?! Što ne sakriješ palmu, što ne pokriješ mjesec, što riječne vode ne pokriješ zatorom? Sve to raduje ljudsko srce, sve to zbunjuje oči svojom ljepotom, a ti bi samo mene siroticu pokrio».

Bošnjačka dijaspora donosi u dva nastavka tekst o izgonu Muslimana iz Užica tokom 19. stoljeća. Tekst smo preuzeli iz nedavno objavljene knjige Hifzija Suljkić, *Sabrani tekstovi, knjiga II, Islamska baština u Bosni i Hercegovini i njenoj okolini*, koju je objavila izdavačka kuća BMG Bosanska medijska grupa iz Tuzle

OTIMANJE MUSLIMANSKIH IMANJA U UŽICU

Muslimani su napustili Užice tokom 19. vijeka. Najviše ih se iselilo tokom prvog srpskog ustanka. Hroničar Rade Poznanović navodi da je grad poslije duge opsade 1805. godine gotovo do temelja izgorio. Sa povlačenjem muslimanskog stanovništva iz Užica nestajali su i islamski spomenici, sakralni i profalni.



Hifzija Suljkić
(1925-2001.)

Užice iz ovog perioda je u svemu podsjećalo na orijentalni grad. Uzmemo li katastarske popise kao pouzdane pokazatelje, vidjećemo da je uporedo za naglim povećanjem broja muslimanskog stanovništva rastao i broj bogomolja džamija i mesdžida. Već po popisu 1.525 godine u Užicu su

registrovane dvije džamije i tri mesdžida sa istoimenim mahalama: džamija sultana, džamija hadži Muhameda, mesdžid Muhameda, šina hamamdžije, mesdžid Ibrahim i mesdžid Šadi vojvode Bali. Samo tri godine kasnije po popisu 1528. godine u gradu je registrovano osam bogomolja. Najveći broj bogomolja u Užicu registrovano je popisom iz 1572. godine. Tada ih je bilo 16. O imenima graditelja ovih džamija i mesdžida malo se zna, ali se može pretpostaviti da su ih gradili domaći majstori. Iz epitafa i imena graditelja može se zaključiti da su ktitori bili vojna lica, starješine i imućni ljudi. Njihova zvanja uz imena su: suikan, vojvoda, miralaj (pukovnik), gazija (heroj), hadžija, čelebija (gospodin), aga (gazda, feudalni posjednik). Malo se zna i o njihovom arhitektonskom izgledu: O Sultanovoj džamiji, koja se spominje među prvim užičkim džamijama, znano je da je građena po nalogu sultana Bejazita II koji je bio na prijestolju od 1481-1512 godine. On je bio poznat kao inicijator gradnje monumentalnih džamija u Stambolu i Jedranu i deviškog staništa u Amasiji.

Muslimani su napustili Užice tokom 19. vijeka. Najviše ih se iselilo tokom prvog srpskog ustanka. Hroničar Rade Poznanović navodi da je grad poslije duge opsade 1805. godine gotovo do temelja izgorio. Sa povlačenjem muslimanskog stanovništva iz Užica nestajali su i islamski spomenici, sakralni i profalni. Od njih, pa čak i od groblja, koje se nalazilo na padinama Zabučja, nije ostalo ni traga. Posljednja džamija, Šejhova džamija, koja se nalazila iznad Huremovca, srušena je 1876. godine po nalogu tadašnjeg predsjednika opštine, a kamenje je prodato na javnoj licitaciji.

Pisci velikog ugleda

Da Užice nije bila duhovna zabit, nego snažan kulturni centar, najbolje pokazuje njegovi pjesnici. Pomenućemo samo one koji su bili poznati u cijelom osmanskom carstvu.

Šejh Muslihudin Užičanin, na glasu šejh helvetijskog reda, pisac je jedne brošure o glasnom zikru. Umro je u Užicu 1642. godine, gdje mu je i grob. Muslihudin je bio vaiz (propovjednik) u Užicu. Uživao je toliki ugled među dervišima, da su ga neki smatrali svetitelje. Mnogi znameniti šejhovi iz naših krajeva bili su njegovi učenici, a među njima Ahmed b. Mustafa al-Mostari i Hasan baba Kaimija. Šejh Muslihudin je imao dva sina: starijeg Hasan efendiju, koji ga je naslijedio u starješinstvu tekije i mlađeg Isa-efendiju, koji je na pomenutom položaju naslijedio brata Hasana.

Zari Mustafa Užičanin rodio se u kasabi

Užice, "zbornom mjestu pjesnika". Nauke je učio u rodnom mjestu kod šejha Muslihudina, a potom otišao u Stambol na usavršavanje. Postao je mulazim i stupio u sudsku službu i bio kadija u Rumeliji. Umro je 1678. godine. Bio je naučnik i pjesnik. Kritičari su ga nazvali "tugujućim slavujem u vrtu inteligencije". Brojna su mu djela napisana u stihu i prozi. Odlikuje se "krasnim stilom i jezikom". Zarijeve pjesme "očaravaju svojom ljepotom", kažu kritičari.

Ali-beg Pašić se rodio u Užicu. Njegovo književno ime je Vusleti. Sudjelovao je u boju kod Čehrina i opjevao ga u velikom epu od pet hiljada distiha, a posvetio ih je velikom veziru Kara-Mustafa paši. Kada je sultan Mehmed IV sagradio "Sunčane saraje" na Bešikašu u Stambolu, Vusleti je za taj dvorac spjevao natpis koji je svuda hvaljen. Pjesnik je zato, po vlastitoj želji, imenovan za sandžak-bega smederevskog sandžaka. Na tom položaju ostao je do smrti. Poginuo je 1688. godine pri odbrani Beograda.

Zikri Ebu Bekir-aga Užičanin je Vusletijev učenik. Bio je spahija. Poznat je po većoj zbirci gazela. Neke pjesme su mu unošene u antologije tadašnje osmanske poezije. Poginuo je u velikom ratu na rodnoj grudi 1688. godine.

Šejh Muhamed Užičanin autor je jednog pisma koje se mnogo spominje po starim međmuama. Napisao ga je 1748. godine i poslao beogradskom paši u kome ga oštro kritikuje.

Zikri Ibrahim je rođen u Užicu 1759. godine. Kao dječak doveden je u Sarajevo na školovanje. Po završetku nauka nastanio se u Beogradu, gdje je bio poznat pod imenom Kučuk aga (Mali aga). Bio je derviš halvetijskog reda. Stekao je dobar ugled kao pjesnik. U nekim izvorima navodi se da je umro u Bosni 1867. godine.

Posljednje kolo na Terazijama

Rastanak sa rodnim Užicama bio je bolan. Miladin Radović je zapisao da su svi otišli plačujući. Kad je preko Terazija naišla posljednja grupa iseljenika, djevojke su zaigrale kolo ispred Bešlagića-hana koji se nalazi na samom vrhu Terazija.

Protjerivanje Muslimana iz Užica i Sokola, njihovih posljednjih uporišta, bilo je od prvorazrednog značaja za Srbiju. Vidljivo je to i iz preduzetih mjera prema licima koja nisu dala očekivani bol u ovoj akciji. Tako je Načelstvo u Užicu 19. septembra 1862. godine kaznilo nekog Šunjarevića što nije pošao s konjem „za izgnanje Muslimana“. Evidentno je da su predstavnici okruga i srezova za eventualne propuste u akciji svojim nadležnim morali dati detaljna objašnjenja. Načelstvo okruga valjevskog bilježi Novak Živković-odgovorilo je potpukovniku Dragutinu Žabarcu, rukovodiocu iseljeničkog transporta, da nije moglo izvršiti naredbu „da pošalje 50 kola za transport, jer im se cjelokupno ljudstvo nalazilo na kopanju šančeva, prenošenju baruta, ili, pak, u Beogradu. Neki službenici su, opet zanemarili svoje tekuće obaveze izvršavajući dobivenu naredbu. Takav primjer je načelnik sreza ariljskog. U jednom izvještaju izvinjava se što nije mogao izvršiti neke uobičajene zadatke zbog toga što je morao da šalje ljude za iseljavanje Muslimana iz Užica. A gotovo u

svakom kraju vođena je precizna evidencija o ovim poslovima. Zabilježeno je da iz požečkog sreza u iseljavanju Muslimana iz Užica učestvovalo 484 lica od kojih 348 sa konjima i 136 sa kolima.

Odlazak uz vojnu pratnju

Odlazak Muslimana iz Užica razrađen je detaljnim planom. Put u Bosnu vodio je preko Bajine Bašte. Prijelaz je određen na Krivom viru i kod Petriče. Da bi se akcija izvela po planu, potpukovnik Dragutin Žabac je naredio da u Užice dođe, pored redovne vojske, i nekoliko odreda narodne vojske. Iz Zvornika su bile dovučene velike skele za prevoz ljudi i stoke. Žabarac je lično otišao na Drinu da bi provjerio da li su izvršene sve pripreme.

Evakuacija Muslimana iz Užica obavljena je u tri grupe. Prva grupa od 400 iseljenika krenula je 19. septembra 1862. godine. Druga grupa je bila još veća. U toj koloni, koja se kretala preko Volujca i Stapara, bilo je 600 ljudi, žena i djece.

Prizori nikoga nisu mogli ostaviti ravnodušnim. Izvještači, međutim, potiskuju svaki ljudski treptaj i ne govore ni riječ o neizvjesnoj sudbini tih ljudi. Suvremenik Miladin Radović u vezi s ovim događajem je zabilježio.

„Nije dugo bilo, piše Radović, dođoše naše rabadžije iz beogradskog okruga, njih oko sedam ili osam stotina, te Turci natovariše pokretnost pa uz pratnju naših vojnika odoše u nedođin“. Jedan drugi hroničar ovog događaja zapaža da Turci iz grada nose sve, a iz kuća „željezno pabirče trulu drvenariju, drvene kašike i sudove“, pa šta više ni jednu bundevu u bašti neće da ostave“.

Posljednji transport iz Užica krenuo je 28. septembra 1862. godine. Rastanak Muslimana sa Užicem, rodnim grudom bio je bolan. Pomenuti hroničar Miladin Radović, zapisao je da je sve otišlo plačujući. Ipak, kada je preko Terazija naišla posljednja grupa muslimanskih iseljenika, djevojke su zaigrale kolo ispred Bešlagića-hana koji se nalazio na samom vrhu Terazija. Bilo je to njihovo posljednje kolo u Užicu sa pjesmom:

Oj, Užice, mali Carigrade,
Dok bijaše, dobro nam bijaše,
Kroz tebe se proći ne mogaše,
Od sokaka i do čefenaka, od momaka i od

djevojaka.

Preseljenje „Turaka iz Užica“ koštalo je srpsku vladu 30.588 groša. Koliko su Muslimani izgubili, nikad nije izračunato. Niti je to više i moguće učiniti.

Skrivene ljudske drame

Srazmjerno ovako velikom narodnom udesu veoma je malo zabilježeno svjedočenje samih aktera. Oni koji su najviše mogli da kažu, pomrli su u strahu od novih izгона, a mlađi naraštaj radije je svoju pažnju usmjeravao na novi zavičaj, odbacujući priču svojih predaka kao moru. Pouzdano se, međutim, zna da je mimo onih transporta u pratnji vojnika, dan ranije ili dan kasnije, bilo prelaza u manjim grupama. Tada su se dešavale male ljudske drame skrivene od zvaničnih izvještaja. Jednu od takvih drama od zaborava je sačuvao Arifaga Užičanin (1822-1922), kafedžija iz Kalesije. On je Mehmedu Hadžiću (1890-1958) iz

Rainaca (Spreča) ispričao kako je u bježaniji iz Užica jedva iznio živu glavu. Arifaga je skriven od potjere gledao dok su mu ubijali oca. Razjareni gonioци prvo su vezali tog nesrećnika, proturili mu glavu kroz brvno u štali, a potom tukli dok nije izdahnuo. Bilo je i onih koji su u „svojoj organizaciji „ krišom i na nemjestu prelazili Drinu, pa ih je rijeka zajedno sa novcem i pokretnim imanjem netragom odnijela.

Miniranje tvrđava

Početak 1863. godine iz Beograda su u Užice došli engleski i ruski vojni komesari da, pored ostalog, prisustvuju ruđenju užičke i sokolske tvrđave. Srpska vlada je odredila generala Ranka Alimpića da ih prati u putovanju po Srbiji. Izvršenju posljednje tačke pomenutog ugovora sročeno u carigradskom predgrađu 1862. godine prisustvovali su ruski general Tidebala, engleski major Gordon i turski pukovnik Mehmed Ali bej. Mihajlo Obrenović u skupštinskoj besjedi 17. augusta 1864. godine zvanično je izjavio: „Muslimani koji su živjeli u Užicu i Sokolu iseljeni su, a gradovi užički i sokolski porušeni su“. Time je bar ispravljeno ime protjeranog naroda koje mu je podvaljeno ugovorom u Kandži. Imanja muslimanskom narodu, međutim, ni ugovor ni besjeda nisu više mogli vratiti.

Dolaskom gradskih iseljenika iz Srbije tek je otvorilo velike probleme turskoj vladi u Bosni. Jer, seosko stanovništvo dotad se naseljavalo postepeno i tražilo je tek malo slobodne krčevine, prohtjevi gradskog življa bili su mnogo veći. Prema izražavanju Šabana Hodžića, najviše doseljenika iz Užica i Sokola naselilo se u Zvorniku, Srebrenici, Vlasenici, Tuzli, Kozluku, Janji, Bijeljini, Brčkom, Gračanici, Kladnju, a za neke su osnovana i posebna naselja kao što su Brezovo Polje, Gornja Azizija (Bosanski Šamac), Donja Azizija (Orašje). „I ma koliko su turske vlasti nastojale da što bolje prime doseljenike, prazne kase finansijskih ustanova nisu mogle zadovoljiti sve njihove potrebe“, ističe austrijski konzul u Bosni Jovanović u izvještaju baronu Mamuli u Zadar.

Spiskovi Muslimana iseljenih iz zapadne Srbije, koji se nalaze u Orijentalnom institutu u Sarajevu, ne pružaju ni približnu sliku stvarnog stanja. U njima uopšte nema ženskih članova porodice, pa čak ni njihova sumarnog broja. Jedino iz evidencije o dnevnim izdacima za hranu doseljenika i o njihovim dnevnim obrocima davanim kao pomoć, otkriveno da je taj broj bio neuporedivo veći. Prema turskim izvorima iz Užica je otišlo 2.966 osoba, a za sobom su ostavili 550 domova. A popis doseljenih Muslimana iz Užica samo u zvornički sandžak izvršen je 22. decembra 1872. godine. Prema njemu evidentirano je 553, muhadžirske porodice sa 1.243 muška člana.

Cijelo imanje za deset groša

Uzurpacije i zloupotrebe u vezi sa muslimanskim imanjima bile su normalna pojava. Usprkos tome među stanovništvom je bilo i takvih odnosa koji podrazumijevaju i najviši stepen povjerenja.

Pravu sliku o stradanju protjeranih Muslimana iz Užica moguće je tek naslutiti nakon uvida u imanja koja su iza njih ostala. Jer, najveći dio građevina (samo 550 kuća), dućana, mehjana, zanatskih radionica bilo je u vlasništvu Muslimana. U ekonomskom pogledu Muslimani su bili neuporedivo bogatiji od Srba. Raspolagali su ogromnim posjedima, Stevan Ignjić u knjizi „Užička nahija“ navodi imanje samo jednog Užičkog spahije, Ibrahim-bega Ahmetovića, to najbolje ilustruje. Taj spahija imao je konak i bašču u Koštici, voćnjak i bašču na Terezijama, bašču kod starog humama, bašču za usjev u Fukarskoj mahali, čaj (livadu) u srpskoj varoši, bašču i voćnjak kod balane, konak kod starih kasapnica, voćnjak u Krušćici, njive u Turici, vodenicu sa dva vitla na rijeci Đetinji, baštinu na Buaru i na Zabučju, dva voćnjaka u Bilovini, u Zravčićima i Ribaševini po jednu vodenicu i livade, tri njive u jedan voćnjak u Tvrđićima, jednu njivu i voćnjak u Sevojnu, voćnjak u Gostinici, jedan voćnjak u grivskoj i jedan voćnjak u Dobrinji i imanje Pljeskovu pored Drine.

Sva bolja zemlja u selima oko Užica bila je također u rukama Muslimana. Veći spahiluci zahvatili su sljedeća mjesta: Volujaci sa Staparima imali su tri muslimanske baštine - dvije vodenice, 78 livada, 9 voćnjaka; Sevojno je imalo četiri baštine, 41 livadu, 16 njiva, 13 voćnjaka; Požega je imala dvije muslimanske baštine, 13 livada, 26 njiva, tri



Stari grad Užice

velika voćnjaka itd. za vrijeme prve vlade kneza Miloša u užičkoj nahiji su bile u svojini spahija 363 livade, 102 njive, 126 voćnjaka, 29 vodenica i 43 bašče. Ovdje nisu uzeli u obzir zakosi (livade) na Zlatiboru, gdje je ljeti živio veliki broj užičkih aga. Užičke spahije imale su posjede i u drugim mjestima. Tako je Memiš-aga uzimao danak s imanja u Čibukovici u beogradskoj nahiji.

Poslije odlaska Muslimana iz Užica, a po sporazumu Ilije Garašanina i beogradskog vezira Rašid-paše, osnovana je posebna komisija za regulisanje imovinskih sporova, prodaju imanja i likvidaciju dugova. „Muslimanska imanja rasprodavana su veoma jeftino“, ističe Stevan Ignjić u svojoj knjizi o Užicu. Kako i ne bi kad je kupoprodaja bila mnogim stvarima opterećena. Za dolazak Muslimana u Užice u potrazi za kupcem bila je potrebna posebna dozvola, a također i Srbima iz Užica ako se zapute do vlasnika nekog imanja u Bosni. Zabilježeno je da su hajduci 27. oktobra 1862. godine ranili u ruku Sulejmana Rčanovića, a po izvještaju srpskih vlasti, „napadači se nisu mogli naći, a odmah su traženi.“ Napuštena imanja nije bilo lako zaštititi. U jednom aktu Načelstva u Užicu stoji da iz kuće i ostalih muslimanskih zgrada ljudi odnose vrata, tavane, patose i drugo. U prijavi lokalne vlasti protiv Vasilija i Jevrema Karačića iz Drijetnja doslovno se kaže: „Oni ruše kuće u Užicu Asana Divljakovića i Muje Bošnjakovića, cigana muhamedanske vere, koji su se iselili odavde u bosnu“. I nesretni Cigani-muslimani, dakle, prevareni su pošto ih je ugovor garantnih sila štiti od iseljavanja. Rijetke su prodaje muslimanskih imanja po adekvatnim cijenama. Pomenućemo zato da je posljednji užički kadija Riza-efendija potvrdio tapiju kojom je Ahmed sin Ademov prodao svoje dvije kuće i zemljište u mahali zvanog Fukara u blizini slane česme trgovcu Pavlu Jovanoviću za 190 francuskih dukata. Tapiju su potpisali pet Ademovih sinova, a ovjerili svojim potpisom Hajdar-beg, Hadži Mehmed Puhačević. Sa Jokanovićeve strane svjedočilo je isto toliko Srba. Druga tapija odnosi se na prodaju zaostavštine (jedan han 9 Kurtali Osmana Jovanu Radišiću za 170 francuskih dukata. Ovi papiri, nakićeni imenima i pravnim formulacijama, bili su, u stvari, posljednji tragovi jednog prohujalog vremena.

Kupac i država

Smišljen postupak otuđivanja muslimanskih imanja u Užicu uznemirio je i širu javnost. Zbog toga je srpska vlada 1864. godine razmatrala ovo pitanje. Poslije toga ministar finansija i dva člana Državnog savjeta dobili su zadatak da naprave plan otkupa muslimanskih dobara. Donijeta je odluka da se kao kupac pojavi i država, koja bi preko Okružnog načelstva i

posredstvom privatnih lica, uzela bar bolje i veće parcele zemlje „po cijeni moguće manjoj“. Iz države kase stavljeno je na raspolaganje i tu svrhu hiljadu česarskih dukata. U prvo vrijeme uzet je samo plac od Zulta Mustafe Bečevca po cijeni od 205 dukata. Zatim su za državu otkupljene velike livade u Krčagovu i placevi u varošu, vlasništvo Terzića.

Uzurpacije i zloupotrebe u vezi s muslimanskim imanjima bile su normalna pojava. Usprkos tome među stanovništvom je bilo i takvih odnosa koji podrazumijeva najviši stepen povjerenja. Sklapani su čak i ugovori o privremenom rukovanju nepokretnom imovinom. Tako je Avdo Mulanurkić izjavio u Okružnom sudu u Užicu dao svoje tri kuće sa placevima pod Bijelim grobom, jednu njivu kod varoši, njivu i veliku livadu u Krčagovu daje proti Gavrilu Popoviću na rukovanje s namjerom da to imanje može i prodati ukoliko nađe dobrog kupca. Sličan ugovor sačinio je i Samčo Mijailović, trgovac iz Užica, sa Avdom Spahićem koji se odnosio na svu imovinu. Ipak, prilikom prodaje Mulanurkićeve imanja neki čovjek uporno je dokazivao svoje pravo na jednu njegovu kuću na osnovu lažnih dokumenata.

Ostali čak i dužni

Malo je iole objektivnih napisa u novinama o muslimanskom izgonu iz Užica. Prema podacima „Trgovačkih novina“ iz 1862. godine, Muslimani su poslije odlaska iz svog grada ostali dužni Srbima 161.191 groš. A njihove žene nisu vratile srpskim ženama 10.000 aršina platna. Moguće je da ti podaci i nisu izmišljeni, ali kako se niko ne sjeti da bar približno procijeni koje su blago Muslimani ostavili u ovom kraju.

Prodaja muslimanskih imanja nešto je bilje krenula tek 1865. godine. Prodato je oko stotinu placeva u varoši i okolini. Sve je to bilo nedovoljno da se ublaži prevara kojoj su od početka bili izloženi užički Muslimani. Jer kako se drugačije može dojmiti podatak iz popisa zvaničnih komisija da neko imanje, koje zavređuje da se tako nazove, košta samo deset groša ili da ogroman broj takvih imanja vrijedi tek oko stotine groša.

Ni sami nismo mogli povjerovati vlastitim očima dok smo prelistavali „Bosnu“, nedjeljnik iz tog vremena, da je zajedan groš mogao da se kupi samo jedan primjerak tih novina“

(Kraj)

Napomena: Edicija Sabrani tekstovi Hifzije Suljkića u tri knjige može se nabaviti po cijeni od 75 KM, odnosno \$55,0 u Medžlisu IZ Zvornik www.medzlis-zvornik.org, u BMG Bosanska medijska grupa Tuzla www.bmg.ba ili u većim knjižarama u BiH.

Ljepota i zdravlje

Zagrizi, smućkaj i nanesi na kožu...



Njega kože, kose i noktiju može biti zabavnija nego što mislite, posebno ako preuzmete stvar u svoje ruke i u vlastitoj kuhinji sami smućkate kremice, maske i losione.

Raznobojno voće i povrće, čokolada, kokos... mogu razveseliti i svojim učinkom na našu ljepotu. Sve ove namirnice obiluju dragocjenim tvarima čija svojstva možete iskoristiti za njegu lica i tijela, važno je samo pravilno odabrati i kombinirati namirnice kako biste postigli upravo onakav učinak kakav vam je potreban. Prije nego što se bacite na posao pripremite svoj beauty tretman, imajte na umu da će sve što pripremite imati rok trajanja od samo nekoliko dana s obzirom na to da vaši domaći kozmetički preparati neće sadržavati konzervanse. Tijekom tih nekoliko dana držite ih u steriliziranim staklenkama te

na hladnom, tamnom i suhom mjestu. Kako ih ne biste zagadili štetnim mikroorganizmima, svoje kreme vadite iz posudica isključivo kašikom ili drvenim štapićem, a nikako prstima. Ako prilikom drugog ili trećeg nanošenja primijetite da su se sastojci kreme razdvojili, ne brinite: dovoljno je da ih energično promiješate i ponovno će biti spremni za upotrebu.

Borovnica i jogurt protiv stresa

Recept: Kašikom zdrobite šaku svježih borovnica i zatim pomiješajte s čašicom jogurta. Masku nanosite na lice, pokrijte komadom gaze i ostavite da djeluje 20 minuta. Isperite toplom vodom.

Djelovanje: Borovnice su dragocjen izvor vitamina A, B i C, željeza, sumpora i kalcija te imaju izrazito antioksidalno djelovanje, štite žile, hrane i vlaže kožu. U kombinaciji s jogurtom, koji uravnotežuje pH kože, vraćaju svježinu umornom licu.

Sok od grožđa za sjajne nokte

Recept: Zdrobite 5 ili 6 velikih zrna grožđa, odstranite sjemenke i dodajte žličicu gustog meda. Pripremljenu smjesu nanosite na cijelu površinu noktiju i ostavite da djeluje 10 minuta, a zatim je odstranite tako da nokte držite namočene 5 minuta u soku od grožđa. Obrišite nokte bez ispiranja vodom.

Djelovanje: Nokti, baš kao i koža, upijaju tvari iz kozmetičkih preparata ili kućnih pripravaka za njegu, poput polifenola iz grožđa, koji imaju antioksidalno djelovanje, ili minerala iz meda. Uz to, zahvaljujući vitaminu C iz soka od grožđa (340 mg na 100g), nokti će dobiti poseban sjaj.

Čokoladni piling za glatku kožu

Recept: Pomiješajte dvije žlice strugotina čokolade sa šalicom meda. Dodajte dvije žlice kukuruzne krupice i dobivenom smjesom istrljajte cijelo tijelo, posebice dijelove na kojima je koža jako hrapava i suha (koljena,

laktovi i pete).

Djelovanje: Čokolada, posebno ona gorka, obiluje flavonoidima tvarima koje učinkovito usporavaju proces starenja. Osim toga, sadrži oleoiletanolamine koji aktiviraju receptore prisutne u stanicama masnog tkiva te tako pospješuju metabolizam masnoća. Uz dodatak meda, koji imaju umirujuće djelovanje, i griza, koji ima blagi piling učinak, ova je smjesa idealna za pripremu kože prije nanošenja anticelulitnog preparata.

A & A TRANSMISSION & General Auto Repair

Transmission Specialist
Engine Repair & Service
Brake Service
Electrical Maintenance
Tune-ups & More...



6900 Morganford Rd St. Louis MO 63116

TAN - TRUONG (314) 678 2480

Imate li problema sa vašom transmisijom???

Ne plaćajte preskupo i za ono što i nije bilo potrebno popravljati - MI naplaćujemo za istinski rad na vašem autu - provjerite nas!!!

Locirani smo na raskršću
Morganford - Loughborough

Jedan poziv dijeli vas od rješenja vašeg problema!

- povrede na radu
- saobraćajni udesi
- greške doktora
- imigraciona pitanja
- real estate i closing transakcije
- trafic tickets
- social security pomoć
- kriminalne radnje

Nudimo besplatne informacije i konsultacije, obratite nam se putem telefona na bosanskom jeziku!

Radimo u svih 48 država!

SABINA KALKAN

MI VAM MOŽEMO POMOĆI:

636-675-5348

Mostarka zapažena među svjetskim krasoticama

MISS TURIZMA EVROPE

Za Miss svjetskog Turizma, natjecalo se 110 djevojaka a prvu nagradu dobila je Olga Konstantinovna Zarubina. Naša predstavnik osvojila je prestižnu titulu Miss turizma Evrope.



Predivna osamnaestogodišnja studentica iz Detroita, porijeklom Mostarka, Minela Trnovac je 31. jula u Kini, na svjetskom natjecanju Miss Tourism Queen International osvojila prestižnu

specijalnu nagradu Miss turizma Evrope. Prema rezultatima koji su prethodili takmičenju ona je bila ubjedljivo najzapaženija takmičarka. Za našu krasoticu glasalo je 1031 internauta, dok je drugoplasirana

Amerikanka Eve Maciel osvojila 788 bodova. Treća je Kineskinja Ma Wei, sa 578 glasova. Iz oblasti južne Evrope nema više zapažene ljepotice, osim srednjoevropljanke iz Hrvatske, Matilde Rudez koja je na, odličnom, sedmom mjestu.

Bosanskohercegovačka miss je i prva pratilja Miss bh dijaspore USA, Adele Đuliman također Mostarke, koja živi u Atlanti.

Za Miss svjetskog Turizma, natjecalo se 110 djevojaka a prvu nagradu dobila je Olga Konstantinovna Zarubina. Odlazak predstavnice BiH na Daleki istok, omogućila je jedna tvrtka za pravljenje i postavljanje aluminijskih prozora, čiji je vlasnik Geno Hodžić iz Detroita. Bosansko kulturno umjetničko društvo, također iz Detroita, poetičnog naziva "Behar",

poklonilo je krasotici posebnu i jako bogato izvezenu, te ukusno ukrašenu, elegantnu narodnu nošnju koja je, zasigurno, pomogla boljem predstavljanju Minele Trnovac, pred žirijem i publikom.

Djevojke su prije finalnog izbora imale priliku da upoznaju Kinu, posjećuju kulturne i historijske znamenitosti zemlje, ali i pohađaju pravu obuku manekenstva, uče pravilno hodati, uspravno se držati i na najbolji način nositi povjerenu odjeću.

Događaj su pomno pratila kineska ali i evropska, američka, azijska, afrička, i onedavno, magrebinska sredstva javnog obavještenja!

Minela Trnovac će sva sredstva koja budu dodijeljena finalisticama izbora upotrijebiti za liječenje, već dugo vremena bolesnog oca. To je bio i glavni razlog njezinom prijavljivanju na ovu, slavnu, smotru svjetske ljepote i šarma..

Bosanskohercegovačke ljepotice

EMA ALAGIĆ NA SVJETSKIM MODNIM MANIFESTACIJAMA

Bivša Miss Turizma, danas dvadesetogodišnja Zeničanka Ema Alagić, prodiere na svjetske modne manifestacije. Potvrdila je svoje manekenske kvalitete i nadarenost u Regiji, pa sada polako ali sigurno, stiže i u francusku prijestolnicu svjetske mode jer je odabrana prikazati kolekciju Branke Donassy na idućem, jesenskom "Paris Fashion week".

Visoka 180 cm sa gotovo idealnim mjerama 85-60-90, ljepotica je stigla završiti i srednju Ekonomsku školu u rodnoj Zenici. Članica je sarajevske modne agencije "Ive models" ali je sve više pozivaju u Hrvatsku, gdje bi mogla i upisati studij Managerstva na tamošnjem, Ekonomskom fakultetu.

Ovih dana je u Zadru, na modnoj smotri Beck's Fashion, jer je gospođa Donassy pozvala da nosi njezine modele i na ovoj smotri. Ista kolekcija odjeće za sljedeću jesenzimu, uvrštena je i za manifestaciju



svjetske mode u Parizu. Događaj može pospješiti karijeru naše manekenke, jer su na takvim manifestacijama, prisutni svi planetarni lovci na mlade talente. Istina, izbor je veliki ali onaj koji misli da će pobijediti, to i ostvari.

Stari Latini su, davno izrekli oprobano mudrost "Sreća pomaže samo smionima". Naše djevojke su elegantne i lijepe, samo moraju paziti i ne pristajati na rad bez ugovora ili se oslanjati na usmena obećanja. Najvažnije je za svaki posao tražiti potvrdu i imati svjedoke.

Sretna je okolnost da se lijepa i elegantna Ema ne oslanja samo na manekenstvo, nego je snimila i video spot "Alina" /No pasaran/, sa grupom "Emir&Frozen Camels".



Modna ikona sa Balkana

ZENIČANKA OSVOJILA FASHION SVIJET



Preljepa, dvadesetšestogodišnja Dubrovkinja, zeničkih korijena, koja radi za nekolicinu poznatih modnih agencija poput "Elite" ili "ACE models", proglašena je i najputenijom stanovnicom grada pod Srdjem.

ikona sa Balkana. Pored fantastičnog izgleda Aida je i veoma razborita pa se ne upušta u ljubavne avanture, rado komentirane na "people" web stranicama ili revijama. Svi njeni napori su usmjereni što boljem i kvalitetnijem obavljanju manekenskog zanimanja. Naravno, zna da sve to neće dugo trajati te nastoji, materijalno se obezbijediti, na vrijeme. Kasnije bi željela kreirati suvremenu odjeću za mlade koji rado koriste nova, tek komercijalizirana, prirodna vlakna. Možda napiše i knjigu o manekenstvu i vlastitom, za sada jako dopadljivom "imageu".

Top model, Aida Sipčić koja se u Italiji zove i Jespica, reklamira sapune i šampone "Palmolive", pozira za "Cosmopolitan", a njezini se poster nalaze na brojnim svjetskim kalendarima. Pošto ima i zagrebačku adresu, i tamo djeluje u agenciji "Thalia". Posvuda dobro došla, lijepa Aida se upisala i na studij menadžerstva, preko Interneta. Kako odlično govori nekoliko jezika, nije joj teško naći posao na Starom kontinentu. Najradije reklamira vjenčanice i donje rublje, budući da je to najbolje plaćeno. Ona to i može jer posjeduje savršen izgled, koji umije i održavati. Pristalica je bio-ishrane a svima što pate od viška kilograma, kao večeru savjetuje - supu od povrća, voćnu salatu i puno vode.

Priča se da otvara i fashion tvrtku u Italiji gdje je pored Nine Morić, još jedna, jako priznata modna



Nogometni uspjesi bh klubova

SARAJEVO SE PLASIRALO U TREĆE PRETKOLO LIGE PRVAKA



U uzvratnom susretu drugog pretkola, koji je igran na koševskom stadionu Asim Ferhatović Hase, nogometaši Sarajeva poraženi su od

belgijskog Genka sa 0:1, ali je zahvaljujući pobjedi od 2:1 u prvom meču u Belgiji bosanskohercegovački šampion izborio dalji plasman. Jedini pogodak postigao je Mikulić u 57. minuti, a na obje strane nizale su se brojne šanse, mada je opći dojam da je i u ovoj utakmici favorizirani Genk nadigran od domaćega sastava.

Na istom stadionu 15. augusta Sarajevo će ugostiti legendarnu ekipu Dinamo iz Kieva, postavši tako nakon Željezničara drugi klub iz BiH koji je uspio proći u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Od FIFA-e će za ovaj uspjeh Sarajevo dobiti tri miliona eura, a ukoliko uspije preskočiti i treću stepenicu, te eliminirati kijevski Dinamo, što je teško očekivati, moglo bi se očekivati da uskoro u Sarajevo doputuju zvijezde najvećih svjetskih klubova.

Podsjetimo, nogometaši Sarajeva su ovakav plasman osigurali nakon što su u prvom pretkolu eliminirali maltešku ekipu Marsahloka.

Rezultati susreta Premijer lige BiH

Rezultati susreta prvog kola nogometne Premijer lige BiH:

subota:

Modriča - Čelik 2:0
Velež - Jedinstvo 2:1
Travnik - Sloboda 2:1
Sarajevo - Orašje 4:1

nedjelja:

Slavija - Laktaši 0:0
Posušje - Leotar 0:0
Žepče - Željezničar 1:0
Široki Brijeg - Zrinjski 1:0

Tabela:

1. Sarajevo 3
2. Modriča 3
3. Travnik 3
4. Velež 3
5. Široki Brijeg 3
6. Žepče 3
7. Laktaši 1
8. Leotar 1
9. Posušje 1
10. Slavija 1
11. Jedinstvo 0
12. Sloboda 0
13. Zrinjski 0
14. Željezničar 0
15. Čelik 0
16. Orašje 0

Parovi drugog kola:
Zrinjski - Posušje
Sloboda - Široki Brijeg
Čelik - Velež
Leotar - Žepče
Jedinstvo - Slavija
Orašje - Željezničar
Sarajevo - Modriča
Laktaši - Travnik



Provjera nogometne Reprezentacije BiH 22. avgusta na Koševu

PRIJATELJSKA UTAKMICE PROTIV HRVATSKE

Nogometna Reprezentacija BiH 22. avgusta na Koševu će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske. Selektor Fuad Muzurović objavio je spisak pozvanih igrača na kojem se nalaze: Adnan Gušo (Panduri) i Muhamed Alaim (Sarajevo) - vratari, Branimir Bajić (Koblentz), Ivan Radeljić (Slaven Belupo), Safet Nadarević (Zagreb), Džemal Berberović (Litex), Mirko Hrgović (Hajduk), Veldin Muharemović (Sarajevo) - obrana, Darko Maletić (Partizan), Elvir Rahimić (CSKA Moskva), Zajko Zeba (Kamaz), Dario Damjanović (Hajduk), Zvezdan Misimović (Nurnberg), Branislav Krnić (Moskva), Senijad Ibrčić (Zagreb) - vezni red, te napadači - Edin Džeko (Wolfsburg), Mladen Bartolović (Hajduk), Vedad Ibišević (Hoffenheim), Zlatan Muslimović (Atalanta) i Adnan Čustović



(Mouscron).

Prijateljska utakmica protiv Hrvatske koja dolazi sa kompletnim sastavom bit će najbolja provjera naše selekcije, s obzirom da je u proteklih nekoliko mjeseci odličnim igrama i pobjedama protiv Norveške i Turske izborila 27. mjesto na FIFA-inoj rang ljestvici.

Bosna ASA BH Telecom jača
svoje redove



KAJL HIL NOVO POJAČANJE BOSNE

Sarajevska Bosna ASA BH Telecom dobila je novo pojačanje dovodeći američkog plejmejкера Kajla Hila (188 cm, 28 godina) poznatog bh javnosti po izvrsnim igrama u dresu Zadra u sezoni 2004/2005, kad je bio proglašen za najboljeg plejmekera Jadranske lige. Tada je u prosjeku postizao 17 poena, imao četiri asistencije, 3,7 skokova i 2,8 ukradenih lopti po susretu. Nakon te sezone igrao je za Snaidero Udine u prvoj italijanskoj ligi (15,6 poena), a potom prešao u Đironu, gdje ga je povreda spriječila da pruži svoj maksimum.

-O Hilovim kvalitetima je suvišno trošiti riječi. Dok je bio u Zadru bio je u idealnoj petorci Jadranske lige, a mi se nadamo da će se vratiti u formu u kakvoj je bio tada. Preostaje nam sada da dovedemo još jednog playmakera i krilnog igrača, a jedan od njih bi trebalo da bude stranac, rekao je direktor Bosne Elmedin Konaković.

Challenger kup u SAD

BEŠOVIĆ PORAŽENA U FINALU

Bosanskohercegovačka teniserka Helena Bešović nije uspjela osvojiti Challenger u Evansvilleu (SAD).

U finalu 10.000 dolara vrijednog turnira, održanog 29. jula 2007, Bešović je poražena od Amerikanke Kimberly Coutts, pete nositeljice, sa 6:7 (3/7), 5:7. Bešović je nastupila i u finalu dubla, gdje je u paru sa Norvežankom Ninom Munch-Soegaard poražena od američke kombinacije Jenna Long/Anna Lubinsky sa 1:6, 6:3, 2:6.

DRUGA POBJEDA MLADIH KOŠARKAŠA BIH U SKOPLJU

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B-divizije za igrače do 16 godina u Skoplju. Nakon rekordnog trijumfa nad Armenijom, te poraza od Engleske, kadeti BiH pobijedili su selekciju Irske sa 98:59 (25:21, 26:15, 34:10, 13:13). Najefikasniji kod BiH bili su Halilović sa 22 poena i pet skokova, te Anđelić sa 15 i Gajić sa 12 poena.

Rimski Challenger



ZENIČANKA OSVOJILA 25 HILJADA DOLARA

Pobjeda u Rimu naše teniserke nije joj samo donijela dobru novčanu podlogu nego je potvrdila da se i u maloj i siromašnoj BiH nalaze veliki potencijali za svjetski sport.

Mervana Jugić Salkić, 175. svjetska tenisačica, postigla je neočekivan uspjeh pobijedivši Chin Vei Chan sa Tajvana na, ovogodišnjem, rimskom Challengeru. Tako je osvojila prvo mjesto i popela se za 50 mjesta. Bosanskohercegovačka šampionka koja živi u Zagrebu, iako joj porodica stanuje u Švedskoj, dokazala je da se i sa 27 godina može dobro pospješiti način igranja, kao i kondicija. Mervana je kćerka Hidajeta i Hašime, rođena je u

Zenici, visoka je 179 cm i teška 66 kg.

Ovu vrhunsku teniserku, odlikuju i druge osobine: voli dobru muziku i uvijek je elegantna kako na šampionatima tako i u privatnom životu. Priča se da je odbila brojne ponude za različita reklamiranja sportske odjeće jer smatra da trgovina samim sobom, ne spada u njezine pojmove o sportu.

Zanimljivo je da se aktivnije uključila i u

vanevropska natjecanja, iako je u životnom dobu kada druge teniserke, već pomišljaju na kraj karijere. Njezin talenat i ambicioznost pomažu joj stalni napredak iako nije osvojila nagradu od 2005.

Rimska pobjeda naše teniserke nije joj samo donijela dobru novčanu podlogu nego je potvrdila da se i u maloj i siromašnoj BiH nalaze veliki potencijali za svjetski sport.

Dž. Mujadžić

Rukomet

MEĐUNARODNI TURNIR U ZENICI

Rukometni klub Čelik od 17. do 19. augusta bit će domaćin 4. međunarodnog memorijskog turnira "Izić Brkić i ostali", na kojem će nastupiti sedam ekipa iz BiH, Hrvatske, Makedonije i Srbije, te reprezentacija Tunisa. Uz domaćina turnira RK Čelik, u A-grupi igrat će prošlogodišnji pobjednik Bosna iz Sarajeva, Vardar iz Skoplja i Kotex Split, dok će u B-grupi nastupiti reprezentacija Tunisa, Metaloplastika iz Šapca, Sloga iz Doboja i Bosna iz Visokog. Prema riječima Šefika Šepera, predsjednika RK Čelik, sve utakmice igrat će se u dvorani Bilmišće, a u prvom susretu, 17. augusta sastat će sarajevska Bosna i Čelik.

Mlada košarkaška selekcija BiH

POBJEDA NAD IRSKOM

Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je pobjedu 4. augusta 2007. u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu B-divizije za igrače do 18 godina u Sofiji.

U susretu drugog kola EP-a mladi bh. košarkaši savladali su Irsku sa 90:61 (17:23, 26:10, 28:11, 19:17). Najefikasniji kod BiH bili su Hodžić sa 23 poena, te Jeftić sa 19 poena i 17 skokova.

Mostar

ODRŽANI 441. SKOKOVI SA STAROG MOSTA

foto: bjesak.info



U konkurenciji skokova na glavu nastupilo je 39 takmičara, dok je u konkurenciji skokova na noge nastupilo 38 skakača



Lorens Listo pobjednik je 441. tradicionalnih Viteških skokova sa Starog mosta održanih 29. jula 2007. u Mostaru. Ovaj Mostarac je u veoma jakoj konkurenciji za spektakularnu izvedbu "laste" dobio pet desetki.

Time je odbranio prošlogodišnju titulu i po treći put ponio naslov najboljeg skakača. Kao i prošle godine, drugo mjesto pripalo je višestrukom pobjedniku Harisu Džematu, a treće velikom ljubimcu mostarske publike Armanu Puziću.

-Odranio sam titulu i presretan sam zbog toga. Svake godine je sve teže i teže osvojiti titulu, ali uspio sam. Čestitao bih i Harisu Džematu, koji je izvanredno skakao. Da je on osvojio titulu, ne bih se ljutio, rekao je Listo nakon proglašenja šampiona.

Inače, Listo je dobio sve desetke stručnog žirija za svoje skokove u obje serije. Džemat je u prvoj seriji dobio desetke, a u drugoj četiri desetke i jednu devetku.

U konkurenciji skokova na noge prvo mjesto osvojio je odlični Admir Delić,

koji je odbranio titulu šampiona skokova na noge od prošle godine. Drugi je bio Ermin Sarić, dok je treće mjesto pripalo Vedranu Ugljenu.

Ovogodišnja manifestacija skokova sa Starog mosta bila je istinski spektakl na Neretvi, koji je ove godine privukao oko 30.000 gledalaca iz cijele BiH, susjednih zemalja i svijeta, koji su dva sata uživali u izvrsnim skakačkim vještinama.

Na ovogodišnjim skokovima u Mostaru nastupilo je 77 takmičara. U konkurenciji skokova na glavu nastupilo je 39 takmičara, dok je u konkurenciji skokova na noge nastupilo 38 skakača.

Pored takmičara iz Mostara, nastupili su skakači iz cijele BiH, Srbije, Crne Gore, te prvi put sa Kosova.

Radio radiobehar@aol.com

BEHAR

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu 5.00 - 10.30 PM CT svake nedjelje

istinski
bošnjački radio

BOSNIAN MEDIA GROUP
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 314.416.1388
www.bosnianmediagroup.com

Recept mjeseca

Sarmice od vinove loze



Za 6 osoba potrebno je:
90 dkg mljevenog mesa
30 dkg lišća vinove loze
10 dkg riže
10 dkg crvenog luka
so, biber, bijeli luk
peršunovo lišće
mljevena crvena paprika
malo teleće supe
4 dl kiselog mlijeka

Postupak: U mljevno meso umiješajte rižu, nasjeckani luk (crveni i bijeli), peršun, so, biber i mljevenu papriku. Svježe lišće prokuhajte, rasporedite nadjev, savijte sarmice. Složite ih nagusto, prelijte supom i kuhajte sat i po. Poslužite sa kiselim mlijekom.

Recept

Dolma od tikvica



Potrebno:
Za 5 osoba:
250 g faširanog mesa,
80-100 g riže,
150 g masnoće,
100 g crnog luka,
1 kg tikvica,
50 g brašna,
20 g aleve paprike,
1 jaje,
5 g bijelog luka,
5 g bibera,
15 g soli,
2 dcl kiselog mlijeka,
malo kopra.

NAČIN PRIPREME:

Mlade tikvice očistiti, oprati, presjeći po sredini i malom kašikom izvaditi sjemenke (srce) tako da unutarnji dio tikvice bude potpuno čist. Prilikom vađenja sjemenki voditi računa da tikvica ne pukne i da jedna strana ostane otvorena. Ovako očišćene tikvice staviti u hladnu vodu. Faširano meso posoliti, dodati biber, malo kopra (kopar se može staviti i na složenu dolmu) malo aleve paprike, malo sitno isjeckanog bijelog luka, malo isjeckanog i uprženog crvenog luka, jaja i očišćenu i opranu rižu. Ovo sve dobro izmiješati i probati da li je sve dovoljno slano. Ovako dobivenom masom puniti tikvice i u posebnoj posudi zagrijati masnoću, ostatak ranije očišćenog i isjeckanog crvenog luka staviti na masnoću da se prži. Kada luk dobije zlatnožutu boju, dodati brašno i još malo pržiti, dodati ostatak ranije očišćenog i isjeckanog bijelog luka, alevu papriku, malo promiješati i zaliti vodom ili supom od kostiju. Ovako dobiven sos osoliti i prokuhati. U tako prokuhani sos staviti već punjene tikvice i lagano kuhati dok meso i tikvice ne postanu mekani. Za vrijeme kuhanja na posudu staviti odgovarajući poklopac. Prilikom serviranja tikvice politi kiselim mlijekom ili mlijeko servirati odvojeno.

POSTANITE PRAVA ČOKOLADNA DIVA



Put okupana suncem idealna je podloga za brončani, ljetni make-up. Sa samo nekoliko strateških poteza postat ćete prava čokoladna diva! Lice vam je već nakon prvih sunčanih dana blago preplanulo, nježnog jantarnog tona. Kako bi osunčani look bio doista potpun, istaknite ga i odgovarajućom šminkom: da biste jednostavan i skroman make-up pretvorili u blistavu verziju, prikladnu čak i za izlazak, dovoljno je nekoliko strateških poteza.

Najvažnije je pripremiti laganu

podlogu koja će naglasiti preplanulost i ujednačiti boju kože. Zatim se možete poigrati nijansama i miješanjem boja, a ne zaboravite ni nekoliko zlatnih akcenata.

LICE: za podlogu odaberite tekući puder u jantarnom tonu. Ako vam je koža isušena od sunca, pomiješajte tekući puder s nekoliko kapi hidratantnog fluida, a ako imate masnu kožu, pomiješajte ga s malo gela za lice. Umjesto rumenila na jagodice nanesite malo terakote.

USNE: za dnevni look koristite ruž s prelijevajućim sjajem, a za večernji izlazak na usnice nanesite jedan ili dva tona tamniji puder od onog koji ste nanijeli na lice. Zatim na jagodicu prsta stavite malo svjetlijeg pudera i nanesite ga samo na sredinu usnica. Na taj način stvorit ćete igru volumena.

OČI: za dan su odličan izbor mat sjenila u prahu, u bež i smeđim tonovima ili boji karamela. Navečer bolje izgledaju svjetlacava sjenila.

NOKTI: lak s bisernim ili metalnim odsjajem učinit će posebnim svaki pokret ruke i naglasiti preplanulost puti.

Preporučujemo



Dnevni look



Ni najveće
obožavateljice hlača ne
mogu odoljeti
haljinicama koje
uvjerljivo pokazuju
koliko je ove sezone
istinska ženstvenost
u trendu!




HALJINE SU U TRENDU

ASW Bakery

5617 Gravois • St. Louis, MO 63116 • 314.832-2212

Every Day Fresh Bosnian
Bread • Cakes • Meat Pies • Cheese Pies, etc.



Closed Tuesday
Hours: Wed - Mon
8 a.m. - 9 p.m.

Owners:
Asim & Sebiha Veljagic
Cell Ph# (314) 517-3934

HOME DECOR
AND MORE

4239 Reavis Barracks Rd
St. Louis, MO 63125

Phone: 314.631.2905
Fax: 314.752.9273

Sabiha Kovacevic
Owner





Priprema Sabina Mirojević

Horoskop za august 2007.



OVAN
OD 21. 3. DO 20. 4.

LJUBAV: Zadovoljni ste i uživate u sigurnosti i zaštiti voljene osobe s kojom nastojite provesti svaki slobodan trenutak.
POSAO: Neki kontakti sa ljudima iz inostranstva mogli bi Vam donijeti poslovnu korist.
ZDRAVLJE: Više pažnje posvetite njezi tijela.



RAK
OD 22. 6. DO 22. 7.

LJUBAV: Ukoliko želite zadržati voljenu osobu bilo bi dobro da je ponekad napravite malo ljubomornom.
POSAO: Mnogo uspjeha imat ćete u svom poslu, a zahvaljujući i podršci jedne uticajne osobe.
ZDRAVLJE: Jedite što više voća i povrća.



VAGA
OD 23. 9. DO 22. 10.

LJUBAV: Jedan telefonski poziv za izlazak udvoje mogao bi Vam vratiti raspoloženje i osjećaj da itekako vrijedite.
POSAO: Kada je u pitanju posao ne donosite odluke naprečac.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte jako sunce.



JARAC
OD 22. 12. DO 20. 1.

LJUBAV: Neka Vas svađa sa partnerom mnogo ne zabrinjava, jer i to je sastavni dio veze, kako ona ne bi postala monotona.
POSAO: Ne unosite u posao previše emocija.
ZDRAVLJE: Ukoliko želite da sačuvate liniju, smanjite obroke.



BIK
OD 21. 4. DO 20. 5.

LJUBAV: Ne budite suviše zahtjevni kada je partner u pitanju.
POSAO: Već duže vremena ste nezadovoljni svojim poslom. Nemate razloga za nezadovoljstvo jer stvari se kreću nabolje i u Vašu korist.
ZDRAVLJE: Oslobođite se bezrazložne nervoze.



LAV
OD 23. 7. DO 23. 8.

LJUBAV: Mogli biste doći u situaciju da iznenada obnovite jednu staru ljubavnu vezu, a na obostrano zadovoljstvo.
POSAO: Najviše uspjeha imat ćete u kreativnim poslovima, a čemu će doprinijeti i Vaša mašta.
ZDRAVLJE: Biće dobro ako smanjite porok cigarete, piće ili slatkiše.



ŠKORPIJA
OD 23. 10. DO 22. 11.

LJUBAV: Ne tražite dlaku u ljubavi, jer idealne ljubavi i idealnog partnera nema.
POSAO: Vrijeme je za odmor pa sve poslovne brige i obaveze ostavite po strani.
ZDRAVLJE: Moguće su povremene glavobolje zbog umora ili vremenskih i naglih promjena.



VODOLIJA
OD 21. 1. DO 19. 2.

LJUBAV: Da li ste primijetili da ste u zadnje vrijeme udaljili od voljene osobe? Učinite nešto da popravite situaciju.
POSAO: Ovo je povoljan period za one koji se bave trgovinom.
ZDRAVLJE: Kontrolirajte krvni tlak.



BLIZANCI
OD 21. 5. DO 21. 6.

LJUBAV: Mnoge stvari će se dešavati prema Vašim željama. Bit ćete okruženi pažnjom voljene osobe.
POSAO: Nastojat ćete dosta poslova uraditi više nego što možete. Usporite tempo.
ZDRAVLJE: Pronađite vremena i za odmor.



DJEVICA
OD 24. 8. DO 22. 9.

LJUBAV: Planirajte zajedničko putovanje sa voljenom osobom, jer ono bi se moglo povoljno odraziti na Vašu vezu.
POSAO: Mogući zastoji i prepreke u poslu zahtijevat će dosta strpljenja i upornosti u poslu.
ZDRAVLJE: Neki hronični problemi mogli bi izaći na vidjelo.



STRIJELAC
OD 23. 11. DO 21. 12.

LJUBAV: Imajte na umu da uvijek lijepe riječi u ljubavi ne znače i iskrene riječi.
POSAO: Učvrstit ćete svoj položaj. Kontakti sa osobama od ugleda pomoći će Vam da lakše dođete do željenog cilja.
ZDRAVLJE: Prolazna nervoza.



RIBE
OD 20. 2. DO 20. 3.

LJUBAV: Osoba u znaku Vodolije mogla bi Vas iznenada privući, kako svojim fizičkim izgledom, tako i šarmom.
POSAO: Budite štedljivi i ne ulažite novac za poslove koji Vam neće donijeti dobit.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa alergijom možda zbog ishrane, jakog sunca ili nakita koji nosite.



MOBITEL

Vratio se Mujo iz Nemačke i donio mobilni telefon. Pita ga Fata šta mu je to. Kaže on:
-Nemaš ti pojma, to tamo svi furaju. Nego naliž ti meni tople vode u kadu, da se okupam.
Legne on u kadu i uzeo mobilni, pa nazove Fatu:
-Halo! Dođi, operi mi leda.
-Ma ne mogu sad, došao mi onaj konj iz Njemačke...

Vicevi



POLICAJAC

Došao policajac na posao, a jedna mu cipela crna jedna bijela. Šef na njega počne galamiti: "Kvariš ugled policije, i onako uvijek kažu da smo glupi, idi kući i zamjeni cipele". Ode policajac kući i vraća se nakon nekog vremena i podnosi raport šefu: Šefe imam problem, i kod kuće su mi nepar, jedna crna jedna bijela!



MUJO I SULJO

Mozgaju Mujo i Suljo ima li na nebu fudbala, i poslije nekog vremena odluče da ko prvi umre kaže drugom u snu. I umre Mujo i javi se tako Sulji u snu. Pita ga Suljo: - "Jel ba, kako je gore?" - "Ma super, nema čega nema." - "A jel ba, ima li fudbala?" - "Pa imam 2 vesti da ti javim: prvo, ima fudbala i prvenstvo počinje u srijedu, a drugo, braniš u nedjelju."



	TEHNIKA DIZANJA TEGOVA	ISKRA	UKRAS. NAKIT	ITALIJA	RJEČNA RIBA	ŽITELJ TATARIJE	"UDRUŽENA POLJOPRIV. INDUSTRIJA" (biv. skr.)	BILJARSKI STAP		OBİČAN, SVAKO- DNEVNI	GATARA
TRENER FK "CELIK"									B.V.		
STARJA PJEVAČICA ERNA				MAJSTOR ZA TAPETE					OKRUTNI VLADARI		
BITI ZABRINUT				GLUMICA KIDMEN				INDUSTRIJA NAFTE			
PREDMET IZ DAVNINE							RADNIK ZA PLUGOM	KOVNO POJACANJE			
Č.I.			STARO- RIMSKI CAR				POGODBE- NI VEZNIK				
ALEKSAN- DAR ODMILJA			KILOBAJT		TRGOVAČ IKONAMA						
JABLANOVO DRVO					AMPER						

POP 10

- Željko Joksimović**
Djevojka
- Cubizmo**
Nina bonita
- Maroon 5**
Makes me wonder
- Oliver Dragojević**
Samo jednom se ljubi
- Rihanna feat. Jay Z**
Umbrella
- Irina & Storm**
Bez tebe
- Laka**
Međed
- Enver Lugavić Kice**
Ako te nisam ljubio
- Kaiser Chiefs**
Rudy
- No Rules**
Drugi život

PREKO 900 WESTERN UNION® LOKACIJA ŠIROM BOSNE I HERCEGOVINE

Izaberite Western Union kada šaljete novac u Bosnu i Hercegovinu.

- Isplata u američkim dolarima, eurima i konvertibilnim markama*
- Račun u banci nije potreban ni za slanje ni za prijem novca
- Platite gotovinom ili koristite debitnu karticu s PIN-om** - izbor je Vaš!



Govorimo bosanski! **1-877-984-1723**

WESTERN UNION®

Brz, pouzdan i pogodan transfer novca širom svijeta

USLUGE WESTERN UNIONA DOSTUPNE SU NA MNOGIM ZASTUPNIČKIM LOKACIJAMA U SAD-U. IZDVAJAMO:

Schnucks
7450 Hampton Avenue, St. Louis, Missouri 63109

BIH Travel
4430 Morganford Road, St. Louis, Missouri 63116

Foodland Warehouse Foods
6155 South Grand, St. Louis, Missouri 63111

OSIM NA NAKNADI ZA USLUGU, WESTERN UNION OSTVARUJE PRIHOD I OD KONVERZIJE VAŠIH DOLARA U STRANU VALUTU.

* Isplata u američkim dolarima u zavisnosti od raspoloživosti apoena. Za više informacija posjetite www.westernunion.com

** Važeća ATM debitna kartica s PIN-om prihvaća se samo kod odabranih zastupničkih lokacija.

© 2007 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved

REKLAMA


- reklama je najjeftinija investicija u biznis
- ako ne znaju za Vas onda i ne postojite
- bosanski jezik u Americi razumije milion ljudi
- Bošnjacka dijaspora, Vaš najbolji izbor
- reklamirajte se: bosdijaspora@aol.com

BMG
www.bosniamedia.com

STRADANJE SLUŽBENIKA I VJERSKIH OBJEKATA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI 1992-1995.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine agresori su izvršili velike zločine nad članstvom Islamske zajednice u BiH te učinili urbidid nad njezinom infrastrukturom.

SUMARNI PREGLED UNIŠTENIH, OŠTEĆENIH I NEOŠTEĆENIH OBJEKATA IZ-e (1992-1995.)



VJERSKI OBJEKTI	PRIJE AGRESIJE	UNIŠTENI		OŠTEĆENO	
		BROJ	%	BROJ	%
DŽAMIJE	1144	614	53,67	307	26,83
MESDŽIDI	557	218	39,14	41	7,36
MEKTEBI	954	69	7,23	18	1,89
TEKIJE	15	4	26,67	5	33,33
TURBETA	90	37	41,11	7	7,78
VAKUFSKI OBJEKTI	1425	405	28,42	149	10,46

VJERSKI OBJEKTI	PRIJE AGRESIJE	UNIŠTENI OŠTEĆENO	
		BROJ	%
DŽAMIJE	1144	921	80,51
MESDŽIDI	557	259	46,50
MEKTEBI	954	87	9,12
TEKIJE	15	9	60

U periodu agresije od 1992. do 1995. godine ukupno su ubijena 102 lica iz Islamske zajednice:

- 6 glavnih imama
- 61 imam
- 1 mualima
- 4 profesora
- 1 studentica FIN-a
- 15 učenika Gazi Husrev-begove medrese
- 1 mujezin
- 3 svršenika Gazi Husrev-begove medrese
- 5 penzionisanih imama
- 5 službenika zaposlenih u institucijama IZ-a


Tijela jednog broja njih još nisu pronađena.

Agresori su planski rušili vjerske objekte Islamske zajednice od čega je veliki broj zbrisan sa zemlje, a znatan broj teško oštećen.

Srušeno je:

- 614 džamija
- 218 mesdžida
- 69 mekteba
- 4 tekije
- 37 turbeta i
- 405 raznih drugih vakufskih objekata.

U toku agresije **proglašeno je 537 džemata**, a njihova infrastruktura je uništena ili devastirana.



Izvori:
1. Muharem Omerdić: *Prilozi izučavanja genocida nad Bošnjacima (1992-1995)*, Rijaset IZ-e u BiH, Sarajevo, 1999.
2. Muharem Omerdić: *Imami i šehidi*, Monografija, Udruženje ilmijske IZ-e u BiH, Sarajevo, 2005.

Autor: Mr. Muharem Omerdić • Design: Tarik Jesenković
Izdavač: RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI, 2006.